

ƆFA 1 : AMAMMERƆ: ƐDEƐN NE AMAMMERƆ?

ƆFA YI NHYEHYƐƐ

ƆFAWA 1: AmammerƆ su

ƆFAWA 2: AmammerƆ fa ahodoƆ

ƆFAWA 3: Nneɛma a ɛboa kyerɛ nnipa bi amammerƆ

ƆFAWA 4: Nneɛma bi a ɛnya amammerƆ so nsunsuansoo

ƆFAWA 5: Nneyɛɛ binom a ɛsom AkanfoƆ bo

ƆFAWA 6: AkanfoƆ gyidie ne ɛho nsunsuansoo

Nnipakuo biara wɔ wɔn ankasa amammerƆ a ɛma wɔda nso firi afoforo ho. Nnoɔma a ɛka bɔ mu ma yɛnya amammerƆ no bi ne nnipakuo bi kasa, suban ne nneyɛɛ, gyidie, adedie, anyamesom, nnwom, atenka, sɛdɛɛ wɔsi hunu wiase ne deɛ ɛkeka ho. Nsɛmfua mmienɔ na ɛka bɔ mu ma yɛnya amammerƆ. Weinom ne “ɔman” ne “mmara”. Nti ne tiawa mu no, amammerƆ yɛ mmara ahodoƆ a ɛbra ɔman bi anaase mmara ahodoƆ a yɛde bu ɔman bi.

AnimdefoƆ bebreɛ na akyerɛ wɔn adwene afa adeɛ pɔtee a amammerƆ yɛ ho. Edward Taylor kyerɛ sɛ, amammerƆ yɛ nipa bi nimdeɛ, gyidie, suahunu, amanneɛ, nneyɛɛ ne suban ahodoƆ a wanya a ɛma yɛhu sɛ ɔka nnipakuo bi ho. Saa ara nso na G. Hofstede kyerɛ amammerƆ mu sɛ, ɛyɛ suahunu ahodoƆ a ɛma nnipakuo bi da nso firi afoforo ho. Asubonteng ne Hope (2019) nso ma yɛhunu sɛ amammerƆ yɛ akwan ahodoƆ bi a yɛn nananom faa soƆ de wɔn bra ne wɔn suahunu ahodoƆ a wɔnyaɛɛ yɛɛ susudua de too ho gyaa nkyirimma. Sɛ wɔka wei a, deɛ ɛkyerɛ ne sɛ, ɛsiane sɛ nnipa nyɛ supɔ wɔ wiase yi mu nti, na mmom nnipa ne abɔdeɛ ahodoƆ na ɛwɔ wiase yi mu no, wɔn suahunu a ɛwɔ abɔdeɛ a atwa wɔn ho ahyia ne gyidie a wɔnyaa wɔ abɔdeɛ ahodoƆ no mu, deɛ wɔde abɔdeɛ a atwa wɔn ho ahyia no yɛɛɛ, nnoɔma a wɔhunu ne deɛ wɔnhunu a wɔde wɔn atenka nya, ne wɔn ho wɔn ho nkitahodie nyinaa mu na ɛka bɔ mu ma yɛnya amammerƆ (Nukunya, 2003, Warren, 1986). Yɛntumi nya amammerƆ ho nkyerɛaseɛ a wiase nyinaa agye atom ɛfiri sɛ obiara ne sɛdɛɛ ɔbɛsi akyerɛkyerɛ ɛmu si afa.

Saa nnoɔma a yɛabobo soƆ yi boa ma yɛhunu amammerƆ no wɔ nnipa asetena ahodoƆ nyinaa mu. Ɔkwan a nnipa fa so yɛ adwuma, nnipa adidie mu, gyidie a wɔwɔ wɔ anyame mu ne ɔkwan a wɔfa so som saa anyame yi, nkitahodie ahodoƆ a ɛfiri nnipa awɔɔ so de kɔsi berɛ a ɔbɛwuo; abadintoƆ, bragoro, ne ayiyɛ.

Botaεε

Adesua yi nkɔ awieεε no, na εwɔ sε wotumi:

- a. Kyerekyerε amammerε mu.
- b. Kyerε nnɔɔma a εkabom ma yεnya amammerε.
- c. Kyerε nnɔɔma a εma amammerε da nso amammerε foforɔ ho.
- d. Kyerε nnɔɔma a εnya nsunsuansɔɔ wɔ amammerε so.
- e. Bobɔ sane kyere nnɔɔma a εsom bo ma nnipa ho.
- f. Kyerekyerε onipa gyidie a wɔwɔ wɔ Nyame ne ahonhon nkaεε mu.

ɔfawa 1: Amammerε Su

Yεma wo akwaaba ba saa ɔfa a εdi kan yi mu. Saa ɔfawa yi mu yεbεhwε adeε pɔtee a Akanfoɔ frε no amammerε, na bio nso yεbεhwε amammerε su. Amammerε wɔ su ahodoɔ a εma no da nso firi kasadwini ne ɔkasa nhyehyεε so.. To wo bo ase kenkan deε yede ama wo yi na wo nso hwεhwε esu yi bi ka ho. Nnɔɔma pii na εma yεhunu sεdeε amammerε te. Saa nnɔɔma yi bi na εdidi sɔɔ yi:

Yεsua amammerε.

Obiara nni hɔ a ɔnim biribi fa n'amammerε berε a yεbεwo no. Sε yεwo obi to nnipakuo bi mu a, εwɔ sε ɔsua wɔn amammerε. Nye amammerε nyinaa na yεsua na mmom amammerε no fa bi wɔ hɔ a yεsua. Eto da a yεsua amammerε berε a yεn ani da hɔ sε yεsua yεn amammerε. Saa ara nso na εtumi ba sε yεsua amammerε berε yεn adwene nkɔ so koraa sε yεsua yεn amammerε. Yεsua yεn amammerε firi yεn abusuafoɔ ne wɔn a wɔatwa yεn ho ahyia hɔ; yεsua yεn kasa, yεn gyidie wɔ anyame mu ne sεdeε yεsi som saa anyame yi, ntadehyεm, ne deε εkeka ho nyinaa firi afoforɔ hɔ.

Amammerε yε adwenemudeε.

Yεntumi mfa yεn ani nhunu amammerε na mmom yεhunu nnipakuo bi amammerε wɔ wɔn suban ne wɔn nnyεεε mu. Sεdeε nnipa dwene mpo tumi kyere wɔn amammerε. Nneyεεε ahodoɔ yi yε nnɔɔma a wɔgyε no berε ano berε ano a εda adi wɔ yεn amammerε mu.

Suban, mmara ne nimdeε na εkabom ma yεnya amammerε.

Nnipa dodoɔ no ara na wɔdwene sε deε wɔnim na wɔgyε tom sε εyε nokware, wɔn nteteeε ne wɔn nimdeε no yε wɔn ankasa nsusuiε. Onipa wɔ n'ankasa nimdeε ne ne su. Sε wɔne nnipa dodoɔ no ara na εda saa nimdeε ne su yi adi a yεntaa nhunu. Na sε εkɔ ba sε nsonoeε bi wɔ

mu deɛ a, wɔhunu no ntɛm pa ara. Ɛyɛ amammerɛ na ɛde saa nsonoeɛ yi ba. Nteteɛɛ a yɛde ma abɔfra a ɔyɛ Ɔkanni ɛfa anidie ne sɛdeɛ yɛkasa mpanimfoɔ ho ne Borɔni deɛ ɛrenye pɛ ɛfiri sɛ saa nnipakuo yi nyinaa amammerɛ nye pɛ.

Nnoɔma a yɛhunu ka amammerɛ ho.

Yɛwɔ nnoɔma ahodoɔ a ɛwɔ amammerɛ mu a yɛtumi hunu na yɛsan nso so mu a ɛyɛ nipa na ɔyɛɛ. Weinom bi ne adwinnie ahodoɔ, adan, twene, nkonnwa ne deɛ ɛkeka ho. Saa nnoɔma ahodoɔ yi da amammerɛ adi. Onipa de n'adwene ne ne nyansa na asaasae Onyankopɔn abɔdeɛ mu ma yɛnyaa saa ahodoɔ yi.

Amammerɛ bra nnipa

Ɛsiane sɛ amammerɛ bra nnipakuo bi nti, yɛbu yɛn bra sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata na ɛboa ma yɛhunu sɛdeɛ ɛwɔ sɛ obiara si fa so bɔ ne bra. Ɛwɔ mu sɛ amammerɛ bra nnipakuo nanso amammerɛ nyinaa nye pɛ anaasɛ ɛnye baako ɛfiri sɛ yɛwɔ nnipakuo ahodoɔ bebree na wɔwɔ wiase yi mu. Na mmom ɛbɛtumi aba sɛ nnipakuo ahodoɔ bi amammerɛ no fa bi di nsɛ.

Amammerɛ sesa.

Wei yɛ asɛm turodoo a ɛwɔ amammerɛ ho. Berɛ biara no, nnipa sesa; saa ara nso na amammerɛ nso sesa berɛ ano berɛ ano. Sɛ ɛduru mmɛrɛ bi na sɛ amammerɛ bi mmɔa nnipa ɛnam nsesaɛɛ ahodoɔ a aba wiase a, wɔyɛ nsesaɛɛ wɔ amammerɛ no mu. Ɛnam nsesaɛɛ ahodoɔ a ɛba wiase mu nti, ɛwɔ sɛ nnipakuo ahodoɔ nso yɛ nsesaɛɛ wɔ wɔn amammerɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi asɔ ɔhaw ne amaneɛ ahodoɔ ɛba wɔ wɔn abrabɔ mu na ama wɔn asom adwo wɔn. Sɛ ebia, na Akanfoɔ de nnipa ahodoɔ na ɛsie wɔn ahemfo ɛnam wɔn amammerɛ nti na mmom ɛduru mmɛrɛ bi no, wɔyii saa amammerɛ yi firii ho.

Yɛnam kasa so na ɛda amammerɛ adi.

Nnipa nam kasa so na wɔde wɔn suahunu, nimdeɛ, gyidie ne mmara gya nkyirimma; saa nnoɔma a maboboɔ soɔ yi nyinaa na ɛka bɔ mu ma yɛnya amammerɛ no. Asubongteng ne Hope (2019) kyerɛ sɛ, yɛhunu kasa wɔ akwan ahodoɔ mmiɛnsa so: ano kasa, atwerɛ kasa ne kasa a wɔnam nsɛnkyerɛnne so yɛ. Deɛ wɔnam nsɛnkyerɛnne so yɛ no, yɛbɛhunu no wɔ akwan mmiɛnsa so. Sɛ yɛhwɛ wɔn a wɔntumi nkasa no a, wɔde wɔn nsa ne wɔn nnipadua na ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ma yɛte wɔn aseɛ, anaa yɛde hunu deɛ wɔpɛ sɛ wɔkyɛrɛ. Sɛ ɛno da nkyɛn a, nipa nneyɛɛ ne ne su ahodoɔ a ɔda no adie no tumi kasa mpo kyɛn sɛ ɔbɛbue n'ano akasa. Afei deɛ ɛto so mmiɛnsa no, nnoɔma ahodoɔ bi a nnipa de wɔn nsa ayɛ ne abɔdeɛ no mu nnoɔma bi nso tumi kyerɛ nnipa nnoɔma bi a ɛreko so wɔ n'asetena mu.

Nnipakuo biara ne wɔn amammerɛ.

Nnipakuo biara wɔ wɔn ankasa amammerɛ. Wei ma yɛhunu sɛ amammerɛ nyɛ pɛ. Amammerɛ no fa bi te sɛ gyidie, suahunu, amanneɛ ne mmara nyɛ pɛ wɔ baabi biara.

Ɔfawa 2: Amammerɛ Fa Ahodoɔ

Ɔfawa a ɛdi kan mu no, yɛkyerɛ mu sɛ amammerɛ yɛ ɔkwan a ɔman bi mufɔɔ agye atom a wɔfa so yɛ wɔn abrafo mu nneyɛɛ ahodoɔ ma wɔda nsowo ama foforo mu. ɛno nso na wɔde hunuwɔn mamfoɔna wɔde yi ahɔhoɔ a ɛbɛba abɛfa wɔn mu adi.

Ɔfawa yi Botaeɛ

Adesua yi nko awieɛɛ no na yɛahunu

- i. Amammerɛ afa hodoɔ a yɛwɔ
- ii. Kasa ahodoɔ binom a yɛka wɔ Ghanaman mu ha
- iii. Nnuane ahodoɔ binom a yɛdi wɔ amantam binom mu
- iv. Afahyɛ titire binom a wɔhyɛ wɔ Ghanaman yi mu
- v. Afadeɛ nso nnipa binom de siesie wɔn ho

Afei yɛnkenkan deɛ ɛdidi soɔ yi

Yɛnam akwan ahodoɔ so na yɛde amammerɛ gya nkyirimma. Gyidie, nimdeɛ, suahunu, anyamesom ne deɛ ɛkeka ho yɛ nnoma a ɛwɔ ho firi tete, na yɛsua firi yɛn mpanimfoɔ ne wɔn a wɔwɔ yɛn asetenam. Saa ɔfa yi mu no, yɛbɛhwɛ amammerɛ no fa bi anaa nnoma ahodoɔ a ɛka bo mu ma yɛnya amammerɛ. Yɛinom bi ne kasa, aduane, afahyɛ, ntadehyɛ anaa ntomafira, adwuma ne ade.

2.1: Kasa

Ɛrekame ayɛ sɛ, ɔkasa yɛ adeɛ a ɛho hia pa ara wɔ amammerɛ biara mu. Amammerɛ biara wɔ ne kasa na wɔnam kasa so na wɔde wɔn amammerɛ gya nkyirimma. Ɔkasa yɛ ɔkwan a nnipa fa so de wɔn nimdeɛ, suahunu ne wɔn gyidie to dwa. Yɛnam ɔkasa so na ɛda amanneɛ ahodoɔ a ɛwɔ yɛn amammerɛ mu adi. Sɛ obi nte ne kurom kasa a, ɛma no yɛ den sɛ ɔne afoforo bɛdi nkitaho na kampɛsɛ wahunu n'amammerɛ. Saa ara nso na sɛ woko ɔman foforo so na sɛ wonte wɔn kasa anaa woannya obi amma no ankyerɛkyerɛ wɔn kasa no ase a, ɛyɛ den pa ara sɛ

wobetumi ne nnipa adi nkitaho. Wei ma yehunu kasa ho hia a ehia wo amammerɛ biara mu. Sɛdɛɛ yɛadi kan aka no, ebinom a woasua amammerɛ ako akyiri kyerɛ sɛ yehunu kasa wo akwan ahodoɔ mmiɛnsa so: ano kasa, atwerɛ kasa ne kasa a wonam nsɛnkyɛnne so yɛ. Amammerɛ mu pa ara dɛɛ kasa ne ade titire a ɛda nnipakuo bi adi. Sɛ wo ne ibo gyina ho na sɛ onkasaeɛ a worentumi nhunu onipa ko a ɔyɛ. Berɛ a ɔbɛbue n'no na wakasa no wohunu preko pɛ onipa ko a ɔyɛ--- sɛ ɔyɛ Gurunɛni anasɛ Nzemani; Seheini anaasɛ Mfantсени ne ade. Enam sɛ ɔboadeɛ de kasa adom onipa biara nti no, ɛnsɛ sɛ yɛbu obiara kasa animtia. Bio ɛsɛ sɛ obiara so ne kasa mu yie sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a ɛbetena ho daa na yɛatumi de adi nkitaho daa nyinaa.

2.2: Aduane

Wontumi nyi aduane mfiri amammerɛ mu. Nnipakuo bi amammerɛ na ɛkyerɛ won aduane a wɔpɛ pa ara. Sɛ woko Asanteman mu a, mpɛn pii no sɛ panin bi anni fufuo da koro mpo a, ɛmfa ho ne nnuane ahodoɔ a wadi no, ɔhunu sɛ ɔmfaa hwee nkaa n'ano. Wei kyerɛ sɛdɛɛ Asantefoɔ si pɛ fufuo si fa. Saa ara nso na sɛ woko Nkranman mu a, won nnuane pa ara ne ɔɔkono, mako ne nkyenam, yɔɔ kɛ gari, tatali ne ade. Nnuane ahodoɔ a ɛwo Ghana no bi ne akyekɛ, akple, Mfantse ɔɔkono, tuo zaafi, tubaani, mpotɔmpotɔ, ɛtew, banku, bayɛɛ fufuo, koko ne koose ne dɛɛ ɛkeka ho. Saa nnuane a mabobo so yi nyinaa abɔsɛɛ firi amammerɛ bi mu. Wei ma yehunu sɛ nnipakuo bi aduane anaasɛ nnuane a wɔpɛ no ma wɔda nso firi afoforo ho. Nnipakuo binom asua afoforo nnuane di nso sɛ wobisa obiara a, ɔnim won a ɛyɛ won aduane titre. ɛnnɛ Asantefoɔ nim aple ne ɛtew di ɛnam akwantuo ne adwumayɛ a ɛde ebinom akɔpue wo nkuro afoforo so nti. Aduane bɛn na anka tete no wompɛ a ɛnnɛ yi woasua di?

2.3: Afahyɛ

Afahyɛ yɛ mmerɛ a yɛde kae nneɛma bi a atwam, yɛde da Onyankopɔn ne ahonhom nkaeɛ ase wo won banbo, nhyira ne nhwɛso pa a wɔde ama yɛn. Nnipakuo biara wo nna ahodoɔ a wɔyi si ho de kae biribi a asi wo won abrabo mu, wɔde kae nnipa bi a wɔtuu won ho sii ho gyee ɔman no sii ho. Yɛwo afahyɛ ahodoɔ mmienu. Dɛɛ ɛdi kan ne dɛɛ yɛde huro ɛkom. Wei yɛ afahyɛ a yɛde da Onyankopɔn, Nananom ne Nsamanfoɔ ase sɛ wɔama nnɔbaeɛ aso bebreɛ. Weinom bi ne Bayerɛ afahyɛ, Hɔmɔwo, Kundum ne ade. Dɛɛ ɛto so mmienu ne dɛɛ yɛde kae yɛn Nananom anaa biribi a atwam. Yɛde saa afahyɛ yi kae yɛn nananom a wɔde won ho sii ho gyee ɔman no. Amammerɛ di ahim yie wo afahyɛ berɛ mu. Afahyɛ ahodoɔ a ɛwo Ghanaman no bi na ɛdidi soɔ yi;

AFAHYE	WON A WODI
Bakatue	Elminafoɔ/Edinafoɔ
Hɔmɔwɔ	Nkranfoɔ
Aboakyere	Efutufɔɔ (Winneba)
Ohum	Akyemfoɔ
Hogbetsotso	Anlofoɔ
Fetu Afahye	Oguaa (Cape Coast)
Adae Kɛsɛɛ	Asantefɔɔ ne won a wɔkeka ho
Kundum	Nzemafoɔ

Yɛhunu sɛ, sɛ ɛduru afahye berɛ a, amanneɛ (wei ne nneɛma a sɛ wɔreyɛ amammerɛ bi a wɔtaa yɛ) ahodoɔ na ɛko so. Yɛhunu nnipakuo no abakɔsɛm, nimdeɛ, suahunu, amanyɔsɛm, won gyidie a wɔwɔ wɔ anyame ahodoɔ ne nsamanfoɔ mu, abosom mu, abodeɛ a atwa won ho ahyia mu ne ade. Weinom nyinaa na ɛka bo mu ma yɛnya amammerɛ no.

2.4: Ntadehyɛ/Ntomafira

Ntadeɛ a yɛhyɛ ne ntoma a yɛfura nyɛ ne fɛ kɛkɛ nti na yɛhyɛ anaa yɛfira na mmom ɛda yɛn amammerɛ adi. Yɛnam ntomafira mu da yɛn nimdeɛ ne suahunu adi. Okwan baako a yɛfa so nya ntoma anaa ntadeɛ wɔ Ghana ha ne sɛ yɛbɛnwono. Aduradeɛ mmienɔ a agye din wɔ Ghanaman mu ne kente ne batakarɛ anaa fuugu. Yɛnya kente firi Ghana anaafɔ fam; batakarɛ nso yɛnya firi Ghana atifi fam. Sɛ yɛfa kente a, ɛyɛ aduradeɛ a ɛdi ahim yie wɔ Akanfoɔ amammerɛ mu. Ahemfo na na wɔfura kente na mmom seisei deɛ, obiara tumi fira kente. ɛyɛ ntoma bi a yɛde yɛn nsa na ɛnnwono. Yɛfira kente de ko badwam. kente nyɛ ntoma biara kɛkɛ na adwinnɛ ahodoɔ a ɛwɔ mu da suahunu, nimdeɛ, abakɔsɛm ne gyidie ahodoɔ adi. Yɛwɔ kente bi te sɛ “Oyokoman”, “Adwini asa”, “Sika futuro”, “Abusua yɛ dɔm”, “ɛmaa da”, “Oheɛn aforo hyɛn” ne deɛ ɛkeka ho. Wohunu sɛ saa edin ahodoɔ yi nyinaa da Akanfoɔ nimdeɛ, suahunu ne won gyidie adi. Nyɛ kente din nko ara na ɛda amammerɛ adi, na mmom ahosuo ahodoɔ a ɛwɔ mu no nyinaa gyina ho ma biribi. Sɛ ebia kɔkɔ gyina ho ma mogya; sikakɔkɔ gyina ho na ahonya, ɔdehyɛ ne deɛ ɛkeka ho.

2.5: Adwuma

Se nipa abrabo beko yie anaase enrenko yie a, na egyina sika ewo anaa enni boto mu. Ansa na onipa benya biribi ahye ne kotokuo mu no agye se nye adwuma. Adwuma na ede sika bre nipa ma n'abrabo wie peye na n'asom adwo no. Odwontofoo bi na okaa n'asem se, "Sika ye mogya". Wei kyere hia a sika hia wo abrabo mu. Na se yebanya sika yi bi a, ne nyinaa gyina adwumaye so. Adwuma ye amammerɛ no fa a nipa ntoto no ase koraa enam se eye ahiadeɛ wo oman biara mu. Nnipakuo biara amammerɛ na ekyere won nnwuma ahodoɔ a eko so wo won atenaɛ mu. Se yehwe Anlofo a, won nnwuma titire pa ara ne kuaye ne afaredwuma. Asantefoo nso adwuma titire ne kuaye. Saa ara nso na Nkranfoɔ, Oguaafoɔ ne Edinafoɔ adwuma titire ne afaredwuma. Yei kyere se faako a nnipakuo bi betena no na ekyere dwuma pɔtee a woye no wo ho. Won a wote Ghana mantifi dua atokoɔ, ayuo, nkateɛ, bayerɛ na woyen anantwie, nnwan, mpɔnkye ne nkɔmfɛm. Mfudeɛ bi te se borɔdeɛ, mankani, kwadu ne pii a ekeka ho nye yie wo Sarem Mantam mu. Se yeba Asante, Bono, Atɔɛɛ, Apueɛɛ, Mfinimfini, ne Firaw Mantam mu nso a, yehunu se nnɔbaɛ bi te se borɔdeɛ, mankani, kwadu, bankye, kookoo, ne nneɛma pii tumi ye yie wo ho.

Tɔfabo

Saa ɔfawa a eto so mmienɛ yi mu yehweɛ amammerɛ afa ahodoɔ. Yehunuu se nneɛma ahodoɔ binom na ekeka bobo mu ma yehunu nnipakuo bi amammerɛ. Yesuaa se kasa di mu akotene pa ara. Yehunuu se kasa ye agyapadeɛ a eho hia yie aɛnse se yede di agoro koraa. Kasa na akoye se teaseɛnam anaase afidie bi a eso amammerɛ de no nam.

Bio yehunuu se aduane a yedi ka yen amammerɛ ho. Ema yeda nso firi aforɔ ho a ense se yebu aduane a yede animtia kɔfa ebinom deɛ nko ara. Aduradeɛ a wobetoɛ nso nyi no akwa nka se eye tetefoo agyapadeɛ na mmom se wode ye wo ho a, ema woda nso firi aforɔ ho.

So wo ho hwe

Dwumadie

- i. Akan kasa titire mmienɛ no ne deɛ ewo he?
- ii. Mantam ben mu na woka Dagbane kasa pa ara?
- iii. Aden nti na Bonofoɔ pe bayerɛ fufuo?
- iv. Twerɛ nnuane ahodoɔ num bi a akanfoɔ di paa

Ɔfawa 3: NNEEMA A EBOA KYERE NNIPA BINOM AMAMMERE

Yɛadi kan aka sɛ amammerɛ yɛ ɔkwan a nnipakuo bi fa so bo won bra. Wei kyere nnoma ahodoɔ a saa nnipakuo yi da no adi wo won abrafo mu. Enam saa nti, yɛwo nnoma ahodoɔ bi a etumi kyere nnipakuo bi amammerɛ mpo senti a wɔyɛ saa ade no wo won abrafo mu. Saa nnoma yi bi ne beaɛ a wote, won anyamesom ne won adwuma a wɔyɛ. Saa ɔfa yi mu deɛ yɛbɛsua saa nneema yi bi.

Ɔfawa yi botaɛɛ

Adesua yi nko awieɛɛ no na yɛahunu

- i. Nneema bi a eboa kyere nnipa binom amammerɛ
- ii. Beaɛ a ebinom tete a ema woda nso
- iii. Ɔsom bi a afoforo bi som na wɔyɛ soronko
- iv. Adwuma bi a ebinom yɛ ma woda nso

3.1: Beaɛ a wote

Sɛ yɛhwɛ nneema a eboa kyere nnipa amammerɛ a, deɛ edi mu tintiman ankasa ne beaɛ a nipa no te anaase baabi a ɔfiri. Beaɛ a obi te titire bɛyɛ nnyinasoɔ mapa de akyerɛ amammerɛ ko a obi da no adi anaase mpo onipa no abrafo. Deɛ edi kan, beaɛ a nipa no te no kyere kasa a nipa no ka anaa kasa a wɔgyɛ atom wo n'amammerɛ mu. Ɛne sɛ, amammerɛ ne kasa na enam, na saa kasa yi nso gyina beaɛ no so. Beaɛ yi boa kyere nnoma ahodoɔ a ɛwo mu na yɛama din ama yɛatumi de akasa. Beaɛ a nnipa bi tee no kyere kyere adan ahodoɔ a wɔsisi tena mu. Sɛ yɛhwɛ adan ahodoɔ a ɛwo Ghana mantifi a, yɛbɛte deɛ mereka yi ase. Enam sɛ ɛhyew wo Ɛsrɛm nti wɔwo ɔkwan soronko a wɔfa so de dɔtee si won dan ma ɛdan no mu yɛ nwunu ma won. Baabi wo ho a wode nnua na esi won dan ɛfiri sɛ nnua abu so wo ho kyɛn sɛ wɔbɛko akyirikyiri akɔpɛ anwea.

Bio faako a nnipakuo bi te no na ɛkyere won aduuradeɛ a wode bɛkata won ho. Yɛtumi hunu sɛ abrafo pɛ kootu hyɛ yie. Enam awɔ a ano yɛ den wo aburokyire nti na wɔhyɛ saa ntadeɛ no. Oburoni ntumi nkɔhyɛ saa kootu kuntann yi nkɔnenam Bokina anaa Mali a awia branee wo ho no.

Deɛ edi ho, aduane. Nnipakuo bi nso aduane a wodi gyina nnoma anaa nnuane a ɛfiri won atenaɛ mu ba. Sɛ ebia, wote beaɛ a wɔdua bankye a ɛbo akɛsɛɛ akɛsɛɛ ma nnipa nya bi di a ɛnneɛ na w'aduane ne fufuo. Aburo wo ho pa ara, ɛnneɛ na w'aduane ne ɛtew, banku anaase akple.

3.2: Ɔsom

Ɔkwan baako nso a ɛkyere nnipakuo bi amammerɛ nso ne sɛdɛɛ wɔsi fa som wɔn anyame anaa sɛdɛɛ wɔne ahonhom di nkitaho. Yɛwɔ ɔkwan ahodoɔ pii a nnipakuo ahodoɔ no nyinaa fa so som wɔn anyame. Sɛ yɛhwɛ ɔsom fa mu a, Akanfoɔ wɔ wɔn kwan a wɔde som Nyame; saa ara nso Akristofoɔ ne Nkramofoɔ nso wɔ wɔn kwan a wɔde som wɔn anyame. Saa ara nso na ɔsom a aka no nyinaa nso wɔ wɔn kwan a wɔde som wɔn anyame. Sɛ yɛfa Akanfoɔ a, yɛhunu sɛ wɔnam nsaguo na wɔne wɔn Nyame, nsamanfoɔ ne ahonhom di nkitaho. Akristofoɔ nso nam mpaeɔ so; sɛ wobɛɔ mpaeɛ wɔ wɔn asɔredan mu anaa wɔn dan mu. Mpɛn pii no, Nkramofoɔ nso bɔ mpaeɛ (wɔde wɔn anim butu fam na wɔne wɔn anyame anya nkitahodie). Saa nnyɛɛ ahodoɔ yi a ɛko so wɔ nsom ahodoɔ yi mu nyinaa kyerɛ wɔn amammerɛ mu ma yɛte wɔn amammerɛ no ase ne wɔn nnipa no ankasa ase.

3.3: Adwuma

Mpanimfoɔ ka sɛ, “Anomaa wɔ ho yi, sɛ wantu a, ɔbuɔ da”. Sɛ yɛyɛ nnipa yi, yɛntumi ntena ase berɛ a yɛnnidi. Ɛba saa a ɛkom bɛkum yɛn nyinaa. Ɛnam saa nti adwuma a nnipakuo bi nso yɛ kyerɛ wɔn amammerɛ. Sɛ wofa Akanfoɔ nkutoo mpo a, wɔwɔ nnwuma bi wɔ ho a berɛ a wobɛɔ din no ara no, yɛhunu nnipakuo a wɔyɛ saa adwuma no. Nnwuma ahodoɔ yi nyinaa san nso ko kɔsi wɔn atenaɛɛ mu nsɛm so pɛpɛɛpɛ. Yɛnhwɛ wɔn a wɔte Oguɔa ne Edina. Yɛhunu no pefee sɛ wɔn adwuma titire a wɔyɛ yɛ ɛpo ko. Deɛn nti na ɛte saa? Ɛfiri sɛ, woko Oguɔa ne Edina a wɔwɔ ɛpo wɔ ho. Ɛnam saa nti wɔnte sɛ obi ko po wɔ Asanteman mu ɛfiri sɛ ɛnyɛ wɔn adwuma no no. Na deɛ ɛmma ɛnyɛ wɔn adwuma ne sɛ wɔnni po wɔ wɔn kurom anaa beaɛ a wɔfiri.

Tɔfabɔ

Saa ɔfa yi yɛhwɛɛ nneɛma bi a ɛboa kyerɛ nnipakuo bi amammerɛ. Deɛ ɛdi yeinom mu akotene ne baabi a saa nnipa no te.(environment). Saa beaɛ yi na ɛkyere wɔn adwuma a ɛsɛ sɛ wɔyɛ aduane a wɔdi ne aduradeɛ a wɔde kata wɔn ho.Yɛama saa nneɛma yi ho nhwɛsoɔ pii na wo nso bɔ mmɔden sɛ wobɛkyere nhwɛsoɔ yi bi a ɛto asom

So wo ho hwɛ.

- i. Twere ɛnam mmiɛnsa bi a yɛtumi yi wɔn firi ɛpo mu din
- ii. Ɛnam binom bɛn nso na yɛyi wɔn firi asubɔnten mu?
- iii. Adɛn nti na nantwiyeɛn yɛ yie wɔ Ɛsrɛm kyɛn Ghana anaafɔ fam?

ƆFAWA 4: NNEEMA A ENYA AMAMMERƆ SO NSUNSUANSOƆ

Ɔfawa yi Botae

Adesua yi nko awiee no na yɛahunu:

- i. Nneema bi a enya nsunsuansoƆ wɔ amammerɛ so
- ii. Nwomasua anaase sukuu anya nsunsuasɔƆ mapa wɔ amammerɛ so
- iii. Sɛ sɛ akwantuo ne atukotena anya nsunsuansoƆ wɔ amammerɛ so
- iv. Sɛ adwadie ne abeefo nimdee anaase anibue nso anya nsunsuansoƆ mapa

4.1: Adesua

Amammerɛ ayɛ te sɛ mogya kronkron bi a ɛwɔ ɔman bi mu. Enam saa nti na ɛsɛ sɛ wɔkora no yie. Adesua anaa sukuu nya nsunsuansoƆ mapa bi wɔ amammerɛ so yie. Sukuu boa ma yɛkora amammerɛ anaase mpo yɛbɔ amammerɛ no ho ban. Ɛne sɛ, sukuu ne adesua boa ma yɛkyerɛkyerɛ mmɔfra anaa nkyirimma ɔman no amammerɛ. Berɛ a yɛkyerɛkyerɛ mmɔfra a wɔreba no ɔman no amammerɛ no nyinaa na yɛrekora no na anyera. Bio, sɛ yɛyi kora a yɛde rekora no firi ho a, adesua sane boa ma yɛn amammerɛ no nso tu mpon. Enam sɛ berɛ a asuafoɔ gu so resua adeɛ fa wɔn amammerɛ ho no, wei boa ma wɔbɛte aseɛ yie sane nso tumi hwɛ ho nnooma bi a ɛnko yie wɔ wɔn amammerɛ no mu na wɔatumi ayɛ nsakraeɛ de pagya wɔn amammerɛ no mu ama no atumi ako n'anim. Kane no na Akanfoɔ kum nnipa de sie wɔn ahemfo nanso ɛnte saa nne mmerɛ yi mu enam adesua ne suahunu a nnipa anya nti ɛde nsesaeɛ bi aba yɛn amammerɛ no mu.

Saa adesua anaase nwomasua koro yi ara nso ama nnipa binom sofiɔfi wɔn amammerɛ tot ho pe sɛ ɛyɛ tetekwaadeɛ. Enam sɛ pii no ara asua afoforo amammerɛ wɔ nwoma mu nti wɔbu wɔn dee no sɛ ɛyɛ abosonsom ne nneema fi bi kwa. a wɔn a wɔnpɔe na wɔdi akyire. Krakyesɛm ne nwurabasɛm nti ɛnne nnipa binom mpe sɛ wɔde wɔn kurom aduane beka wɔn ano na wɔbu okwan a wɔfa so noa no sɛ atantadeɛ bi kwa.

4.2: Akwantuo/Atukotena

Nnipa ye Onyame abodee soronko a woyi won firi amammerɛ mu a enye yie efiri se, se nnipa nni ho a amammerɛ nso nni ho. Bere biara nnipa ne nnipa di nkitaho. Bere a nnipa firi won aman mu reko aman afoforo ne emu nnipa anya nnipa ho no ara na ede nsesa anaase nsunsuansoo bi de bre yen amammerɛ no. Enne yi no se yese yerehwe yen amammerɛ yi ahwe nsesaee ahodoɔ a aba mu a, anka yebetumi aka asi so dua se, eyɛ atukotenafoɔ anaase akwantufoɔ na ede saa nsesaee no nyinaa baeɛ. Se yefa kane no, yen aduanedie mu, ntaadehyɛ mu, ne ntomafira mu a nsesaee aba nyinaa na emu dodoɔ no ara firi won a wɔatutu akotena mmeaee bi na wɔasua won amammerɛ no bi na wode baa yen amammerɛ no mu. Mpo se yehwe Kristosom ne Kramosom a enye yen nananom som nanso saa som mmieny yi abebunkum afa Akanfoɔ tete som so. Nokwasɛm a ewo mu ne se Kristosom dii kan baa Ghanaman mu ha boro mfee ahanu enti nnipa dodoɔ no ara ammeto won nananom so no na mmom dee wobetoee ara ne Kristosom. Ne saa nti Kristosom na abeye nnipa binom se won nananom som ankasa.

4.3: Adwadie ne Sikasɛm

Adwadie ye adeɛ titire baako a etumi de nsesaee ba oman bi anaa nnipakuo bi amammerɛ mu. Kane no na yen adwadie gyina nnooma titire so. Ene se, se wowo bankye a na wode akɔgye enam. Nanso, enam sika a yehuie nti no, asesa yen afiri yen adwadie amammerɛ no ho koraa. Yebetumi nso akasa afa abeefo ntentan afidie so dwadie. Se yehwe eno nso a yehunu se ama nsakraee bi aba yen amammerɛ no mu ne titire okwan a yedi dwa wo yen amammerɛ no mu.

Saa ara nso na adwadie a wɔtutu akwan kɔfa nneɛma firi amanahodoɔ so ba no sua biribi wo yen amammerɛ no mu. Ne titire ne nhyehyeeɛ ahodoɔ a woye fa won adwadie ho ne sɛdeɛ wɔsi fa di dwa. Eba no saa a, se wɔkɔfa nneɛma no ba a, wɔdane saa nneyee yi bi adi ma no nya anaa tumi de nsesaee ba yen ankasa amammerɛ no mu.

Tete no na yɛmfa nneɛma no boɔ ntetere adwadeɛ no ho. Na wɔdi adwadeɛ no ano kɔsi se adwadifoɔ baanu no bete won ho ase yie. Na ɔtofoɔ no sre ntesoo na se ɔto wie mpo a ɔdetɔnfoɔ no asan de bi agu mu aka ne ho. Yei na Akanfoɔ fre no ntosoo no. Bio, se eba se ɔtofoɔ no nni sika mpo a na ɔtumi fre nneɛma no na akyire yi ɔde sika no aba. Na yei kyere nokwardie ne ahummɔboro a nnipa wo ma won yonkonom. Enne adwadie no a ebinom amammerɛ mu no ye soronko. Yeiinom dee ebɔɔ tetere adwadeɛ no nyinaa ho. Yenni adwadeɛ no ano na yensre ntesoo ne ntosoo. Woduruho ara na woyi na wakɔtua ka. Biribiara a ewo ho boɔ ye “agynammoaboo”.

4.4: Abɛɛfo/Anibue

Ɛnnɛ yi yɛhunu no pefee sɛ Abibifoɔ anaa Akanfoɔ nneɛma bebreɛ a ɛfa wɔn amammerɛ ho asesa. Kane no na Akanfoɔ wɔ akwan soronko a wɔfa so bɔ wɔn bra, wɔyɛ ayie, wɔyɛ ayeforo anaa wɔgyɛ awareɛ, sɛdɛ wɔto din, wɔto nnwom, sɛdɛ mpo yɛsrɛ biribi firi panin ho ne dɛ ɛkeka ho. Nnɛ yi no, mmɔfra a ɛreba no annya kwan anhunu saa nneɛma yi ne wɔsane mpo bu no sɛ ɛyɛ ateteekwaa nneɛma. Abɛɛfo nneɛma abɛsesa yɛn amammerɛ no mu koraa. Kane no sɛ abaayewa bi duru ne mpanin mfeɛ so a na wɔhyehyɛ no ɔsɔsɔ goro no bra de hyɛ no animuonyam sɛ watumi ataea ase ahwɛ ne ho so yie. Ɛnnɛ Akanfoɔ mmabawa mpɛ sɛ wɔtɛ saa edin no bio. Wɔwo abɔfra bi wɔ Akan man mu a, na wɔto ne din na wɔdɛ ne mmrane nso agyegye ne so. Kristosom baɛ ara pɛ na wɔfiri asɛɛ sɛ wɔresa wɔn din na wɔafa aborɔfo no din bi ɛfiri sɛ wɔn dɛ no nyɛ dɛ. Ɛnnɛ sɛ obi de Kobina Footwe a ɔsɛ m din anksa ne Peter Alexander Hope. Sɛ obi de Amonu Gyamfuaa a ɔsɛ mede Charity Thompson. Ɛnnɛ edin a ɛwo sɔɔ ne Adom, Nhyira, Sika, Nkonim ne ade.

Ɔfa 5: Nneyɛɛ a ɛsom bo ma nnipa (Values)

Nneyɛɛ a ɛsom bo yɛ nnɔɔma anaa gyidie bi a ɛbɔ yɛn ho ban anaa ɛtenetene yɛn wɔ anammɔn biara a yɛpɛ sɛ yɛtu, akwan ahodoɔ a yɛfa gye aforɔ to mu, sɛdɛ yɛn ankasa toto yɛn nnɔɔma, ne kwan a yɛfa so ne aforɔ tena. Ɛkwan bi so no mɛka sɛ saa nnipa su yi na ɛboa ma yɛtumi tu anammɔn papa biara. Ɛfiri sɛ mpɛn pii no ara ɛkyerɛ yɛn dɛ ɛyɛ ne dɛ ɛnye na yɛatumi agyina so ayɛ dɛ ɛtene na aboa yɛn ama yɛatumi atu mpɛn wɔ abrabɔ mu. Saa nnɔɔmayi bi na ɛdidi sɔɔ yi.

Ɔfawa yi boteɛ

Adesua yi nko awieɛ no na yɛahunu:

- i. Akanfoɔ nneyɛɛ a ɛsom wɔn bo no.
- ii. Adwumaden ho mfasoɔ ma Akanfoɔ
- iii. Wɔn a wɔtuu wɔn ho kyɛ wɔn man ne abɔdin a wɔnyaɛ
- iv. Nokoredie ho mfasoɔ

5.2: Adwumaden

Su titire a Akanfoɔ nni ho agoro baako nso ne adwumaden. Akanfoɔ hunu no sɛ ansa na nipa biara bɛtumi atu mpɛn wɔ abrabɔ mu no gye sɛ saa nipa tumi yɛ adwuma na wanya sika kakra de ahwɛ ne

ho. Se Akanfoɔ ka se adwumaden a na wɔrepɛ akyerɛ adwuma ahodoɔ a wɔn Akanfoɔ gye to mu se eyɛ adwumaden bi te se kuayɛ, epo kɔ, duadwumfoɔ adwuma, mmoayɛn ne deɛ ekeka ho.

5.3: Nokoredie

Akanfoɔ akyiwadeɛ titire a wɔmpɛ se ebɛtwam wɔ wɔn aboboano anaa mpo wɔn afikyire ne nkontompo. Enam saa nti wɔtete wɔn mma wɔ nokwaredie mu. Wɔkyerɛkyerɛ wɔn mma hia a ehia se wɔbɛdi nokware wɔ wɔn abrafo mu. Saa nokwaredie so yi dan adi pefee berɛ a wɔreto abɔfra din. Se wɔreto abɔfra a, wɔde nsuo ne nsa ka n'ano. Saa nsuo ne nsa yi gyina ho nokware ne atoro a ewɔ nnipa abrafo mu. Eno nti wɔde wei ka n'ano ka se se eyɛ tuntum a ɔnka se eyɛ tuntum enna se ɔhunu kɔkɔ nso a ɔnka se eyɛ kɔkɔ.

5.4: Ahɔhogyɛ

Akanfoɔ amammerɛ ne wɔn abrafo mu no, wɔhunu se abrafo mu no nnipa dane nnipa. Enam saa nti na esɛ se wɔdi nnipa ni. Ene se Akanfoɔ wɔ gyidie bi se wonnim deɛ ɔbɛboa wo daakye bi nti se obi bɛsoɛ wo so a, di no ni. Akanfoɔ yɛ nnipa bi a wɔnnye nnipa mu nyiyi mu koraa, wɔgye obiara to mu na wɔsan gye ahɔhoɔ. Enam saa nti no wokɔ Akanfoɔ bebree no ara fie a, wɔwɔ dan a wɛfrɛ no “ahɔhodan” efiri se wɔgye di se dan nte se adaka na obiara de ne deɛ atu kwan ako baabi biara a wɔpɛ se wɔkɔ.

Atuwohoakye:

Nneyɛɛ anaase suban baako a Akanfoɔ nni ho agoro ne se obi bɛynya atuwohoakye sunsum. Akanfoɔ bu bɛ se : Aninguaseɛ mfata Ɔkanni ba. Adeɛ baako a Asantefoɔ gyinaa so de kyekyeree wɔn man ne se ebinom bɛtu wɔn ho asi ho de wɔn ho abɔ afɔdeɛ ama wɔn man. Akanfoɔ ka bio se din pa yɛ sene ahonya. Akanfoɔ a wɔtuu wo ho sii ho de wɔn ho bɔ afɔdeɛ maa wɔn man no enne wɔn din da ɔmanfoɔ ano. Akanfoɔ se saman pa na yeto no badin nti enne sukuu ne nneɛma bionm wɔ ho a yɛde nnipa bi din atoto so enam wɔn ho a wɔtu kyɛɛ wɔn man nti. Se woate Yaa Asantewaa Sukuu, Prempeh kolegyi, Opoku Ware sukuu, Komfo Anokye Ayaresabea, Tweneboa Kodua Sukuu Ɔsɛ Tutu Sukuu ne pii a wɔkeka ho. Wogyɛ di se adɛn nti na yɛde wɔn din totoo mmeaɛ ahodoɔ yi so. Yɛse Bɛkoe din fata no a esɛ no akono na ɛnye nnyedua ase. Saa ankoreankore yi sii nkete de wɔn ho bɔ afɔdeɛ de gyee wɔn man ho firi ɔhaw ne ateteeɛ bi mu.

Ɔfawa 6:

Akanfoɔ gyidie ne eso nsunsuansoo

Akanfoɔ nam wɔn abosom, Asase Yaa, wɔn Nananom nsamanfoɔ ne ahonhom nkaɛɛ no so na ɛne Onyankopɔn di nkitaho. Wɔka se se woroepɛ asem aka akyerɛ Onyankopɔn a na woka gu mframa mu.

bio Onyankopɔn te sɛ Ɔhempɔn bi a gye sɛ wonam ɔkyeame so ansa na woatumi ako n'anɪm. Enam saa gyidie a Akanfoɔ wɔ nti na wɔnam saa nneɛma ahodoɔ yi so ne no di di nkitaho no. Saa ahonhom yi ne ntamgyinafoɔ ma atasefoɔ ne Onyankopɔn

Akanfoɔ wɔ gyidie mapa bi sɛ, ɛwiasɛ no nna ho kwa. Enam sɛ ɛwiasɛ no nna ho kwa nti no, yɛwɔ atumfoɔ anaa ahonhom binom a saa wiasɛ yi hyɛ wɔn nsa. Wɔwɔ gyidie sɛ saa ahonhom yi na ɛkyerɛ sɛdɛɛ wiasɛ no nko, na wɔsan bo mu nnipa, mmoa, nsuo ne ɛmu nnɔɔma a aka no nyinaa ho ban. Enam saa nti no Akanfoɔ nso hunu no sɛ ahonhom no mu no nso ebi didi bi akyi na ebi nso wɔ tummi sene bi. Ahonhom a Akanfoɔ gye wɔfi no bi ne:

Ɔfawa yi Botaeɛ

Adesua yi nko awieɛ no na yɛahunu:

- i. Akanfoɔ gyidie ne ɛho nsunsuansoɔ
- ii. Akanfoɔ gyidie wɔ Onyankopɔn ho
- iii. Akanfoɔ gyidie wɔ nsamanfoɔ mu
- iv. Akanfoɔ gyidie wɔ abosom mu
- v. Akanfoɔ gyidie wɔ ahonhom nkaɛ no mu

6.1: Akanfoɔ gyidie wɔ Onyankopɔn ho

Akanfoɔ ka aɛm bi sɛ “Obi nkyerɛ abɔfra Nyame” na wɔgye di sɛ Onyankopɔn na ɔboɔ waise yi. Wɔhununu Onyankopɔn sɛ obi a ɔkorɔn na ne tumi so sene obi biara dɛɛ wɔ asase yi so. Gyidie ahodoɔ a Akanfoɔ wɔwɔ Onyankopɔn mu no da adi wɔ kasa mu, abɛbuo mu, wɔn dintɔɔ mu, nnwom ahodoɔ mu. momma yɛmfɔ no mmaako mmaako na yɛnhwɛ sɛdɛɛ ɛsi tɛɛ.

Onyankopɔn din ahodoɔ

Yɛhununu saa gyidie yi ho nhwɛsoɔ wɔ din ahodoɔ a Akanfoɔ de frɛ saa tumi yi. Saa din ahodoɔ yi bi na ɛdidi soɔ yi: Tetekwaframoɔ, Ɔboadeɛ, Ɔdomankoma, akorɔbɛto, Tweduampɔn, Brekyirehunade, Nyamanekɔse, Bɔrebɔre, Ɔbotantim.

Akanfoɔ kasa mu: Akanfoɔ nam wɔn kasa ahodoɔ bi so tumi ma yɛhununu sɛ wɔnim na wɔgye Onyankopɔn di. Saa nɛmfua anaa kasa ahodoɔ no bi na ɛdidi soɔ yi: Medɔ Nyame; Onyame adom; Adom wɔ wiem, Onyame Bɛkyerɛ; Mede me nɛm nyinaa ama Onyame; Onyame ma adepa bi kye a...; Sɛ Onyame boa a...; Gye Nyame ne ade

Nnipa Din Mu

Onyankopɔn ho mfonini da adi wɔ edin ahodoɔ a Akanfoɔ de to wɔn mma ne nnipa afoforo bi. Saa edin yi bi ne te sɛ Nyamekyɛ, Nyamewa, Nyameyɛ Nyameama, Nsonyameyɛ, Nyamebɛkyɛ, Nyameakwan ne pii a ɛkeka ho ne deɛ .

Ewɛm Nsakraɛ ne Abodeɛ ahodoɔ`

Akanfoɔ nam ewɛm nsakraɛ ne abodeɛ ahodoɔ bi so nso kyɛ sɛ ampa ara wɔnim Onyankopɔn na wɔgye no di nso. Saa nneɛma yi bi ne edin a deda soɔ yi bi na ɛdidi soɔ yi: Nyankonsoromma; Nyankontɔn; Nyankonsuo; Nyankonnuro; Nyamedua; Nyame akuma; Nyame-nwu-na mawu

Abebuo mu

Akanfoɔ nam wɔn abebuo ahodoɔ so ma yɛhunu wɔn gyidie ahodoɔ a wɔwɔ wɔ Onyankopɔn mu. wɔnam wɔn abebuo so ma yɛhunu ɔhonam fam ne honhom fam gyidie a wɔwɔ wɔ ne ho. Wɔnim sɛ ɔne atasefoɔ nyinaa wura. Momma yɛnhwɛ saa mmebuo yi bi:

1. Aboa a ɔnni dua Onyame na ɔpra ne ho.
2. Onyankopɔn na ɔwɔ ɔbasini fufuo ma no.
3. Wobu ɔtɔ kwasea a Onyame hwɛ wo to.
4. Ɔsansa se: Adeɛ a Onyame bɛyɛ biara yɛ

Ɛnye abebuo mu nko ara na mmom nnwom ahodoɔ mu, anansesɛm mu, ayan mu ne nsaguo nyinaa mu nso Akanfoɔ da gyidie a wɔwɔ wɔ Onyankopɔn mu. sɛ wɔwɔ Onyankopɔn din wɔ anansesɛm mu a, mpɛn pii no ɛyi no adi sɛ ɔyamyɛfoɔ, mmɔborɔhunufɔɔ, ɔtumfoɔ, ɔboafoɔ ne ade.

6.2: Nananom Nsamanfoɔ

Akanfoɔ bu bɛ bi sɛ, “Saman pa na yɛto no badin”. Akanfoɔ wɔ gyidie bi sɛ nnipa wu a na ɛnkyerj sɛ wɔawu korakora na mmom wɔkɔ asamando. Wɔsusu sɛ asamando nso yɛ ɔman a awufɔɔ na wɔte hɔ. Ɛnam saa nti sɛ wobɛyɛ saman pa anaa saman bɔne a ne nyinaa gyina abrabo ko a wɔbɛbɔ wɔ asase yi so. Wɔn gyidie mu no, sɛ wobɛbɔ abrabo pa wɔ asase yi so a, ɛno na wɔwɔ wo din de hyira nkyirimma anaa mpo wɔwɔ wo din wɔ nsaguo mu. Sɛ ebi a, “Me *Nana Abisimapa* saman bɛgye nsa”. Wɔhunu no sɛ sɛ biribi hia wɔn wɔ wɔn asetenam anaa abrabo mu na wɔsu frɛ wɔn nana nsamanfoɔ na wɔde wɔn abisadeɛ to wɔn anim a, wɔbɛtie wɔn na wɔayɛ wɔn abisadeɛ ama wɔn.

6.3: Abosom

Mpanimfoɔ ka asɛm bi sɛ, bosom a ɔne wo bɛtena no na ɔkyɛ wo n'akyiwadeɛ. Akanfoɔ wɔ gyidie sɛ mpo wɔn ahemfo wɔ akyeame a wɔkasa fa wɔn so ansa na aduru ɔmanfoɔ anaa afiri ɔmanfoɔ hɔ aduru ɔhene hɔ. Ɛnam saa nti wɔhunu nose ansa na wo ne Onyankopɔn bɛdi ntikaho no, gye sɛ wode fa abosom yi so. Wɔhunu abosom yi sɛ ahonhom titire a wɔsom bo wɔ wɔn asetenam na wɔboa di wɔn

asem ma won. Wɔhunu abosom yi se atemmufɔ. Akanfɔ wɔ awerɛhyemu ne gyidie bi se obi ye biribi wɔ kokoam na eye no se obiara nnim ho hwee a, abosom yi nam won akɔmfɔ so yi anaa da no adi. Saa ara nso na se biribi rekɔ so wɔ ɔman no mu na wɔnte asee anaa wɔhia ano yie a, wɔbisa abosom yi na mpo eye ɔhaw bi a wɔaboa ayi afiri ho ama won.

6.4: Ahonhom nkae

Akanfɔ gyidie a wɔwɔ wɔ sunsum mu no nni Onyankopɔn, nsamanfɔ ne abosom nko ara mu. Na mmom wɔsan nso wɔ gyidie se yewɔ ahonhom afoforɔ wɔ wiase yi mu. Akanfɔ gye di se yewɔ ahonhom ahodoɔ mmien. Eno ne dee wɔpe nnipa yiedie ne ahonhom a wɔpe nnipa ahwease. Wɔsusu se ahonhom yi ye ahonhom a daa ne daa nyinaa wɔdi yen akɔyi wɔ sunsum mu rebɔ yen ho ban. Wɔsusu se saa ahonhom yi bɔ yen ho ban aberɛ ne aberɛ nyinaa sɛdeɛ ebeye na yen ho mma asem.

Akanfɔ wɔ gyidie bi se ahonhom bi te nsuo ahodoɔ mu, nnua mu, mmoatia, sasabonsam, mmepɔ, mframa ne nneɛma pii mu. Saa ahonhom ahodoɔ yi nnipa mfa won ani nhu won na mmom wɔgye di se wɔwɔ ho. Akanfɔ tumi ye asɔneɛ so wɔ ɛpo no, baka ano, ne mmeaɛ ahodoɔ bi. Akanfɔ frɛ ahonhom yi se 'ahum ne aham'. Se eba se Ɔkanni bi regu nsa anaase ɔreyi apaɛ a ɔfrɛfrɛ saa ahonhom no nyinaa se wɔmmɛtaa n'akɔyi na dee nti a ɔfrɛfrɛ won no nye yie. Se eba se ɔredome obi nso a, ɔfrɛ saa ahonhom no nyinaa se wɔmfa mmusuo ahodoɔ nyinaa ngu dee wɔredome no so enti se onipa kɔ afuom a wɔnhyia no wɔ ho, se ɔtena nsuo so a wɔntware no na se ɔtu fa wiem a saa wiem atumfɔ nso ne no nni.

ƆFA 2 (Unit 2)

AKANFɔ AMAMMERɛ BINOM

Ɔwɔ mu se Akan man mu no, se yɛka abusua a na yɛrepe akɔyɛ mogya mu ayɔnkɔfa a eɔa Ɔkanni ne maame ntam nanso saa ɔfa yi dee, yɛnhwe abusua saa kwan yi so. Abusua ye nnipakuo bi a wɔwɔ mogya mu ayɔnkɔfa, wɔnam aware so aka won ho abɔ mu anaase wɔate obi abɛka won ho. Yetumi kyɛ abusua mu mmien. Weinom ne abusua ketewa ne abusua tenten/kesee.

- | | |
|----------|--------|
| Ɔfawa 1: | Abusua |
| Ɔfawa 2: | Bragɔ |
| Ɔfawa 3: | Awadeɛ |
| Ɔfawa 4 | Awɔ |
| Ɔfawa 5 | Owuo |

Ɔfa yi botaeɛ

Adesua yi nko awieɛ no na yɛahunu

- i. Akanfoɔ mmusua titre mmienɔ no
- ii. Mfasoɔ a ɛwɔ abusua ketewa mu
- iii. Ɔhaw a ɛwɔ abusua ketewa mu
- iv. Mfasoɔ a ɛwɔ abusua tenten mu
- v. Ɔhaw a ɛwɔ abusua tenten mu

1.1: ABUSUA AHODOƆ

Abusua Ketewa

Nnipa a wɔwɔ saa abusua yi mu ne agya, ɛna ne mma. Agya na ɔyɛ saa abusua yi ti ɛnam sɛ sewaa, wɔfa, nana ne anuanom a wɔnyɛ ɛna anaa agya mma nka ho. Ɛsiane saa nti agya na ɔhwɛ toto biribiara wɔ fie ho. Ɔhwɛ hunu sɛ mmɔfra ne obi biara a ɔwɔ abusua no mu no ho yɛ. Yɛtaa hunu saa abusua yi wɔ Amerika ne Yerop.

Mfasoɔ a ɛwɔ abusua ketewa mu.

1. Ɛboa ma motumi de mo ho. Abusua ketewa yi boa ma emu nnipa nya fahodie. Sɛ yɛde toto abusua tenten no ho a, yɛhunɔ sɛ kookaa kookaa nni mu te sɛ abusua tenten no.
2. Nkabom wɔ mu. Yɛn nyinaa bɛdi ho adanseɛ sɛ sɛ yɛhwɛ abusua ketewa no a, nkabom anaasɛ wɔdodoɔ wɔn ho sene abusua tenten no. Ɛnam sɛ wɔhunɔ wɔn ho sɛ ɔyere, ɔkunu ne mma.
3. Ɛma abusua no hwɛ yɛ mmerɛ. Ɛne sɛ abusua ketewa no mu nnipa nnɔɔso. Ɛnam saa nti no ɛboa ma mmɔfra hwɛ, sɛ wɔn sukuuko mu, wɔn ntaadehyɛ mu, wɔn adidie mu ne wɔn nna mu yɛ mmerɛ ma abusua no.
4. Manso mma adedie ho. Sɛ yɛhwɛ abusua ketewa no a, ɛyɛ agya, ɛna ne mma; ɛnam saa nti wɔtumi toto wɔn nnɔɔma yie ma wɔhunɔ deɛ ɛsɛ sɛ ɔdi agya anaa ɛna adeɛ. Ɛnam saa nti no manso ntaa mma abusua ketewa yi adedie mu te sɛ abusua tenten no.
5. Nkitaho mapa wɔ mu. Adeɛ baako a ɛma abusua ketewa no da nso ne nkitahodie ne ɔdo a ɛwɔ mu. Ɛne sɛ, sɛ abɔfra hia biribi a ɛnyɛ afei na ɔrekoɔpɛ obi de ato n'anim. Wei deɛ ɔne ne nna anaa n'agya na ɛwɔ ho ɛno nti deɛ ɛhia no biara no ɔtumi de to wɔn anim.

Ɔhaw a ɛwɔ abusua ketewa mu

1. Mpen pii no, eyɛ a na biribiara abɛda agya no so. Mmɔfra adidie, ntaadehyɛ ne wɔn nna mu nyinaa yɛ agya no asɛdɛɛ nti ɛma ne ho kyere no.
2. ɛma abusua ketewa no dwene wɔn ankasa yiedie nko ara ho a wɔnnwene afoforo ho.
3. Mpen pii no, ɛde ntetemu ba. ɛne sɛ obi nkɔsra obi ɛnna obi nso mma obi nkyɛn.
4. ɛmma kwan mma mma nhunu wɔn nananom ne abusuafoɔ nkaɛɛ no.

Abusua tenten

Abusua tenten yi yɛ abusua a nnipa ahodoɔ a wɔwɔ mu no hunu wɔn ho sɛ wɔwɔ ayɔnkofa wɔ awareɛ anaa mogya mu no tena bɔ mu. Saa abusua yi yɛ abusua nketewa yi mu nnipa na ɛbɛka bɛm yɛ saa abusua yi. Abusua yi mu nnipa no bi ne wɔfa, nananom, sewaa, wɔfaase, nkumaanom, nsenom, anuanom ne wɔn a wɔkɛka ho.

Mfasoɔ a ɛwɔ abusua tenten mu

1. ɛboa ma wɔhunu wɔn ho. Abusua tenten yi boa ma emu nnipa hunu wɔn hoo. Abusua yi boa kyerekyerɛ nkyirimma abusua no mmara, asɛdɛɛ ne wɔn nkyi.
2. ɛma abusuafoɔ hunu sɛ wɔwɔ bammɔ bi ase. ɛnam sɛ abusua no mu nnipa dɔɔso no nti no berɛ biara no emu nnipa no wɔ gyidie sɛ wɔwɔ adom ne bammɔ bi ase ɛfiri sɛ biribi to obi a, abusua no bɛko ama no.
3. Abusua mu no nyinaa tumi ka wɔn sika bɔ mu de yɛ biribi ma abusua no. ɛnam sɛ abusua no mu nnipa dɔɔso no nti sɛ ɛba sɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ biribi de ma abusua no a, wɔmmrɛ ho. Dɛɛ ɔyɛ ara ne sɛ wei de kakra ba, na wei nso de kakra aba.
4. ɛte akasakasa ne ntɔkwa so. Abusua tenten no wɔ n'ankasa kwan a wɔfa so siesie nsem ahodoɔ a ɛsi wɔ abusua no mu. Sɛ ɛduru afahyɛ berɛ anaa biribi si na abusua no nyinaa hyia a wɔhwɛ siesie ntawantawa biara a ɛda abusua no bi ntam.
5. Abusua tenten no wɔ daakye. Sɛ yɛka sɛ abusua tenten no wɔ daakye a, dɛɛ ɛkyerɛ ne sɛ emu nnipa no nsa da. Berɛ a ebi rewu no na wɔrewɔ afoforo nso. ɛnte sɛ abusua ketewa no a wɔn ase tumi tɔre no.

ɔhaw a ɛwɔ abusua tenten ho

1. Berɛ biara no na abusuafoɔ no bi retwentwan afoforo akwan mu. ɛne sɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ biribi na eyɛ ɔfoforo ya a, na ɔretwentwan n'akwan mu.

2. Ɛma emu tena yɛ den. Ɛne sɛ sɛ obi wɔ abusua no mu a na ɔyɛ ɔdefoɔ anaa ɔsikani a, abusuafoɔ no nkaɛɛ no nyinaa de wɔn adesoa ne wɔn ahiadeɛ to ne so.
3. Ɛma abusuafoɔ no bi yɛ akwadwofoɔ. Ɛne sɛ sɛ obi anyɛ a, ɔnim sɛ ɔfoforoɔ bɛyɛ.
4. Adedie tumi de ntɔkwa beda abusua no nyinaa ntam ɛsiane sɛ obi biara pɛ sɛ ɔdi a osikani a ɔwɔ abusua no mu adeɛ.

ƆFAWA 2: BRAGORO

Wiase abraɔ akɔyɛ sɛ kyinhya. Sɛ yɛwo obi a yɛto ne din na sɛ ɔyɛ ɔbaa na ɔduru berɛ bi a yɛgoro ne bra. Bragoro yi akyi onipa tumi ware na ɔnyini ɔɔ ne bra na akyire yi na wawu. Saa ɔbra kyinhya yi na Akanfoɔ ntoto no ase koraa. Na ɛmu biara duru so a wɔhwɛ yɛ ma ɛho te. Bragoro ka ɔbra kyinhya yi ho na na ɛboa ma mmaa di wɔn ho nni hyɛ wɔn ho so firi ɔbra fi ho. Ɛnnɛ mmɛrɛ yi nyinaa nnipa bi susu sɛ anka Akanfoɔ nsan nkɔfa saa amammerɛ yi mmra sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a mmabaawa bebɔ ɔbra pa akyɛ deɛ wɔreyɛ no nnansa yi. Saa ɔfawa yi mu yɛbɛhwɛ deɛ Akanfoɔ frɛ no bragoro, berɛ a wɔgoro bra, ɔkwan a wɔfa so goro bra yi ne mfasoɔ a ɛwɔ saa amammerɛ yi ho.

Ɔfawa yi Botaɛɛ:

Adesua no nkɔ awieɛɛ no na yɛahunu:

- i. Adekorɔ a yɛfrɛ no bragoro
- ii. Berɛ a yɛgoro bra
- iii. Ɔkwan a wɔfa so goro bra
- iv. Bragoro ho mfasoɔ
- v. Ɔhaw a ɛwɔ saa amammerɛ yi ho

Ɛdeɛn ne Bragoro

Bragoro yɛ Akanfoɔ amammerɛ bi a wɔyɛ de ɛgya wɔn mmaa kɔ mpanin mu. Wɔyɛ de kyere sɛ abaayewa no anyini na waso aware. Sɛ abaayewa bi tumi hwɛ ne ho so yie ma wɔgoro no bra a, ɛyɛ animuonyam kɛsɛɛ ma awofoɔ na ebi ka abusua ne kuro a ɔfiri mu nso. Ɛnnɛ yi deɛ, Akristofoɔ hyira wɔn mma mmaa wɔ asɔredan mu de si bragoro anan mu. Mmarima deɛ wɔnni amammerɛ titire biaara a wɔyɛ de pagya wɔn kɔ mpanin mu. Korɔɔfo nso yɛn wɔn mma mmaa Dipo.

Berɛ a wɔgoro obi bra

Sε abaayewa bi bu ne nsa, anaa ɔkum sono anaa ɔkyima na ne maame hunu anaa ɔte a, ɔkɔyi ɔhemmaa anaa ɔbaapanin a ɔwɔ kurom hɔ asotire. ɔhemmaa frε abaayewa yi hwehwε ne ho sε nyinsεn biara nni hɔ a ansa na wama kwan ama wɔagorɔ no bra. ɔgye sika kakra ne nkosua de di adanseε. Sε ɔhemmaa hunu sε nyinsεn wɔ hɔ a, na abaayewa no abɔ mmusuo. Eno na yεfrε no kyiribra no – yεangorɔ no bra na wayinsεn.

ɔsakyima no maame hyε da a ɔde bεgorɔ ne ba no na sε da no duru so a, ɔkɔsrεsrε abusuafoɔ ne adɔfoɔ na wɔbεboa no. Maame no ne ne kunu yε ahoboaboa toto nnooma a wɔbεhia. Nnooma no bi ne adaka, ntoma, ketε, mpaboa, nku, samina, sapɔ, nkyεnsee, nkoko, nkosua ne ade.

ɔkwan a wɔfa so goro bra

Da no ahemanadakyε, deε wɔrebεgorɔ no bra no maame fa asɔ bɔ mu de bɔ amanneε sε ɔregorɔ ne ba asomasi. Mmaa mpanimfoɔ a wɔhwε amanneε no so no yi ɔsakyima yi ho nwi de no kɔ nsuom kɔdware no. Wɔsiesie ne ho kama. Wɔde ntoma fitaa si ne mfimfini yi ne nufo gu so; bɔ no nkuto de no tena akonnwa so wε abɔntene. Wɔde nnooma a awofoɔ totɔεε no bεsisi n'anim na wɔto nnwom bɔ donno ne asɔ mu na mmaa mpanimfoɔ ne mmaayewa a wɔrebεsom no no sa wɔ dwa mu. Nkorɔfoɔ kyε no adeε (akyεdeε a ɔbɛnya no gyina ne bra pa ne ɔsom a ɔsomm nkorɔfoɔ wɔ kurom hɔ). Bradwom no bi wɔ hɔ a, wɔto da Nyame ase, wɔde bi kyere anigye na wɔde bi nso tu fo.

Anoka

Amanneε titire baako a εwɔ bragorɔ mu ne anoka. Wɔde εto a nkosua gu so bεsi ɔsakyima no anim. ɔbaapanin a ne ba nwuiε da de nkyene, mako ne sonowedεε ka n'ano mprensa ma no poro gu. Kosua no deε enni sε ɔka mu. Eε sε ɔmmoko. Sε ɔde ne sa ka mu a, εkyere sε wasεε n'awodeε. Nkyene ne mako no kyere sε asetena mu no ɔbete deε εyε de ne deε εyε nwono nyinaa bi. Sonowedεε no nso kyere sε εduru n'awo so a, ɔsono mmεboa no.

Afei ɔsakyima so ɔbaa ne ɔbarima nsa si εto no mu kan na akyiri yi mmɔfra a wɔwɔ hɔ no nyinaa tu gu so fom. ɔbaa ne ɔbarima nsa a ɔso no nso kyere sε εduru n'awo so a, ɔnwɔ ntoto mu. Sε awia εue a wɔde brani yi hyε akyiri kɔ ne fie. Wɔkum nkoko de noa nnuane ahodoɔ ma awofoɔ ne mpanimfoɔ a wɔwɔ fie hɔ no bi di. Wɔde nnawɔtwe na εgorɔ bra. Da a εdi kan no pa ho a, deε aka no nyinaa kɔ so wɔ εbaa no fie. Asomfoɔ a εyε n'atipenfoɔ no som no akwannuasa so. Wɔkogyε ne maame afuom, wɔnoa nnuane, wɔkɔ nsuo na wɔne no da. Nnawɔtwe no so a, awofoɔ srεsrε ma wɔwɔrɔwura afie mu deda ase. Sε obi asi ɔbaa no asiwa a bragorɔ no mu no, ɔno nso de n'akyεdeε ba na wɔwie a, ɔkɔyε ne ho adeε. Sε brani no rededa ase na sε tweapea dua tua n'ano na εkyere sε obi asi no asiwa.

Bragorɔ ho mfasoɔ

1. εboa ma mmaayewa no nya dwetiri ne ahodeε ansa na wɔakɔhyε awareε mu.

2. Nteteɛ pa – bragɔɔ no mu, mmaa mpanimfoɔ no tu brani no fo, kyerekyere no ɔkwan pa a yɛfa so gye ɔkunu ani ne no tena asomdwoɛ mu.
3. Ema mmaayewa som wɔn awofoɔ ne mpanimfoɔ a wɔwɔ kurom ho nyinaa. Sɛ wɔanyɛ saa a wɔnnya akyɛdeɛ berɛ a wɔregɔɔ wɔn bra no.
4. Ede ayɔnkɔfa ne ɔɔɔ ba mmaayewa a wɔhyia som no ntam.
5. Ahoɔfɛ dura deɛ wɔgɔɔ no no. Ɔmfiri bragɔɔ no mu no na ne ho ayɛ fɛ yie.
6. Ede animuonyam brɛ abusua ne awofoɔ.

ƆFAWA 3: AWAREɛ

Awadeɛ yɛ amammerɛ bi a ɛfiri tete nteredee ɛwɔ ho. Ɛfiri adebo mfitiaseɛ na ɔɔɔadeɛ ɔɔɔ ɔbaa ne ɔbarima sɛ wɔntene na wɔnwo nhyɛ asase so ma. ɛrekame ayɛ sɛ wiase yi mu amammerɛ pii no ara na wɔware. Aware yɛ amammerɛ a Akanfoɔ bu no kɛsee. Mpanimfoɔ ne anyansafoɔ aka awadeɛ ho nsɛm pii abubu ho mmɛ pii, sɛ ebia: “Awadeɛ nyɛ nsafufuo na wɔaka ahwɛ; Wokɔ awadeɛ a bisa; Awadeɛ te sɛ tawa wisie, ɛnyɛ de nanso yɛnom no hia. Ne ɛma wɔbu awadeɛ titire bio nso ne mma ne agyapadeɛ a ɛfiri mu ba no. Ɔkanni baa biara kɔ awadeɛ a, ɔrekɔwo mma abɛgu n’abusua mu, enti ɛsɛ sɛ abusuafoɔ no nso nya ano wɔ ne kunu a ɔrekɔfa no aba wɔn abusua mu no.

Ɔfawa yi Botaeɛ

Adesua yi nkɔ awieɛ no na yɛahunu:

- i. Asekyere a Akanfoɔ de ma awadeɛ
- ii. Awadeɛ ho mfasoɔ
- iii. Awadeɛ ahodoɔ a na Akanfoɔ gyina so
- iv. Deɛ ɛde awaregyaɛ ba
- v. Ɔkwan a wɔfa so gu awadeɛ

Sɛ ɔbarima bi hunu ɔbaa na wɔn adwene yɛ koro sɛ wɔretena ase sɛ ɔkunu ne ɔyere abɔ bra a, yɛfrɛ saa astena no aware. Akanfoɔ ka sɛ aware kwan ware nti sɛ obi pɛ sɛ ɔwura mu a, ɛsɛ sɛ ɔsiesie ne ho sɛ, “Papa mu o! Bɔne mu o!” ɔne ne hokafoɔ bɛtena akɔsi awieɛ. ɛnyɛ Akanfoɔ pɛ sɛ obi bɛware agyaɛ. Adeɛ a Akanfoɔ kyiri wɔ aware ho ne sɛ, ɔbarima bi bɛware ne nuabaa, ne maame, ne busuani a ɔne no bɔ abusua baako. Ɛba saa a na ɔbarima no adi mogyafra. Ɛyɛ mmusuo kɛsee.

AWAREɛ HO MFASOɔ

1. Akanfoɔ awareɛ ka mmusuaban ahodoɔ nan no nyinaa bom. Yeinom ne barima no papa ne ɔmaame abusuafoɔ ne ɔbaa no papa ne ne maame abusuafoɔ.
2. Awareɛ boa yi obi firi asetena mu ahokyerɛ mu, sɛ ebi a, ɔbaako yare a, deɛ ɔwo ahoden no boa no wo n'ayaresa mu.
3. Ehyɛ ɔbaa no ne ɔbarima no nyinaa animuonyam. Akanman mu no, obi a waware no wo animuonyam wo n'abusua ne kuro a ɔfiri mu sene sɛbe, obi a ɔdi sigya.
4. Awareɛ boa ma abusua trɛ, efiri sɛ abusua no ngu da enam awɔɔ ntoatoasoɔ no nti.
5. Yenya agyapadeɛ bebreɛ firi awareɛ mu, ebi a asase, adan ne deɛ ekeka ho.

AWAREɛ AHODOɔ

Sɛ yɛhwɛ Ghana man mu a, yɛwo awareɛ ahodoɔ anan. Weinom ne Akristofoɔ aware, Nkramofoɔ awareɛ, fie awareɛ ne kɔto aware. Na mmom yɛbɛhwɛ Akanfoɔ awareɛ ahodoɔ a wɔwo.

1. Asiwa: Eyɛ awareɛ a ɔbarima bi de n'ano to abaayewa a ɔnniyini so sɛ ɔnyini a ɔbɛware no. Eba saa a ɔtumi kyɛ no nnɔɔma ne sika na ɔɔ no akɔnhoma mpo. ɔtumi kɔgya ne nsenom afuom. Awɔfoɔ no bi nso tumi deɔ babaa a ɔnniyini ma ɔbarima bi awareɛ. Sɛ abaayewa no nyini na ɔka sɛ ɔrenware ɔbarima no a, ɔbarima no ntumi nnye biribiara a ɔde ama. Mpanimfoɔ ka sɛ, “Wɔbɛnya sika de asi asiwa no fa to aɔɔnkɛ yɛn no.”
2. Mpena Awareɛ: Ewe aware a ɔbarima ne ɔbaa tena ase sɛ awarefoɔ nanso barima no ntuu ɔbaa no tiri nsa. Eɔtumi aba sɛ ɔne ɔbaa no tenaɛ akɛ, wɔwo mma, ɔde nsa aɔhunu abusuafoɔ nanso ɔnwieɛ ne ho ade yɛ nyinaa a, aware no da so yɛ mpenaware. Saa aware yi dɔɔso wo ɔman yi mu. Sɛ barima no wu a, ɛnyɛ nhyɛ sɛ ɔbaa no yɛ kuna.
3. Ayetɛ: Eyɛ aware a sɛ ɔhene bi ware na sɛ ɔbaa no wu a, abusuafoɔ yi ɔbaa fɔforɔ hyɛ n'anan mu. Eɔtumi yɛ deɛ wawu no nua mpo.
4. Mfena-ware: Sɛ ɔhene bi, ɔdehyɛɛ bi anaa sikani bi ware afenaa a, ɔwo ne fie a wɔfrɛ saa aware yi afenaa-wareɛ. Tete no, na Ahemfo anaa asikafoɔ bi kɔto mfenaa ba wɔn fie bɛsom wɔn. Sɛ wɔnyini na wɔn ho yɛ fɛ a, wɔtumi ware bi anaa ɔbusuani bi tumi ware bi.
5. Awowa ware: Sɛ obi ware ɔbaa a yɛde no abɛsi awowa a, awareɛ no yɛ awowa wareɛ. Tete no sɛ obi kɔɔ besea na ɔnni sika anaa ahodeɛ anaa agyapadeɛ a ɔde bɛsi ka no ano a, ɔde ne babaa kɔsi ano na sɛ osikani no anaa busuanii bi pɛ no a ɔware no.
6. Kunawareɛ: sɛ ɔbaa bi kunu wu na deɛ ɔdii owufɔɔ no adeɛ ware ɔbaa yi a, ɛno ne kunaware no.

7. Aware pa: Eno ne aware a wɔgye tom wɔ Akanman mu pa ara. Eyɛ awareɛ a ɔbarima no akɔhunu ɔbaa no abusuafoɔ na watua ka biara a amammer ma ho kwan ma ɔtua ma abusuafoɔ. Deɛ ɔde wie ne nyinaa ne tiri adeɛ anaa tiri nsa.

AWAREɛ NHWEHWɛMU

Sɛ abaayewa bi duru ne mpanimfɛɛ so a, ɛɛ sɛ ɔtwɛn ma barima bɛɛ no pɛ srɛ no firi n'awofoɔ nsam yɛ ne ho adeɛ nyinaa. Akanfoɔ amammerɛ ne sɛ Agya na ɔware ma ne ba. ɛɛ sɛ abusua mmienɛ yɛ nyinaa yɛ nhwehwɛmu ansa na wɔapene wɔn mma awareɛ so. Nnoɔma a wɔhwɛ no bi yɛ: abusua a wɔɔ, yare bɔne ne suban.

AWAREGYEɛ AMANNEɛ

Sɛ nhwehwɛmu di mu na awofoɔ no mmienɛ pene so a, ɔbarima no papa soma ma wɔkɔgye aware no.

Amanneɛ no nnidisɔɔ ni

1. Nhuanim: ɔbarima no papa soma ma wɔde nsa ne sika kɔhunu ɔbaa no nkorɔfoɔ. ɔko anim de borɔni nsa pantu ne sika pɔn mmienɛ ne sedɛɛ mmienɛ. Nnoɔma no bi wɔ hɔ a wɔgye no mmienɛ mmienɛ. Baako kɔ agya a ɔwoo ɔbaa no hɔ na baako nso ako ɔbaa no abusuafoɔ hɔ.
2. ɔpono akyi bɔ (kɔkɔkɔ): Akanman mu baabi no sɔ wɔgye ahunuanim nsa a na eno ara ne kɔkɔkɔ no. Baabi nso wɔ hɔ a wɔgye ne mmienɛ. Sika no te sɛ deɛ wɔgye no nhunuanim no pɛpɛɛɛ.
3. Danta ne bommo: Danta yɛ tete hɔ mmarima amuase bi enna bommo nso yɛ nnasɔɔ. Eyɛ sika a wɔde ma ɔbaa no papa. Eyɛ pɔnko ne serɛko. Wɔde sika korɔ no saa bi ma ɔbaa no maame. Wɔkyɛ sɛ ɔmfa nto ketɛ ne ntoma a wasɛɛ no wɔ ne babaa ho bi.
4. Tiri adeɛ: Eyɛ sika aɛso a wɔgye de to asase to ɔbaa no abusua mu anaa wɔde tua ka bi a ɛda abusua no mu. ɛto da nso a, wɔde yɛ agyapadeɛ to abusua no mu. Saa sika yɛ deɛ sɛ ɔbaa no kɔ awareɛ na ɔka sɛ ɔrenware bio a, ɔbarima no tumi gye n'adeɛ firi abusua no hɔ.
5. Akontagyeseƙan: Eyɛ sika a wɔde ma ɔbaa no nuammarimanom. Eyɛ serɛ-nson. Ennɛ yɛ deɛ wɔdi ano kɔsi sɛ afanu no bɛpene so.

AWAREɛ AKYI

1. Afotuo: wɔgye aware no wie a, badwafoɔ no tu awarefoɛ baanu no fo. Ennɛ sɛ wɔtu fo ɔbarima no boro ɔbaa no. ɛɛ sɛ ɔbaa no nso bu ne kunu. Wɔyi wɔn a wɔtaa aware no akyi na wɔn asɛdeɛ ne sɛ wɔbɛsiesie ntawantawa biara a ɛbɛba awarefoɔ no ntam. Ennɛ yɛ deɛ wɔyɛ ɔbaa ho adeɛ wɔ sika mu.

2. Aduane kesee: Eyi aduane a obaa no di kan noa koma ne kunu, esiane se eyi aduane a edi kan nti ese se edwoso a obarima no abusuafos ne adwofos nyinaa benya bi adi. Enne yi de wode nnokonnoko na eto pono ma abusuafos ne adwofos.

3. Nkunukyiri nna: Awaregye no akyi, se obaa no noa aduane kesee wie a, obaapanin ne obaa no ayonkofo so owareni yi nsa de no ko okunu fie. Woduru a, wogyi obarima no ho sika gya owareni no ho ma okoda okunu akyi.

4. Ayefre: Se obarima foforo ne obaa a owo kunu koda anaa ososo no ho baabi a enye na eda adi a, wodi asem bo no ka. Saa ekabo yi na yefre no ayefre anaa ayefadee no.

CHENE, OBEREMPON AWAREE

Se chene repa obaa bi aware a, oma Dabehene aso te. Ono nso soma ma wode mmerenkensono anaa afenaa kantankakrankyi kosi obaa no fie abobo ano de bo mmarima koko. Afei okoye ne ho adee. Oye amannee a madi kan abobo so no nyinaa.

AKRISTOFOS AWARE

Se okristoni rekware a, ehia se okoye Akanfos amannee no nyinaa. Ebinom de nsa ka ho enna ebinom nso tua sika hye nsa no anan. Wode obaa no Tweri Kronkron ne ne kawa kyeri. Eno akyi wode ko asredan mu ma osoko hyira so ma asremma di ho adanse. Wotintim ho nkrataa ma aban gye aware no tom.

AWAREGYAE

Mpanimfos bu be se, "Aware gu nkuro". Se ntease adwuma wo awarefos ntam na wosiesie na anye yie a, aware no tumi gu.

DEE ETUMI DE AWAREGYAE BA

1. Obarima fa mu
 - i. Se obarima boro ne yere basabasa.
 - ii. Se obarima no do benada a (ne ho nni ho).
 - iii. Se obarimma bi ntumi i nhwe ne yere
 - iv. Otu bata na wote ne nka a.
 - v. Oye obarima ye okwadwofo a ede awaregyae ba
2. Obaa no fa mu
 - i. Se ontumi nwo a (bonini a).

- ii. Ɔbo adwaman a.
- iii. Ɔdii nsekuro ma ɛkɔfa nsem ba a.
- iv. Ɔye ɔkwadwofoɔ a.
- v. Ɔbo korɔno a.
- vi. Ɔmmu ne nsenom ne nkumaafɔɔ a.
- vii. Ɔdi awomawu a.

ƆKWAN A WƆFA SO GU AWAREE

Sɛ wɔsiesie awarefoɔ ntam asem na ɛye yie a, wɔgye mpata ma deɛ ɔdii bem no. Sɛ anye yie a, wɔgu aware no. Awaregyaɛ mu no wɔbu nkonta hwe sɛ obiara bo adwo na ɛka biara nna wɔn ntam. Sɛ ɔbaa na ɔregyae aware a, ɔde barima no nsa ba na sɛ ɔbarima no pɛ sɛ ɔgye tiri adeɛ no nso a, ɔka ma wɔtua ma no. Sɛ barima no na ɔregyae na mpanimfoɔ hwe na ɔkwan a ɔnam so regyae no nto asom papa a, wɔma ɔsum ɔbaa no. Ɛne sɛ ɔpɛ sika gya ɔbaa no kwan.

HYIREGUO: Sɛ aware bi gu a, ɛsɛ sɛ ɔbaa no tena ho abosom mmiɛnsa ansa na watumi aware. Ebi a na wafa afuruo – ɛba saa a barima no ntumi nnyae no gye sɛ wawo awie anaase ebi a na wɔasane aka abom. Ɔbaa no tua sika ma ne nkumafoɔ ma wɔgu no hyire (wɔde hyire fefa ne nsa ho) de kyere sɛ aware no agu koraa. Sika a nkumafoɔ gye no na wɔfrɛ no kyirekokɔ. Awarefoɔ bi gyae aware tena ase kye san ka bom bio. Ɛba saa a yeka sɛ, “wadi wansane” anaa “hyire-atoa”.

Seisei deɛ biribiara a ɛfa ayeforɔ ho ye sikasɛm. Nnɛ mmerɛ yi, yɛhunu sɛ nnipa dodɔɔ no ara na wɔde sika kɛsɛɛ na ɛhye wɔn awareɛ mu. Sɛ barima bi rekɔgye ɔbaa bi aware a, nnɔɔma ahodoɔ a ɔbaa no awofɔɔ no kyere sɛ wɔbɛgye mpo no tumi ye agyapadeɛ ma awarefoɔ. Sɛ mpo sɛ, barima no ne ɔbaa no nyinaa to ntaadeɛ a wɔbɛhye a ɛnye sika ketewa na wɔde to. Afei nso ɛwo sɛ barima no ne ɔbaa no nyinaa to ntaadeɛ ma mmarima ne mmaa a wɔbɛdi wɔn akyi ayeforɔ da no. Lɔɔre ahodoɔ wɔbɛtenam no nso nye sikawa. Agorɔ nso a wɔbɛfa wo ayeforɔ no ase nso ye sikasɛm. Nnipa binom mpo tumi kɔbo besea na wɔde ye wɔn ayeforɔ. Nnɛ mmerɛ yi deɛ, ɛrekame akɔye sɛ sɛ wonni sika pa ara a ɛbɛye den sɛ wɔbɛware.

Ɔfawa 4: AWOƆ

Ɔfawa a ɛtwaa mu no yesuaa nneɛma bi faa awareɛ ho. Yɛhunuu sɛ wiase afanan nyinaa awadeɛ di amammerɛ mu akoten. Sɛ obi kɔ awadeɛ a deɛ Akanfoɔ hwɛhwɛ ara ne sɛ wɔbɛwo. Mpaeɛ a wɔbo ma awarefoɔ yi nyinaa ne sɛ wɔbɛwo mmaduasa na wɔabɛtoa abusua no so. Akanfoɔ kyiri boninye ne barima a ɔye krawa wo wɔn asetena mu. Akanman mu sɛ obi ware na ɔfa afuro a, wɔye no nnuro ahodoɔ ma no nnuane pa di, gyegye no so sɛdeɛ Ɔboadeɛ ne nananom nsamanfoɔ ɔbesoɛ no

asomdwoee mu. Se onya firi mu asomdwoee mu a, oman mu no nyinaa de anigye ne ahosepe na ehyia abofra no kwan. Nnipa pii na wobesom owofoc yi ne ne ba yi ma obaa no tiri nkwa ne abofra no 'aba a tena ase'. Awoc yi mu obaa no fira ntoma fitaa twitwa hyire de kyere se wadi nkonim kosi mmerɛ bi ansa na wapa agu ho. Saa ofa yi mu deɛ yebɛhwɛ Akanfoc abadintoc, okwan a wofa so to din ne edin ahodoc a mmofra nya.

Oɔfawa yi Botaeɛ

Adesua yi nko awieeɛ no na yɛahunu

- i. Nsonoeɛ a ɛda kradin ne abusuaɔin ntam
- ii. Sɛdeɛ Akanfoc to badin
- iii. Edin ahodoc ne won mmrane
- iv. Okwan ahodoc a Akanfoc fa so nya won din
- v. Abadintoc ho mfasoc

4.2: ABADINTOC

Se yɛwo abofra biara wo Ghana a, yeto no din. Din a yeto abofra no na ɛkyere se yɛagye no aka abusua no ho. Se yɛwo abofra biara a, yede no hye dan mu anaase yemfa no nkyere amansan kopem se yebetoc no din. Amannee a yeye na yema abofra din na yefre no abadintoc. Din yi na eye abofra no ahyɛnsodeɛ a ɛma yɛgye no tom se ɔye Ghanani anaa oka abusuaɔuo bi ho. Abadintoc ye amanneɛ a ɛdi kan a yeye wo nipa biara abrabo mu. Wei ye amammere a ɛka nnipa ho firi tete. Saa amammere wei ye amammere biara a nnipakuo ahodoc anaa mmusuakuo ahodoc a wowa oman no mu nyinaa agye atom, na mmom bere a yeto abofra din nye pe wo nnipakuo biara mu. Se ebi a, se woko Ghana Atifi fam a, yeto barima din bere a wadi nna mmiɛnsa wo asase yi so, ɛnna mmayewa nso ye nna nan. Wɔgye di se, mmaa hia ahobanbo firi ahonhom mmone ho kyɛn mmarima. Saa ara nso na Akanfoc, Nkranfoc, Anlofoc, ne Nzemaɔuo nso to mmofra din da eto so nwotwe bere a yebewo abofra no.

Deɛn nti a wode abofra hye dan mu beye nnawotwe ansa na wato ne din no ne se, wɔgye di se ɔhaw bebreɛ na ɛba abofra no so bere yɛawo na se otumi di saa ɔhaw yi so a, na wato no din. Bio, ɛbinom nso gye di se, abofra no ye ɔhɔhɔ; wei nti na Akanfoc fre abofra no “ɔhɔhɔ”, ɛnna Ewefoc nso fre no “Amedzro”. Binom nso gye di se, se yɛwo abofra a nna nson no a ɛda no anim no nyinaa no wonhunu no se ɔye nipa. Ansa na yebetoc abofra bi din no, yɛwo nnooma ahodoc bi a ewo se yɛhwɛ. Weinom ne:

1. Abusuaɔin a yede bema abofra no.
2. Din no asekyere.
3. N'awofoc no som a wosom.

4. N'awofɔɔ no mmusuakuo ahodoɔ a wɔbɔ.
5. Da a yɛwoo abɔfra no.
6. Sɛ abɔfra no yɛ barima anaa ɔbaa.
7. Sɛ wɔyɛ ntaafɔɔ anaa ahenasa.

AKANFOɔ ABADINTOɔ

Abadintoɔ yɛ amammerɛ a Akanfoɔ yɛ de kyere sɛ wɔagyɛ abɔfra bi a wɔawo no ato abusua bi mu sɛ ɔkra teasefɔɔ a ɔka wɔn ho na wɔde kyere sɛ afei deɛ wɔakan no afra ateasefɔɔ mu. Akanfoɔ to edin sɛ ɛbɛyɛ a onipa bɛda nso afiri afoforɔ ho ɛfiri sɛ nɛmmɔne nti na Onyankopɔn kyekyee dein. Abadintoɔ yɛ afahyɛ kɛsɛɛ a agya, ɛna ne ɔmanfɔɔ nyinaa hyɛ de gye akokoa no to mu. Saa nnawɔtwe da a ɛdi kan no na wɔyi akokoa no firi tannaa mu. Saa da no na agya a ɔwoo akokoa no de ne kradin ne n'abusua din a ɔpɛ sɛ ɔde to ne ba no nyinaa ma no.

EDIN AHODOɔ

KRADIN: Kradin yɛ edin a wɔde to obi so wɔ ɛda a wɔwoo no. Pono a ɛdi ho yi bɛkyere Akanfoɔ kradin ahodoɔ a wɔwɔ ne wɔn mmrane.

ɛDA BARIMA/MMRANE ɔBAA/MMRANE

Kwasiada Kwasi (Bodua) Akosua (Dampo)

Dwoada Kwadwo (Okoto) Adwoa (Badwo)

Benada Kwabena (Ogyam) Abenaa (Kosia/Nimo)

Wukuada Kwaku (Bonsam/Atobi/ɔdakuo) Akua (Obisi/ɔsɛɛ, Akusika)

Yawoada Yaw (Prɛko) Yaa (Bosuo/Gyekye)

Fiada Kofi (Kyini/Tuo) Afua (Baafi Nkɔsɔɔ)

Memeneda Kwame (Atoapoma/ɔteanankannuro) Ama (Nyamewa/Adoma)

ABOSOM DIN: Awofɔɔ no bi wɔ ho a, wosusu sɛ ɛnam abosom bi so na wɔnyaa mma nti wɔtumi de saa abosom no din toto wɔn mma so. Abosom no bi ne: Tutu, Tanɔ, Kune, Ayensu, Nyaman, Afram, Kobi, Kadwo, Firi ne ade. ɛno nti wɔto din bi sɛ: Kwadwo Kɔne, Abenaa Afram, Afua Kobi.

KɔSANBA/AWOMMAWUO/APɛNTɛDIN: Awofɔɔ no bi brɛ mu yie ansa na wɔanya mma. ɛbi nso wɔ ho a na wɔn mma no wuwu. ɛba saa a, Akanfoɔ gyidie baako ne sɛ mma no bɛgye wɔn din wɔ asase

yi so a na wɔsan ako nti deɛ ɛbɛma wɔaka ne sɛ wɔde edin tantan biara bɛto wɔn so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsamanfoɔ a wɔbɛfa wɔn no ani nnye wɔn ho bio mmɛfa wɔn nkɔ. Edin yi bi ne: Dɔnkɔ, Kaya, Sumina, Moosi, Bagyina, Kwasaman, Asaaseasa, Simunɛ ne Simukɔ, Nso-Nyame-yɛ, Akɔneaba ne ade.

NTAAFOɔ: Sɛ ɔbaa wo na sɛ wɔyɛ mmienɔ a wɔfrɛ wɔn Ntaafɔɔ anaa mmiɛmsa nso a, wɔfrɛ wɔn Ahenasa. Sɛ Ntaafɔɔ no yɛ mmaa anaa mmarima a, na wɔyɛ Ntaten. Wɔfrɛ ɔbarima no Ata na ɔbaa nso de Ataa. Wɔsan frɛ ɔbarima no Takyi na ɔbaa no nso de Kuro. Abɔfra a ɔdi Ntaafɔɔ akyi pɛɛ wɔ ɔyafunu korɔ mu no wɔfrɛ no Tawia. Deɛ ɔdi ɔno nso akyi no, wɔfrɛ no Nyankomago, a ɔno nso akyiri ne Abamo. Atuakɔsɛn di Abamo akyi, ɛnna ɔno akyi nso na yɛnya Abobakorokorowa.

AWOɔ NNIDISOɔ: Yɛsan de sɛdeɛ ɔbaa bi mma didi soɔ to wɔn din. Eno deɛ, wɔkan mmarima anaa mmaa a wɔtoatoa so a obi ntwa ntam nkɔ. Sɛ ebi a, ɔbaa bi wo n'abakan na ɔyɛ ɔbarima na deɛ ɔdi ho no yɛ ɔbarima saa ara toatoa so a ɔbaa bi ntwa ntam a, wɔfrɛ wɔn Piesie, Manu, Mɛnsa, Anane, Num, Nsia, Nson kɔsi Kaakyire. Sɛ wɔyɛ mmaa nso a, wɔbɛfrɛ deɛ ɔto so mmienɔ de rekɔ no Manu, Mansa, Manan, ne deɛ ɛkeka ho. Sɛ abɔfra bi bɛdi mmarima baanu anaa mmaa baanu akyi a, ɔnya edin Kontɔ. ɔba a ɔto so nwɔtwe, nkron, du, dubaako, dumiɛnsa no deɛ, ɛmfa ho sɛ mmaa ne mmarima asaasae mu, wɔyɛ mmaa o mmarima o, wɔbɛfrɛ wɔn Botwe, Nkruma, Badu, Duku ne Adusa.

ATOYERɛKYɛM: Nnipa bi wɔ ho a, wɛwo wɔn berɛ a amanehunɔ bi abɛto ɔman no mu anaa awɛɛhoɔ aba abusua anaa awofoɔ mu. Sɛ wɔwo obi saa berɛ yi mu a, ɔnya din bi te sɛ Anto, Adiyia, Bɛyɛɛden, Abɛbrɛsɛ, Antobam, Bɛɛko ne deɛ ɛkeka ho. Sɛ wɔwo obi anigyɛ berɛ mu a, wɔto no Afriyie, Baayie ne Abayie.

AHOSUO: Akanfoɔ tumi hwɛ abɔfra bi ahoɔfɛ, n'ahosuo te sɛ ne kɔkɔɔ, tuntum anaa ne tenten de to no din. Obi a wabrɛ awoɔ mu no nya wo a ɔtumi frɛ no “Adiwona” de kyerɛ bo a ɔba no som. Abɔfra a ɔberɛ, wɔtumi de “Kɔkɔɔ” si ne din akyi ma ɛyɛ ne din. Saa ara na wɔde “Tenten” si deɛ ɔware din akyi. Wɔde “Agyeman”, “Kyeretwie” ne “ɔkoodɔm” toto nnipa bi a wɔyɛ akakabenfoɔ a ɛkyerɛ wɔn akokooduru.

DABONE: Akanfoɔ nnabuo mu no, wɔsusu sɛ nna no bi yɛ nna kronkron kyɛn bi. Saa nna kronkron yi ara na wɔfrɛ no nnabɔne no. Sɛ wɔwo obi wɔ saa da yi mu a, wɔtaa de yɛ din. Saa nnabɔne yi bi ne: Memeneda Dapaa, Benada Bapaa, Akwasidae, Awukudae, Fofie ne Fɔdwo. ɛno nti yɛte din bi te sɛ: Kwame Dapaa, Ama Dapaa, Kwasi Adae, Akosua Adae, Kofi Fofie, Kwadwo Fɔdwo ne deɛ ɛkeka ho.

ABUSUADIN: ɛyɛ dinpa a Agya biara a ɔbɛwo abɔfra no yi firi n'abusua mu anaa ntɔn a ɔbo na ɔde bata ne kradin ho de to abɔfra a, ɔda tannaa mu ɛda a wadi nnawɔtwe no. Wɔhyɛ da de ma abɔfra no wɔ badwa my yɛ ho amanneɛ de hyɛ mu kena. Akanfoɔ tumi de wɔn babanin a ɔdi kan no to wɔn Agya no nuapanin barima, wɔn wɔfanom, ne wɔn ɛna nuapanin nso. Mmarima din no bi ne Opoku, Amankwaa, Danso, Prɛmpɛ, Owusu, Safo, Yɛboa, ɔpon ne Boaten. Mmaa din no bi ne Dansoaa, Safowaa, Foriwaa, Owusuua ne Yɛboa.

SɛDEɛ AKANFOɔ TO DIN

Akanfɔɔ to wɔn mma din bere a akokoa no adi nnawɔtwe a wɛreyi no afiri tannaa mu. Ansa na ɛda no bɛduru so no, Agya no totɔ nnɔɔma bebreɛ te sɛ funumatoma, adwarepaa, sapɔ, dwareɛn, mpepaho, kɛtɛ, samina, sumiɛ, kawa, ne deɛ ɛkɛka ho a ɔde bɛfiri akwadaa no tan. Ɔsan de sika kakra ka ho. Ɛnnɛ mmere yi deɛ, wɔde sika nko ara na ɛyɛ. Wɔmfɛ nnɔɔma biara nka ho. Ɛduru anɔpa a, akokoa no nana sɔre dware no siesie ne ho na ɔne ɔmaame yɛ fitaa na wɔde akokoa no kɔ ɔpapa fie kɔgye ne din. Fitaa a wɔyɛ no kyere sɛ, wɔadi nkonim wɔ awɔɔ a ɔbaatan no kɔɔ so no mu. Afei wɔn nsa aka akwadaa no afiri ɔmaame a ɔwɔ asamando no ho. Akanfɔɔ gye di sɛ, awɔɔ te sɛ ɔsa kɔ pɛpɛɛɛ. Sɛ obi kɔ awɔɛ na ne Nyame anni no afoofi anaa n'akyi a, ɔtumi ko tɔ.

Sɛ wɔde akokoa no kɔduru Agya no fie anɔpatutuutu no a, wɔkɔto abusuafoɔ ne adɔfoɔ a wɔahyia ho retwɛn wɔn. Agya no abusuafoɔ bisa kwan so ma wɔn a wɔabɛto wɔn no bɔ wɔn amanneɛ. Wɔbɔ wɔn amanneɛ wie a, abɔfra no nana a ɔrebɛto akokoa no din no gye no to ne sere so. Ɛbɛduru ho no na wɔahunu edin a wɔde bɛto no dada nanso wɔsan bisa Agya no ma ɔsi so kena edin a ɔhwɛ a ɔde bɛto akokoaa no.

Wɔde nsa ne nsuo na ɛyɛ amanneɛ a wɔde to akokoa no din. Onipa a ɔredi dwuma no anim no de ne nsateaa akyerɛkyerɛkwan no bɔ nsa no mu de sɔ akokoaa no tɛkyerɛma so mprɛnsa. Bere a ɔreyɛ saa no, na ɔreka nsem bi sɛ, “Yɛde wo ato wo nana Kwabena Agyeman, ɛmmɛyɛ ahokyerɛ nko, sɛ wose nsa a, na ɛyɛ nsa”. Ɔsan de ne nsateaa bɔ nsuo no mu mprɛnsa san de sɔ akokoa no tɛkyerɛma so na ɔsan ka asem yi ara te sɛ, “Yɛde wo ato wo nana Kwabena Agyeman, ɛmmɛyɛ ahokyerɛ nko, sɛ woka sɛ ɛyɛ nsuo a, na ɛyɛ nsuo”.

Nsa ne nsuo a wɔde sɔ akokoaa no tɛkyerɛma so no kyere sɛ, akokoaa no mma n'asɛm nsi pi, ɔmma n'ano nyɛ mmienu mmienu. Ɔnka nokware nko ara, mma ɔmmfa n'asɛm mfrafra. Sɛ ɔse dabi a, na ɛyɛ dabi, sɛ ɔse aane a, na ɛyɛ aane, ɛnyɛ sɛ ɔrebɛdane n'ano bio. Wɔde saa nsɛnkyerɛnne yi rekyere no no sɛ, wiase yɛ ɔhyɛɛ ne onwunu, ɔde ne ɛyɛa, anigyɛ ne awerɛhoɔ, hann ne esum. Afei wɔde kawa no hyɛ akokoaa no nsa.

Afei wɔde ntoma anaa kɛtɛ sɛ fam ho na wɔde akokoa no ato so na sɛ ɔyɛ a wɔtumi de kɛntɛn bua no so wɔ badwam ho. Ɛfiri sɛ, sɛ ɔnyini a ɔbɛsoa kɛntɛn ako afuom anaa ɔbɛdi dwa. Ɔyɛ barima nso a, wɔtumi de etuo si ne bo san nso de nkrantɛ hyɛ ne nsa mu. Ɛkyere sɛ, ɔyɛ barima, enti ɔnsɔ ne tuo mu yie na ɔde adi ako. Nkrantɛ no nso, ɛsɛ sɛ ɔbɔ mmɔden de yɛ adwuma na wanya sika de ahwɛ ne ho, ne yere ne mma ne n'abusuafoɔ nyinaa. Wɔyi apaɛɛ de hyɛ mu kena. Apaɛɛ a wɔyi no nso kyere sɛ, nnipa a wɔhyia ho no redi adanseɛ sɛ ampa wɔwɔ ho na wɔmaa akokoa no din enti wɔagye no ato mu sk ɛkra teasefoɔ a ɔrebɛnyini ama ɔman no ase adɔre. Wɔyi apaɛɛ no wie a, Agya no de nnɔɔma a ɔde rebɛfiri no tan ne sika a ɔde rebɔ no atenaseɛ no kyere dwa mu. Onipa a ɔde akokoa no reto no no te aseɛ a, ɔyi sika de kyɛ akokoa no. Ɔmanfoɔ a wɔahyam ho keka wɔn ho yi biribi bɔ akokoa no atenaseɛ. Abɔfra no nana no tu awofoɔ ne titire akokoa no maame no fo, ka deɛ ɔpɛ sɛ ne deɛ ɔpɛ. Sɛ awia yɛ sɛdeɛ ɛrepagya ne ho a, wɔtu apo ma obiara kɔ ne fie.

SɛDEɛ EWEFOɔ TO ABɔFRA DIN

Yɛhunɔ Ewefoƿ wɔ Volta Region wɔ Ghanaman mu. Amammerɛ a wɔyɛ de to abɔfra din no na wɛfrɛ no “Vihehedego”. Sɛ wɔwɔ abɔfra a, wɔto ne din ɛda a ɛto so nwɔtwe no. Ewefoƿ hunu no sɛ abadintɔ yɛ ɔkwan pa a wɔda abɔfra adi kyere amasan. Wɔfrɛ abɔfra a wɔwɔ no foforo no “Amedro”. ɛda a wɔto so nwɔtwe a wɔwɔ abɔfra no, abɔfra no awofoƿ, abusuafoƿ ne adɔfoƿ nyinaa hyia wɔ papa/agya no fie yɛ saa amammerɛ yi. Agya no abusuafoƿ no tu abɔfoƿ ma no kɔ maame no fie kɔgye abɔfra no de no ba baabi a wɔrebɛto abɔfra no din no. Panin a ɔfiri agya no abusua mu na ɔdi saa dwumadie yi ho kyeame. Saa panin yi gu nsa to nsa frɛ Onyankopɔn, nananom ne abosom sɛ wɔmmɛtae wɔn akyi, nhyira abɔfra no ne n’awofoƿ ne wɔn a wɔhyia no nyinaa. Deɛ ɔredi saa dwumadie yi anim de ne nsa tea ka asikyire nsuo de ka abɔfra no anom mpreɔsa. Na ɔsan nso ne nsa tea ka nsa den ano de ka abɔfra no ano. ɔbisa abɔfra no din firi n’agya ho na ɔde to amasan no nyinaa anim. Awofoƿ de akyɛdeɛ a ɛsom bo ma abɔfra no. Wɔde adeɛ bɛsi ho de gyegye sika anaa akyɛdeɛ biara de ma abɔfra no. Sɛ wɔyɛ wei nyinaa wie a, wɔgye wɔn ani; wɔdidi, sa na afei nso wɔto nwom ahodoƿ. Wɔgye wɔn ani kɔsi anwummerɛ.

Sɛ mmɔfra no yɔ ntaafɔ a, wɔyɛ amammerɛ soronko de ma wɔn. Sɛdeɛ Akanfoƿ yɛ no, Ewefoƿ de sɛdeɛ “Axokui” to wɔn nsa de bo wɔn ho ban firi ahonhom mmɔne ho. “Venowiwo” yɛ din a Ewefoƿ de ma ntaafɔ. Sɛ ntaafɔ no mu panin no de “Etse” sɛ ɔyɛ barima a, ɛnna “Xetsa” nso yɛ din a wɔde ma ɔbaa a ɔyɛ panin wɔ ntaafɔ mu; ketewa no nso de “Atsu” sɛ ɔyɛ barima a, ɛnna ɔbaa no nso de “Xi”. Ewefoƿ mmusuakuo ahodoƿ mu no, sɛ ntaafɔ no mmarima nko ara a, panin no de “Venowiwo Ata”, ɛnna ketewa no nso de “Ata Kuma”. Sɛ wɔyɛ mmaa nso a, panin no de “Atawa”, na ketewa no nso de “Atawa Kuma”. Na sɛ ɛkɔba sɛ ntaafɔ no yɛ ɔbaa ne barima a, barima no din de “Atsu”, na ɔbaa no nso de “Atsufi”.

SEDEɛ NKRANFOƿ TO ABɔFRA DIN

Yɛhunɔ Nkranfoƿ wɔ Greater Accra Region wɔ Ghana man mu. Wɔto abɔfra din anɔpa, da ɛto nwɔtwe no. Wɔfrɛ saa amammerɛ yi “Kpodziemo”. Wɔhunɔ abɔfra no sɛ ɔyɛ ɔhɔhɔ kɔpem sɛ wɔbɛto ne din.

Anɔpa wɔ da a ɛto so nwɔtwe no mu no, abɔfra no awofoƿ, abusuafoƿ ne adɔfoƿ nyinaa hyiam wɔ abɔfra no pap fie. Maame mpanimfoƿ baanu a wɔfrɛ agya no abusua mu kɔ maame no fie kɔgye abɔfra no. Wɔsiesie abɔfra no ho de no ba nnipadɔm no mu. Nkranfoƿ amammerɛ mu no, ɛnni kwan sɛ maame no wɔ ho berɛ a wɔreto abɔfra no din. Papa no deɛ, ɔbɛtumi awɔ ho nso ɔnni dwuma titire biara wɔ dwabɔ no ase. Panin a ɔfiri agya no fie na ɔdi saa dwumadie yi mu kyeame; ɛwɔ sɛ ɔyɛ obi a ɔda suban pa adi.

Saa panin gu nsa de frɛ nyame, abosom ne ahonhom kaeɛ sɛ wɔmmɛtae wɔn akyi. Nsaguo a ɛdi kan no, ɔgu no fie no aboboa no pɛɛ. ɔde “Ngmedaa” na ɛgu saa nsa yi. Wɔgu saa nsa de frɛ nyame, abosom ne ahonhom ahodoƿ sɛ wɔmmɛgyina wɔn akyi agyina pa. Nsaguo a ɛto so mmienɔ no, ɛkɔ so wɔ beaeɛ a wɔredi saa dwuma no. Wɔde nsa den na ɛgu saa nsa yi de frɛ anɔpa nsoromma sɛ wɔmmɛhyira abɔfra no ne n’awofoƿ.

Onipa a ɔredi dwumadie no ho kyeame gye abɔfra bo na adagya. ɔpagya abɔfra no de no kɔ suro mpreɔsa. Pagya a ɔbɛpagya no biara no, ɔbo mpaee ma abɔfra no ne n’abusua sɛ Nyame nhyira wɔn. ɔyɛ wei wie a, ɔde abɔfra no si fam mpreɔsa. Deɛ ɛto so mpreɔsa no, ɔgyae abɔfra no si fam na wɔde

nsuo gu no so mprensa. Ɔye wei de kyere abɔfra no nsuto ne awɔ. Deɛ ɔredi dwuma ho no kyeame no paga abɔfra no si ne nan so de ne nsa tea bɔ nsa mu de ka abɔfra no ano mprensa. Ɔyi apaeɛ to abɔfra no din. Ɔbisa abɔfra no din firi n'agya ho na ɔde to won a wɔhyiam no nyinaa anim. Aberɛ a ɔde abɔfra no din reto dwa no, ɔde abɔfra no si fam de ne nan bekum ne nifa no bobɔ abɔfra no nkakrankakra. Ɔye wie de hwe sɛ abɔfra no te ase ansa na wato ne din. Awofɔ no de kawa, ahwenneɛ ne akyedee ahodoɔ ma abɔfra no. Adɔfɔ a wɔhyiam no nso kye abɔfra no adeɛ. Wɔdidi, sa, gye won anim kɔsi anwummerɛ.

Nkranfɔ frɛ ntaafɔ “Haadzil”. Wɔgye di sɛ ntaafɔ wɔ won honhom. Wei nti wɔye abosomfie soronko de ma won. Wɔde nantwi abɛben mmieniu to abosomfie ho. Sɛ ntaafɔ no ye ɔbaa ne barima a, barima no de “Okɔ” anaa “Akweɛ” enna ɔbaa no nso de “Akwele”. Sɛ wɔye mmaa nko ara a, panin no de “Akwele” na ketewa no de “Akuoko”. Abɔfra a ɔdi ntaafɔ no akyi de “Tawia”, deɛ ɔto so ye “Ago” na “Abam” aba.

ABADINTOƆ HO MFASO

1. ɛtumi ma yɛhunu nsonsoɛ a ɛda nipa ne ne yɔnko nnipa ntam.
2. ɛma yɛkae abusuaɔ, nananom ne nnipa titire bi a wɔawuo. ɛwɔ mu sɛ wɔawu deɛ, nanso esiane sɛ yɛde mmɔfra atoto won no nti ɛtwetwe yɛn adwene kɔ won so daa.
3. ɛtumi ma yɛhunu kuro, ɔman anaa abusua a nipa bi firi mu.
4. ɛboa awofɔ yi ma wɔnya dwetire ma abɔfra no.
5. ɛye animuonyamhyɛ ma awofɔ a wɔreto won ba din no.

Ɔfawa 5: OWUO

Abrabɔ ye kyinhya anaa kanko. ɛnni awieɛ. Wɔwo nipa biara a, wɔto no din abrabɔ no mfitiasɛ. Sɛ ɔye ɔbaa na ɔduru ne mpanimfɛ so a, wɔgoro no bra firi mmɔfra gyinabere mu kɔ mpanin mu. Ɔtoa abrabɔ no so kɔpem sɛ odomankomawuo beba abɛfa no. Wɔgye di sɛ, sɛ onipa wuo a, ɔkɔtoaa n'abrabɔ so wɔ asamando. Wɔgye di sɛ, owuo ye akwantuo a nipa biara betu. Owuo ye nkwantu a ɛda nnipa a wɔte ase ntam ne ahonhom anaa nsamanfɔ ntam. Nti wɔgye di sɛ, sɛ obi wu a ɔtumi ne ateasefɔ nya nkitahodie bi. Amanneɛ ahodoɔ a wɔye ma deɛ wawuo no kyere sɛ ayɔnkɔfa a ɛda ateasefɔ no ne owufɔ no ntam no nseɛ.

Ɔfawa yi Botaeɛ

Ɔfawa yi nko awieɛ no na yeahunu

- i. Nsonoeɛ a ɛda owupa ne nkwanhya wuo ntam

- ii. Sɛdɛɛ Akanfɔɔ yɛ dɔtɛyie ne ayipa
- iii. Sɛdɛɛ Akanfɔɔ yɛ ɔhene anaasɛ ɔdehyɛɛ ayie
- iv. Ayiyɛ ho mfasoɔ

Dɛɛ ɛdɛ Owuo Ba

- 1. Owu pa
- 2. Yareɛ
- 3. Akwanhyia bi tɛ sɛ kaa akwanhyia, gya hyehyɛɛ ne ade
- 4. Obi bɛku ne ho
- 5. ɔko
- 6. Nyinsɛn nyiguo

5.1: OWUO AHODOɔ

Sɛ yɛdɛ Akanfɔɔ yɛ mfatoɔ a, wɔgyɛ si sɛ owuo gu ahodoɔ mmienɛ. Weinim ne atɔfowuo ne owupa.

Atɔfowuo: ɛno ne owuo a ɛyɛ akwanhyia anaa asiane, anaa obi bɛdi ne ho dɔm. Sɛ obi wu akwanhyia wuo a, Akanfɔɔ frɛ no atɔfowuo. Onipa no yɛ ɔtɔfɔɔ. Atɔfowuo no bi ne sɛ;

- 1. Lɔre bɛbɔ obi.
- 2. ɔdan bɛbu abɔ obi.
- 3. Asuo bɛfa obi.
- 4. ɔwɔ anaa aboa bi bɛkyere obi awe.
- 5. Obi bɛkɔ awɔɔ so atɔ.
- 6. Sɛ obi bɛbɔ ne ho tuo.
- 7. Obi nom adubɔne wu a.

Saa owuo ahodoɔ yi yɛ akwanhyiawuo. Sɛ obi wu akwanhyiawuo a, yɛfrɛ ne saman no sɛ ɔtɔfɔɔ anaa ɔsamantwetwɛn. Owuo no bi nso wɔ ho a nnipa no ara na wɔyɛɛɛ. Akanfɔɔ bu atɔfowuo sɛ ɛyɛ mmusuo, ne saa nti wɔdɛ ntoma fufuo na ɛyɛ atɔfɔyie. Obi tumi hyɛ ne kɔn ahoma, bɔ ne ho tuo, obi ka n'ano aduro, ɔhyɛ da asuo mu ma asuo no fa no. Saa atɔfowuo yi, Akanfɔɔ nyɛ no ayie ɛfiri sɛ wɔmpɛ sɛ wɔgyɛgyɛ so.

Owupa: Eyε owuo a obi anyini na wato ne kɔn awu. Mpɛn pii no, abusua pere no kakra ansa na wawu. Akanfoɔ gye di sε, obi nyini ansa na wawu a, ɛnkyε na wasan aba asase yi so ama wawo no bio. Ɛno nti na saa owuo yi deε, yεyε amanneε gya owufoɔ no kwan kamakama no.

5.2: AYIYƐ

Ayiye yε amanneε a Akanfoɔ yε de gya owufoɔ kwan anaasε eyε akwankɔgya bi a wɔyε de gya owufoɔ bi kwan. Akanfoɔ gyidie no bi ne sε, sε obi wu a na ɔretu kwan akɔ asamando akɔtoa ne Nananom a wɔadi kan no. Na animuonyam a wɔde bɛhyε no wɔ berε a wɔreyε n'ayie no saa animuonyam no ara na ɔde bɛpue asamando. Akanfoɔ ayiye gu ahodoɔ mmiensa. Yɛwɔ;

1. Dɔteyie
2. Ayipa anaa Sikasa
3. Sodoɔ

Dɔteyie: Sε owu si obi so wɔ abusua mu a, ɔbaapanin a ɔwɔ hɔ no tena ne ho na sε ɔhunu sε ɔrewu a, ɔgu n'anom nsuo. Wɔfa no sε eyε brɛsuo a owufoɔ no de rekɔfiri n'asamando akwantuo no ase. Ɛnnε yi deε nnipa bebreε taa wu wɔ ayaresabea nti wɔnnngu wɔn anom nsuo. Wɔbutu no ma mogya firi sɔn firi ne mu. Berε a abusuafoɔ reyε ahosiesie no, wɔmmɔ so. Sε obi wu a, n'agya fie na wɔdeda no yε ayie no. Sε abusua atitire no ano boa a, wɔsoma ,a wɛkɔto adaka. Afei nso wɔsoma ma wɔde nsa kɔbɔ ɔhene a ɔwɔ kurom hɔ amanneε. Saa berε yi na wɔanoa nsuohyε de redware no wɔ berε a wɔabubu ne mmɔwerε ayi ne ho nwii kama. Wɔdi kan yi apaεε na wɔredware no no nyinaa na wɔde nkra rema owufoɔ no.

Agya fam nnipa ne abusuafoɔ na wɔdware owufoɔ no. Nnoɔma a wɔde sie owufoɔ (adesiedεε) no bi ne ketε, sumiε, ntoma fitaa/kente, pɛtea, duku a sika bɔ ano, sapɔ, ne deε ɛkeka ho. Akanfoɔ susu sε eyε akwantuo nti ɔhia nnoεma a ɔde bɛtu kwan no. Tete no sε obi wu a, na wɔtumi de no to hɔ kakra ansa na wɔasie no. Deε na wɔyε ne sε, wɔbam efunu no sɛdeε wɔbɛtumi de ato hɔ ama no adi nna kakra. Wɔtumi de no si kuruwaba so twe ne mu nsuo. Baabi nso wɔ hɔ a, wɔtumi de nsahyε gu ne menem ma ɛkɔnoa ne nsono sɛdeε ɛbɛyε a amu no mporɔ ntɛm. Akanfoɔ de nnuhuam, hwenetεaa, wisa ne ankaatwadeε ne nnuro a ɛbɛma amu no ada hɔ akyεre kakra siesie no.

Sε owia kɔ fam kakra a, abusuafoɔ agye adesiedεε no awie no a wɔde amu no to adaka mu. Afei mmarima a wɔwɔ efie hɔ anaa mma pagya amu no na abusuafoɔ, okunafoɔ ne adɔfonom nyinaa to santen nyaa de amu no kɔ nsamanpɔm kɔpε baabi de no to. Sε wɔde owufoɔ no reto adaka mu a, abusupanin yi apaεε. Ɛha sε wɔsusu sε obi na ɔnam kwan bɔne so ayi owufoɔ no afiri hɔ a, ɔfrε suman no sε ɔmmɛfa onipa ko no nkɔ bi. Wɔn a wɔkɔkɔ asieε hɔ no duru fie a, wɔhohoro wɔn nan ase ne wɔn nsa ho ansa na wɔakɔ fie. Wɔn a wɔdi wɔn ho dɛm de wɔsie wɔn kwankyɛn. Abusuafoɔ tu nsa a wɔmmɔ nsaa da no. Ɛfiri berε a obi bɛwu kɔpɛm berε a wɔbɛsie no no, amanneε biara a ɛkɔ so nyinaa na wɔfrε no sε “Dɔteyie” no.

Ayipa/Sikasa: Tete ho no, na Akanfoɔ taa de ayie no hye adaduanan anaa adaduwtwe. Akanfoɔ taa ye ayie Memeneda anaa Yawooda. Se ayida no duru so a, abusuaɔpanin ne abusuafoɔ no de ɔpono si daabi a wɔabo apata a wɔreye ayie wɔ ho no na wɔatena aseɛ agye nsawa no. Wɔfiri ayie no ase beye se awia donkoro kɔsi anwummere beye se nnonsia. Se eɔda no duru so a, abusuafoɔ no boboo apata ma ayifoɔ no betena aseɛ. Abusuafoɔ no fura kobene, twitwa asafeɛ, worɔ won nan mu mpaboa. Mmaa no bi mpo bo tikwa, san to abesano. Wɔhan agoro bi te se agoro, kete, nnwomkoro ma wɔbegoro wɔ ayie no ase. Sedee ebeye a ayifoɔ no betumi ahunu abusuafoɔ ne okunafoɔ no akyea won nsam ama won daakena anaase hyeden nti, wɔtana faako. Owufoɔ no mma no dee, wɔtaa boa won ho. Se adeɛ resa a, ayie no tu ma akwantufoɔ ko baabi a wɔfiri baeɛ. Abusuafoɔ no nso tu apon.

Adeɛ kye a wɔbu akonta se eka ba a Abusuaɔpanin kyere okwan a wɔbefa so atua. Mpen pii no wɔkye ka no ma obi a ɔfre ne ho busuani biara tua bi. Tete ho no, se woko ayie na wone dee wawu no bo abusua baako a, wɔmmo nsaa na mmom wɔtua ayiesaka. Afei abusuaɔpanin yi odiedefoɔ. Se owufoɔ no hyee nsamansee a ese se wodi so perepere. Se wɔbu ka no wie a, abusua no mu mmaa kyinkyin deda kurom ho nnipa ase. Se atitire baa ayie no a, wɔhan lɔre kodeda ase wɔ nkuro a wɔfiri baeɛ no so. Enne yi dee wɔtaa kyere aseda no wɔ krataa a obi bo nsaa a wode ma no no akyi anaa wode aseda no fa kasafidie so anaa wode ba koowa krataa mu.

NNIPA A WɔWU A WɔNYE WɔN AYIPA

Akanman mu no, enye nnipa nyinaa na wɔwu a wɔye won ayipa. Nanso nne yi dee nnipa no bebreɛ bu won ani gu so ye owu biara ho ayie.

- i. Abɔfra anaa obi a onhunu n'adwe bo wu a, wɔnye no ayipa.
- ii. Se abotafowa bi sane awoeɛ a woka se ɔye kukuoba (ɔte se kukuo a annwene yie). Wɔsie no kukuo mu wɔ sumina so. Ayiyɛ biara nni ho.
- iii. Se awofoɔ bi ba nwui da na dee ɔbedi kan awu no, Akanfoɔ ka se ɔye sodoɔ. Ono nso wɔnye no ayipa biara.
- iv. Se obi wu atɔfowuo a wɔnnye no ayipa biara. Ebinom kyere se, se owuo no nam obi so na ebaeɛ dee a, wɔye no ayie, na se ɔno ara na ɔdii ne ho dem dee a wɔnye no ayie.

Gyidie a ewo mmɔfra wuo ho ne se, mmɔfra no bi wɔ ho a, nsamanfoɔ na wode won manee ateasefoɔ nti se awofoɔ no anhwɛ won yie a na wɔabefa won adeɛ ntem. Ebi nso wɔ ho a wode won ba se wɔmmegye won din na wɔnsan mmra. Mmɔfra no bi wɔ ho nso a won a wɔgye awoo fa kwan bi so gya won kwan esiane dem bi a ewo won ho a wɔsusu se emmoa won asetena. Ebi nso ye abosomma a mmara da won so a wɔsusu so se wanni so a na wɔabefa won adeɛ.

CHENE ANAA ɔDEHYE AYIE

Sɛ ɔhene wu wɔ Akanman mu a, na asɛnkɛsɛɛ no aba. Ɛsiane sɛ ɛkyɛ kakra ansa na wɔabɔ so nti, ɛma ehu ka ɔmanfoɔ. Obiara mpo suro sɛ ɔde n'ano bɛka nti kasakoa ahodoɔ ne wote. Sɛ ebi a: Odupɔn atutu, Nana kɔ akuraa, Nana atwa n'ani ahwɛ dan, Nana ada ne benkum so ne ade. Mpanimfoɔ kyerɛ sɛ tete hɔ no sɛ ɔhene wu a, na wɔkum nnipa de sie wɔn sɛ ɛbɛyɛ na sɛ ɔko asamando a ɔbɛnya nkorɔfoɔ wɔ hɔ asom no. Mennye nni sɛ ɛte saa nnɛ mmɛrɛ yi.

Sɛ ɔhene anaa ɔdehyɛ wu a, wɔde no to dan mu sɔne ne mu nsuo fi de nnuru ahodoɔ a wɔde srasra no a ɛbma no akyɛ yɛ ne ho. Ansa na ɔmanfoɔ bɛte no na wɔabobo ahemfo a wɔhyehyɛ n'ase ne mpanimfoɔ a wɔwɔ ɔman no mu nyinaa amannɛ. Afei nnipadɔm a wɔafurafura kuntunkuni di ahemfie akɔneaba nanso wɔnkɔ deɛ funu no da no. Atumpan ma dammirifa da biara kɔsi sɛ wɔbɛsie no. Ɔhemmaa, Abusuapanin ne Gyaasehene hwɛ ahemfie hɔ so. Wɔsi atumpan so tram atuo mu. Wɔpɛ aduradeɛ ne nnɔɔma a wɔde bɛsie no gu hɔ.

Sannahene boa Gyaasehene ma wɔtoto ayie no nnɔɔma nyinaa. Dabehene ne ɔhwɛ sɛ asiedɛɛ no nyinaa ano aboa. Wɔtɔ adaka a ɛfata ɔhene no dibɛrɛ si hɔ. Ɛyɛ Banmuhene ne ne ɔɔm na wɔhwɛ siesie ban mu na wɔkyerɛ baabi a ɔhene no bɛda. Wɔtwitwa toɔ ma ahemfo no tua na da no duru so a, wɛde wɔn asiedɛɛ nso ba. Da a wɔde funu no reto mpa mu duru so a, Dabehene hwɛ na wɔdware funu no. Ansa na wɔbɛdware no no, wɔyɛ amannɛ gu nsa. Ahenemma na wɔdware ɔhene yi. Wɔsiesie no fɛfɛɛfɛ de no to mpa mu. Wɔtaa de kente, agudeɛ a ɛsom bo ne sikafuturo na esiesie ne ho.

Sɛ wɔyɛ amannɛ wie na wɔde no to mpa a, wɔma atitire ne ɔmanfoɔ kɔhwɛ funu a ɔda pato so no. Ɔmanfoɔ nso su no. Ɛduru sie bɛrɛ a, ahemfo no bɛsuɛ kyerɛ funu no. Ɛba saa wɔpam nnipa firi hɔ. Wɔso afenaa mu de kyerɛ funu no kasa. Nsɛm a wɔka bi ne sɛ:

“Me Nana Kwabena Agyeman

Mene wo Nifahene

Sɛ ɛnyɛ sɛ ɔdomankoma wuo

Na ɔkura adeɛ a obi ntumi nnye

Na ɛbaa sɛ yɛkɔɔ ɔko

Na wotɔɔ adɔmfira

Na manko anyi wo ɔɔm mu a,

Anka meto ntam

Sɛ ahemfo wie suɛ a, wɔkum odwan de yi mmusuo dwira wɔn ho. Anadwo dasuom na wɔkɔsie ɔhene wɔ Banmu. Banmuhene ne ne ɔɔm na wɔko banmu hɔ. Wɔkyerɛ sɛ, wɔhyia wo saa bɛrɛ no a, na wo ara

wo gyegyiregye. Akanman mu mmeaee bebre de, deteyie no na ehia pa ara. Ahemfo bebre na won ayipa aka mu. Se chene bi wu a, de odii n'adee na ese se chwe ye de owuie no ayie.

Wohye da a wode beye ayie no a, wobo ahemfo, panin, adehyee ne omanfo amannee. Obiara ye n'asadee sadee woyee wo deteyie bere no. Baabi wo ho a wode beye bosome na woye chene ayie nanso nnawotwe a edi kan no mu na ayie no duru mpompomsos.

AYIYO HO MFASO

1. Abusuafo hyia hunu won ho.
2. Eboa ma wosiesie mansosem, awaresem ne nsemmansemma a ewo abusua no mu, efiri se, abusuafo no dodoo no ara na woba fie saa bere no.
3. Ayio tumi ma yehunu yen amammer no bi, se ebi a kunaye ne agohodoo binom a wobegoro wo ayie no ase.
4. Ema yehunu adoo anaase odo omanfo de do onipa a wawuo no.
5. Etumi ma yekae onipa a wawuo no.
6. Eboa ma nkabom ba abusua no mu.
7. Eto da bi a abusuafo no nya sika (mfaso) firi nsawabo no mu.

Erekame aye se, seisei de eka ahodoo no nnipa bo wo ayie ho. Mmere bi atwa mu no na obi wu a, ntem pa ara no na wosie no. Seisei nte saa. Wode amu no khye firigy mu; amu no tumi hye firigy no mu beye bosome ne afe mpo. Abusuafo no tua sika kesee ansa na wode funu no ahye firigy no mu. Kae se, mmere dodoo a amu no bedi wo firigy no mu na ekyer sika dodoo a ewo se abusuafo no tua. Nne mmere yi nso, wotwa ntoma ahodoo na wode ye ayie. Mfa ho se abusuafo no nyinaa wo ntoma ahodoo no, wotwa ntoma abere biara a ayie beba abusuafo no mu. Bio, wonoa nnuane ahodoo a wode bema adoo a wobegyam won no. Yehunu se saa nnooma ahodoo yi ma ayie ho ka ko suro yie nne mmere yi mu se yede toto mmere bi a atwa a.

Ofawa 6 ADEDIE

Adedie ne se obi awu na obi refa n'akyiri nneema anaase oreso n'aso mu anaase obi refa ne tuo. Ewe akwannya a onipa bi nya enam abusuafo a eda onipa koro no ne owufu no ntam. Ewo se de orebadi owufu no adee no ye ne busuani, ne yere anaa ne mma.

Ofawa yi Botae

Adesua yi nko awiee no yebɛhunu:

- i. Adedie ahodoɔ(Agya fam ne ɛna fam)
- ii. Adedie ho mfasoɔ
- iii. Ohaw a ɛbata adedie ho
- iv. Ghana aban mmara a ɛfa adedie ho

6.1: ADEDIE AHODOɔ

Adedie ahodoɔ mmienɔ na ɛwɔ ɔman yi mu. Weinom ne:

1. ɛna fa mu adedie
2. Agya/papa fa mu adedie.

ɛna fa mu adedie: Wei ye adedie a yedi no wɔ ɛna fam. Obi bɛtumi adi ne wɔfa adeɛ anaase ɔbaa bi bɛtumi adi ne maame adeɛ. Wei kyerɛ sɛ, sɛ barima bi wu a, ne nuabaa babarima na ɔde ne wɔfa no adeɛ. Deɛn nti a wɔye no sei ne sɛ wɔbɔ abusua kɔ ɛna fam; nti wɔfa no ne ne wɔfaase no nyinaa bɔ abusua baako nti na wɔfaase no tumi di ne wɔfa adeɛ. Akanfoɔ titire na wɔdi adeɛ kɔ ɛna fam.

Mfasoɔ a ɛwɔ ɛna fam adedie ho

1. ɛhyɛ abusuabɔ mu kena.
2. ɛboa ma abusua agyapadeɛ tena abusua no ara mu.

Adeɛ a ɛnye wɔ ɛna fam adedie ho

1. ɛboa ma nnipa ye adwadworɔ.
2. Saa adedie yi kwati anaa yi ɔwufɔɔ no yere ne ne mma totwene.
3. Sɛ owufɔɔ no anyɛ nsamansee a, ɛma ne yere ne ne mma kɔ ahokyerɛ mu.
4. ɛsiane sɛ agyapadeɛ no kɔdi ɔbusuani ho sɛ ɔwufɔɔ no anyɛ nsamansee a, ɛho ahokyerɛ no tumi ma ne mma no bɔ asesa.

Agya fam adedie: Wei ye adedie a yede kɔ agya fam. Agyapadeɛ biara a ɔwufɔɔ no bɛgya no, yɛkyɛ ma ɔwufɔɔ mma mmarima. Nkranfoɔ, Ewefɔɔ ne Dagombafɔɔ na wɔdi adeɛ kɔ agya fam wɔ Ghana man mu.

Mfasoɔ a ɛwɔ agya fam adedie ho

1. Agya no ye adwumaden de ye agyapadeɛ gya ne mma.

2. Ɖboa ma awofoc hunu se won mma daakye hye won nsam.
3. Ɖboa ma obaa a one ne mma boa agya no yee agyapadee no nya won kyefa wo owufoc no agyapadee mu.

Dee enye wo agya fam adedie ho

1. Etumi de ntawantawa beto owufoc no abusuafo ne owufoc ne yere ne ne mma ntam.
2. Se owufoc no anye agyapadee biara a, ema ne yere ne ne mma ho kyere won.

Yemfa Akanfoc nye mfatoho na yehwe Akanfoc adedie.

Se obi wu wo abusua bi mu a, dee wotaa ye ne se, Abusuapanin ne abusuafo no hyia mu na woye nhwehwe mu wo ne nuanom a aka no mu anaase ne wofaasenom mu pe dee wobedane owufoc no tuo anaa n'aso ahye ne nsa. Mmom Akanfoc hwe se, dee wawu no nuanom bi bedi adee no, na se ekoba se wosa a ansa na wofaasee aba mu. Eno nti na Akanfoc bu be bi se, "Niwaa mma nsae a, wofaasee nni adee". Saa ara nso na wodi adee no nnidisoc nnidisoc. Ene se, oba panin a wo anuanom so mu mma na wodi ansa na kumaa no fam nso abetoa so nanso nne yi dee nsesae aba saa Akanfoc adedie no mu. Ewo mu se wodi adee nnidisoc nnidisoc nanso se eduru obi so na wohwe se onni suban pa bi dee a, enne wotumi pa ne ho na wode ma obi a edi akyire koraa a wo suban pa na obetumi ahwe agyapadee a owufoc no agya ho no so na afei nso obetumi asan ape bi aka ho.

Wohwe obi a n'ani da fam na ommeese agyapadee no. Akanfoc amammer mu no, se dee owuie no ye obaa na se ne nua maa no bi te ase a, baako na ofa n'agyapadee no na ohwe ne mma no soc. Mmom ne nnooma a wawu agya ho no taa ko ne mma no ho, gye se, oye bonini a sebe wanwo. Baabi nso wo ho a, se obaa bi wu a se ne nua bi di n'adee a, odane adedie no de ma owufoc no babaa na otena akyire hwe se biribiara beko so fromfrom wo mma a aka akyire no abrabo mu. Akanman mu no se woyi odiadefoc a, mma no soa no bo no hyire ne titire no se eye won abodwo wo dee orebefa won papa tuo no anaa dee orebeco won maame aso mu no.

Akanman mu no se obi bedi adee a, nnooma a wode hye ne nsa no bi ne nsaase, mfu, adan, sika, akonnwa ne agude, oyere ne ne mma. Ayie no akyi adaduanan no, ese se odiadefoc no ne abusuafo no hyia na wobuebue owufoc no nnaka ne ne nnooma nkae bi mu na wohwehe mu. Nnooma te se ntoma no dee, wotaa kyekye bi ma mma ne abusuafo no. Afei nso se wo edan a, odiadefoc no kyekye bi ma won. Se agyapadee papa bi wo ho a, ewo se afe biara ohyia abusua no na obu akonta kyere won sika dodoo a wanya efiri bere a ohwee soc no. Wode saa sika no bi hwe mmofra a wowo abusua no mu a wohia mmoa wo sikasem mu no. Dee ehia kese wo Akanfoc adedie mu ne se, ese se ohwe okunafoc no ne ne mma. Tete bere no mpo dee, na odiadefoc no tumi ware obaa kunafoc no.

Se owufoc no yee nsamansee nso a, enne abusuafo, mma ne ne yere no nyinaa ko aban asennibea na wokotie sedee oyi kyekyee n'agyapadee no mu nyinaa si faee. Eno akyi no, wohwe kye de obiara a ne din wo nsamansee no mu kyefa ma no.

Ɗnam ɔhaw ahodoɔ a ɛwo saa adedie ahodoɔ mmienu yi mu nti, Provisional National Defence Council (PNDC) de mmara foforo baee a wɔfrɛ no “Intestate Succession Law” anaa “PNDC Law 111” wɔ 1985 sɛ ɛbesiesie saa ɔhaw ahodoɔ yi. Sɛ obi wu na sɛ wanyɛ nsamansee a, saa mmara yi so na yɛhwɛ de kyɛ n’agyapadeɛ ma ne yere ne mma ne n’abusuafoɔ. Nsamansee ne krataa a kyɛ sɛdɛ ɛwo sɛ yɛkyɛ obi agyapadeɛ sɛ ɔfiri mu a.

Mmara yi mu no, sɛ owufoɔ no agyapadeɛ a ɔgyaee yɛ fie baako a, saa fie no kɔ ne ɔkunafoɔ ne ne mma ho. Na sɛ fie no boro baako a, wɔkyɛ ma kunafoɔ no ne ne mma; na sɛ wɔnhunu sɛdɛ wɛɛkyɛ agyapadeɛ no a, wobɛtumi ako asɛnnieba ama wɔkyɛ agyapadeɛ no ama wɔn. Efie nnoma bi te sɛ TV, kɔmpiwta, nkonnwa, kaa, mmoa ne dɛ ɛkeka ho a, ne nyinaa kɔ kunafoɔ no ne mma ho. Sɛ yɛyi fie ne ɛmu nnoma firi ho na sɛ ɔwufoɔ no wɔ agyapadeɛ foforo bi te sɛ asase, mfuom, sika ne ade a, yɛwo sɛdɛ wɔsi kyɛ saa nnoma yi wɔ mmara yi ase.

Sɛ ɔwufoɔ no gyaa kunafoɔ ne mma a, sei na wɔkyɛ agyapadeɛ no. Wɔkyɛ agyapadeɛ no nyinaa mu ahodoɔ dunsia. ɛmu mmiɛnsa kɔ kunafoɔ no ho; ɛmu nsia kɔ ne mma ho; wɔde nkaee no ma ɔwufoɔ awofoɔ ne abusua no ho. Sɛ ɔwufoɔ no gyaa ne hokani nko ara na sɛ mma nka ho a, saa agyapadeɛ yi mu fa kɔ kunafoɔ no ho na nkaee no ako ɔwufoɔ no awofoɔ ne abusuafoɔ ho. Na sɛ ɔwufoɔ gyaa mma nko ara, wɔkyɛ agyapadeɛ no mu nan na ɛmu mmiɛnsa ako ne mma no ho, na nkaee no ako awofoɔ ne abusua no ho. Sɛ ɔwufoɔ nni yere ne mma a, wɔkyɛ agyapadeɛ no mu nan na ɛmu mmiɛnsa kɔ n’awofoɔ ho ɛna baako no nso ako abusua no ho. Sɛ ɔwufoɔ no nni ɔhokani, mma ne awofoɔ a, n’agyapadeɛ no nyinaa kɔ abusua no ho. Na sɛ ɛkɔba sɛ ɔwufoɔ no nni ɔhokani, mma, awofoɔ ne abusua a, n’agyapadeɛ nyinaa kɔdi ɔman no nsam.

Mfasoɔ a ɛwo Intestate Succession Law/PNDC Law 111 so

1. Ɗboa ma yɛkyɛ agyapadeɛ ma asomdwoee ba.
2. Obiara nya ne kyɛfa pɛpɛpɛ.
3. Aboa ayi ɔhaw a ɔkunafoɔ ne ne mma kɔm sɛ agyapadeɛ no nyinaa kɔdi abusua no ho a.
4. Saa mmara yi de nkabom ba abusua no mu.

ƆFA 3: (UNIT 3) AKANFOɔ AMAMMUO NE ASENNIE

Ansa na Oburoni de ne sukuu ne ne nkyɛkyɛre reba Sika Mpoano no na Ghanafoɔ ne titire no Akanfoɔ nam akwannuasa so na wɔtete wɔn mma. Na wɔnam wɔn suahunu ahodoɔ a wɔnyaa no wɔ wɔn asetena mu so na na wɔtete wɔn mma. Mpɛn pii no sɛ wɔhyia a wɔnam wɔn kasa, wɔn ahokeke ne wɔn suahunu ahodoɔ so tu nkyirimma fo. Saa ɔfa yi mu yɛɛhwɛ ɔkwan a na

Akanfoɔ fa so bu wɔn man ma no yɛ akɔnnɔ a wɔntwiwɔntwi biara nni mu. Wɔn amammuo yi mi nso na wɔwɔ ɔkwan a wɔfa so siesie ntawantawa biara a ɛba wɔn ntam ma asomdwoee wie pɛyɛ. Akanfoɔ asennie wɔ abusua mu, mpɔtam anaa borɔno a wɔte soɔ, wɔn mantam mu ne nkuro ahodoɔ mu no yɛ soronko.

Saa ɔfa yi mu yɛbɛhwɛ Akanfoɔ amammuo wɔ mmusua mu, mmusuapɔn ahodoɔ mu, nkuro ne amantam ahodoɔ mu.

Ɔfa yi Nhyehyɛɛ

Ɔfawa 1: Abusua mu amammuo ne asennie

Ɔfawa 2: Abusuapɔn mu amammuo ne asennie

Ɔfawa 3: Nkuro mu amammuo ne asennie

Ɔfawa 4: Ɔman mu amammuo ne asennie

Ɔfawa 5: Akɔmfɔɔ/abosomfɔɔ

Ɔfawa 6: Asennie/ Nsiesie

Mema wo akwaaba ba saa ɔfa yi mu no wobɛsua biribi afa sɛdɛɛ Akanfoɔ si siesie ntawantawa a ɛbɛɔ fidua bi mu, abusua mu, kuro bi mu ne ɔman mu. Akanfoɔ ahyehyɛ saa nneɛma yi fɛfɛɛfɛ a wɔgyina so bu wɔn man. Fidua biara mu wɔ ɔpanin bi a ɔda ano. Saa ara nso na abusua biara wɔ abusuapanin a ɔtua saa abusua no ano. Kuro biara wɔ odikuro anaase ɔhene a ɔda ano. Saa nso na ɔman biara nso wɔ Ɔmanhene anaase ɔhempon bi a ɔda wɔn ano bu ɔman no

Ɔfa yi Botaeɛ

Yɛn botaeɛ titire ne sɛ yɛmfɔ adesua yi nkɔ awieɛɛ no na yɛahunu

- i. Nhyehyɛɛ a ɔwɔ abusua mu fa asennie ho
- ii. Abusuapɔn mu amammuo ne asennie
- iii. Sɛdɛɛ ahemfo bu wɔn man neɔkwan a wɔfa so siesie nɛm
- iv. Amanhene adikurofɔɔ/ahemfo ntam nkitahodie
- v. Akɔfɔɔ/abosomfɔɔ dwumadie wɔ Akanfoɔ amammuo mu
- vi. Sɛdɛɛ Akanfoɔ siesie nɛm ankasa

Ɔfawa 1 ABUSUA

Mema wo akwaaba ba saa Ɔfawa yi mu. Saa Ɔfawa yi mu yɛbɛhwɛ Akanfoɔ abusua ketewa ne tenten ne sɛdɛɛ aɛm bi si abusua bi mu a wɔhwɛ siesieAkanfoɔ amammerɛ mu no abusua yɛ adeɛ ɛho hia wɔn yie. Akanfoɔ bu ɛbɛ sɛ: “Abusua nyɛ asafo na yɛabɔ agyae.” Akanfoɔ wɔ abusua yi mu nkyekyɛmu ahodoɔ. Ɔfawa a ɛdi kan yi deɛ yɛbɛka abusua kyɛkyɛwa (nuclar) ne abusua kɛsɛɛ (extended) ho aɛm. Ɔfawa a ɛto so mmienɛ no mu no yɛbɛka abusuapɔn (clans) nwɔtwe no ho aɛm.

Ɔfawa yi Botaɛɛ

Adesua yi nko awieɛɛ no na yɛahunu:

- i. Abusua ketewa ne abusua tenten mu mu nhyehyɛɛ
- ii. Abusuapanin bi aɛdɛɛ wɔ abusua mu

Akanfoɔ wɔ abusua kyɛkyɛwa a ɛyɛ ɔbarima ne ne yere ne wɔn mma nko ara na wɔka bom yɛ abusua. Saa abusua yi deɛ nnansa yi ara a aborofo de nwomasua baɛɛ yi ara na yɛahunu saa abusua yi. Tete ho no deɛ na sɛ ɔbarima bi ware a ɔtena n'abusuafie na ɔbaa anaasɛ ne yere no nso ne ne mma atena wɔn abusuafie. ɛnnɛ nso deɛ, sɛ ɔbarima no ware a, na wakɔsi ɛdan de ne yere ne ne akɔtena mu sɛ abusua baako. Sɛ yɛfa saa abusua yi a, na ɛkyerɛ sɛ ɔbarima no na ayɛ saa abusua yi panin a ɔhwɛ toto ɛmu nɛm ne nhyehyɛɛ nyinaa. Sɛ ntawantawa bi si mmɔfra/ mma yi ntam a, ɛyɛ agya no aɛdɛɛ sɛ ɔhwɛ siesie ma yie toa yie. Saa aɛm yi mu wɔntaa mmu fo. Nea wɔyɛ ne ɔtie afanu no nkurobɔ no wie a na wakasa akyerɛ wɔn. Ɔma anuanom yi kyea wɔn ho ma aɛm de n'asɛm kɔ. Wɔntaa nnye mpata mfiri obiara nkyɛn, ɛfiri sɛ wɔsɛ wotwa wo tɛkyerɛma toto we a, na wonyaa nam biara.

Abusua a ɛto so mmienɛ a mɛka ho aɛm wɔ ha ne abusua tenten anaasɛ abusua kɛsɛɛ no. ɛha deɛ ɛtumi ba sɛ aberewa baako asefoɔ tumi nyini ara ma wonya efibobɔ ɛbɛyɛ enum kɔsi edu mpo. Sɛ ɛba sei a saa abusuafɔɔ yi tumi nya wɔn a wɔyɛ anuanom wɔ mu, wɔn a wɔyɛ wɔfaseɛ, wɔn a wɔyɛ nananom ne nanakansowa. Sɛ ɛba sɛ agyapadeɛ bi wɔ saa abusua yi mu a wɔkyekyɛ ma obusuaponi biara nya ne deɛ. Saa abusua yi tumi yi onipa baako a ɔda wɔn nyinaa ano a wɔfrɛ no abusuapanin. Saa abusuapanin yi nso tumi yi yi nnipa bi a wɔnim de firi fibobɔ a ɛhyɛ n'asɛ no mu de wɔn yɛ baasonfoɔ a wɔyɛ nhyehyɛɛ ma abusua no. Anokwasɛm ni abusua mpanimfoɔ dwumadie dɔɔso yie. Hwan ne w'abusuapanin? Dwuma bɛn na ɔdi wɔ mo abusua mu? Mo abusuapanin yɛ ɔbaa anaasɛ ɔbarima? Frɛ w'abusuapanin na bisa no deɛ ɔyɛ ma mo abusua no. Anyɛ hwee koraa no sɛ obi wu wɔ abusua no mu a ɛyɛ abusuapanin

asɛdɛɛ sɛ ɔkɔhwɛhwɛ bosea ba na wɔde yɛ ayie no. Sɛ ɛba sɛ obi rebɛsrɛ ɔbaa bi aware no wɔ abusua no mu a, ɛsɛ sɛ ɔde nsa kɔhunu abusuapanin no. Maka mmieniu akyerɛ wo enti wo nso kɔhwɛhwɛ dɛɛ aka ka ho.

Nnipa a wɔbɔ abusua baako no wɔ gyidie bi sɛ wɔyɛ mogya baako mma na wɔgye di sɛ wɔyɛ anuanom. Wɔnni ho kwan sɛ nnipa baanu qa wɔgye tom sɛ wɔfiri abusua koro no bɛware wɔm ho, ɛyɛ mogyafra. Tete ho no sɛ nnipa bi ware wɔ saa kwan no so a, wɔku wɔn. ɛnnɛ yi dɛɛ wɔbɔ wɔn ka ma wɔtwitwa nnwan ma wɔgyae awareɛ no.

Abusua baako mu nnipa yɛ ayie bom, tua ka de gya obi a wawu afiri abusua no mu kwan. Sɛ abusua bi mu nnipa nya asɛm a, ɛsiane sɛ animguasɛɛ mfata Ɔkanni ba nti, wɔka wɔn ho bom tua ka no ma asomdwoɛɛ ba fie. Dɛɛ wɔyɛ de tua ka no ne sɛ wɔgyegye firi abusuafoɔ no ho ma obiara tua bi.

Onipa biara ho hia wɔ n'abusua mu. Enti sɛ yadɛɛ ka obi wɔ abusua mu na ano yɛ den a abusuafoɔ no nyinaa tumi hyia dwendwen ɔkwan a wɔbɛfa so asa wɔn dehyɛɛ no yareɛ. Wɔdidi toɔ de no kɔ ayaresabea. ɛnam saa nti sɛ obi da abusua bi mu na ɔyi suban bɔne bi adi a, abusuafoɔ tumi frɛ no tu no fo. Sɛ ɔhia asotwe mpo a, wɔtumi de ma no ɛfiri sɛ n'anim gu ase a, ɛka abusuafoɔ no nyinaa. sɛ ɛduru afahyɛ, afenhyia bi anaa dabɔne bi a, abusuafoɔ tumi hyia ma abusuapanin de nsa gu fam yi apaeɛ srɛ Onyankopɔn, Asase Yaa, nsamanfoɔ ne abosom nyinaa sɛ wɔmmɛgyina wɔn akyi akyigyina pa na wɔnnya siadɛɛ mmra fie mmɛyɛ adepa ma abusua no ntu mpon.

Ɛwom sɛ kuro biara wɔ ɛmu adehye-busua a wɔyi mu nnipa ma wɔdi adɛɛ, nso ɔhene no nko ara ntumi mfa n'adwene mmu ɔman no anaa kuro no. Ne saa nti abusua biara wɔ ananmusini wɔ ahɛmfie a ɔgyina ho ma abusua mu no nyinaa. wɔka bom na wɔfrɛ wɔn atenankonnwa no.

Abusuasɛm ho asodie no gyina Abusuapanin so. Sɛ asɛm bi pie abusua no mu a, ɔfrɛfrɛ abusua no mu mpanimfoɔ hyia na wɔhwɛhwɛ asɛm no mu. Ɛto da bi nso a abusuapanin tumi frɛ kuro no mu atenankonnwa bi bɛboa no ma wɔsiesie abusua no mu nsɛmnɛm no.

Sɛ abusuapanin redi n'abusuafoɔ bi ntam asɛm a, nkurobɔ no akyi no, ɔtumi tu ne nan si asɛm no so a, ɔnnye mpata biara mma nkurobɔfoɔ no mu biara. Sɛ ɛba saa a, dɛɛ abusuapanin no yɛ ne sɛ ɔtu nsa si asɛm no so na afei mpanimfoɔ a wɔahyia ho no akasa akyerɛ anuanom a wɔredi ɔn asɛm no. Wɔyɛ yei sɛdɛɛ ntotoɔ biara remma abusua no mu.

ƆFAWA 2 ABUSUABAN (Clan) Unit 3 Session 2

Ɔfawa a edi kan mu no yɛhwɛɛ nneɛma bi faa abusua ho. Yɛsuaa sɛ ennɛ mmerɛ yi yɛwɔ abusua kyɛkyɛwa bi a yɛɛ agya bi ne ne yere ne ne mma nko ara na wɔte efie baako bi mu. Aboro soɔ ara na wɔfaseɛ baako bi ne nana baako bi ka wɔn ho. Abusua a ɛtɔ so mmienɛ ne abusua tenten a wɔn a wɔwɔ mu no dɔɔso yie.

Ɔfawa yi Botaeɛ

Adesua yi nko awieɛ no na yɛahunu:

- i. Deɛ Akanfoɔ frɛ no Mmusuaban no
- ii. Akanfoɔ mmusuakuo ahodoɔ no
- iii. Mfasoɔ a ɛwɔ Akanfoɔ abusuaɔ mu
- iv. Ɔkwan a wɔfa so siesie nsem a ɛbetɔ saa mmusuaban yi ntam

Saa ɔfa yi mu yɛɛsua nneɛma bi afa abusuaɔ a yɛɛ kɛsɛ pa ara wɔ Akanfoɔ mu. Yei na yɛato ne din sɛ abusuaɔn. Akanfoɔ wɔ mmusua ahodoɔ nwɔtwe. Sɛ woate saa asem yi pɛn? Sɛ Ɔkanni hyia ne yɔnko kanni a ɔtaa bisa no sɛ Wobɔ abusua bɛn? Ɔbisa saa a, ɔbua no sɛ ebia Meyer Aduanani, Asonani, anaa meɔ Ɔyoko abusua.” Mo abusua yɛ abusua bɛn?

Merenka ntɔn anaase ntɔɔ a modware na mmom abusua a mofiri mu? Mpanimfoɔ se:

“Akanfoɔ mmusuaban atitire yɛ nson, wɔn nyinaa to wɔn ana kɔsi ɛna baako so.” Saa Akanfoɔ mmusuakuo nson yi ne: Aduana, Agona/Asakyiri, Asenneɛ, Asona, Biretuo, Ɔkoɔna ne Ɔyokoɔ. Nokwasɛm nne sɛ deɛ ama mmusua yi mu abaabae ara ama yɛanya bɛyɛ aduasa ne akyire yi firi din ahodoɔ a nkuro bi de ama abusua yi binom. Saa mmusua ahodoɔ yi mu biara wɔ nkuro ahodoɔ so wɔ Akanman mu fa baabiara. Sɛ ebia Mfantsefoɔ frɛ abusua a Twifoɔ frɛ no Agona no sɛ Anona; Mfantsefoɔ frɛ Twifoɔ Bretuo sɛ Twidan na Asona nso wɔfrɛ no Nsɔna. Wɔfrɛ saa abusua yi mu biara sɛ Bogya-busua anaase adehye-busua. Ɔkanni biara firi mmusuapɔn yi mu baako mu. Deɛ nti a wɔfrɛ no Bogya-busua ne sɛ, sɛ ɔbaa ne ɔbarima firi abusua baako mu a, wɔntumi nware wɔn ho

Deɛ nti a wɔfrɛ no Adehye-busua no ne sɛ kuro biara a abusuatire no firi soɔ no, saa abusuaɔ no mu nnipa na wɔtumi di hene wɔ ho.

Afei momma yɛnhwɛ nkuro ne aman binom a wɔka bom yɛ abusua.

Aduana: Wɔn nkuro binom ne : Ɖɔmaa Ahenkuro, Asumegya, Agogo, Kumawu, Akyem Tafo, Kwawu Obo, Ɖɔɔmɛng Kwawu, Wasa Akuroɔn, Twifu Hemang, Bɔmaa,

Agona: Agonafoɔ nkuro binom ne: Denkyira, Akyem Soaduro, Kumase Tafo, Asɔkre Mampɔn, Anyinam, Akyem Apapam, Akyem Ɔdaa, Bɔdwesɛango

Asakyiri : Adanse Akrokyerɛ

Asona : Kyebi, Edweso, Akyem Wankyi, Kukurantumi, Asuom, Adwumako Besease, Mankɛsem, Ofenso, Adanse Sebenso

Asenneɛ: Kumase Amakom, Nkoransa, Dompooase, Antoa, Asante Agona, Kwamo, Akyawkrom, Nyankomase Ahenkuro.

Biretuo: Asante Mampɔn, Adanse Ayaase, Kwawu Abene,(Kwawumanhene) Kwawu Abetifi, Asante Afidwaasene Senniagya

Ɛkoɔna: Eguafohene, Adanse Fɔmena, Akokoɔso, Oguaa, Nkwantanum, Asante Asɔkre, Berekum

Ɔyokoɔ : Kumase Manhyia, Asante Dwaben, Asante Nsuta, Akyem Asiakwa,

Sɛ yɛhwɛ ɛpono a ɛwɔ soro yi a yɛhunu sɛ mmusuaban ahodoɔ yi wɔ Akanfoɔ nsase nyinaa so. Ebi wɔ Bono, Ahafo, Akyem, Kwawu, Asante, Mfante, Asen, Akuapem, Akwamu ne deɛ ɛkeka ho. Nhemfo a wɔwɔ saa nkuro ahodoɔ yi nyinaa bu wɔn ho sɛ wɔyɛ anuanom. Sɛ Domaahene redi Kwafie afahyɛ a, wobɛhwɛ na Kumawuhene, Agogohene ne Asumenyahene wɔ ho bi. Saa ara nso na sɛ Nkoransahene rehyɛ fa a, wobɛhwɛ na Amakomhene, Kumase Adontenhene, Antoahene ne Kwamohene nso taa n'akyi wɔ saa afahyɛ yi mu. Sɛ wohunu sɛ Ɔkyehene redi Ohum a, na Ofensohene ne Edwesohehene wɔ ho bi a, na ɛkyerɛ sɛ wɔrekɔboa wɔn nua ama wahyɛ ne fa.

Sɛ ɛba amammuo mu a, Amanhene anaa aberempɔn yi mu biara wɔ ɔkwan a ɔfa so bu ne man. Sɛdeɛ yɛadi kan akyerɛ mu no, sɛ asem si kuro baako so a wɔn a aka no fa ɔkwan biara so kɔboa wɔn nua no. Nhwɛsoɔ bi ne sɛ sɛ ebia akonnwa bi tɔ wɔ Nkoransa a, adehyɛ a wɔwɔ ho no tumi de adesɛdeɛ anaase dwanetoa kɔfa Kumase Amakomhene Kumase Adontenhene, Agonahene, Antoahene anaase Kwamohene a wɔyɛ anuanom sɛ wɔnni n'anim na ɔnkɔpere adwa a atɔ no.

ƆFAWA 3 Nkuro Ahodoɔ mu Amammuo ne Asennie

Ɔfawa yi Botaeɛ

Adesua yi nko awieeɛ no na yɛahunu:

- i. Nkuro nkuro amammuo ne asennie ho nhyehyɛɛ
- ii. Dee nti a Akanfoɔ si ɔhene
- iii. Nsonoeɛ a eɔa ɔdikuro, ɔberɛmpɔn ne ɔmanhene ntam
- iv. Atenankonnwa ahodoɔ a wɔboa ɔhene wɔ amammuo mu

Ɔfawa a ɛtwaa mu no yɛsuua nneɛma bi faa abusua kɛsɛɛ ho. Edin bɛn pa ara na yɛde maa saa abusua yi? Adɛn nti na yɛde saa edin yi maa saa abusua yi?

Saa Ɔfawa yi mu deɛ yɛbɛhwɛ nkuro nkuro amammuo. Yɛadi kan ahwɛ sɛ afiboboɔ binom na wɔka wɔn ho bom yɛ abusua. Saa abusua yi tumi trɛ yie a ɛkoɔnafoɔ nko ara a wɔwɔ kuro bi mu yɛ ebia nkyekyɛmu ɛnan mpo. Sɛ woko Akanfoɔ nkuro ahodoɔ so a wobɛhunu Akanfoɔ mmusuaban yi bi wowɔ ho. Adehyɛɛ a Asante Afidwaase na wɔdi adwa no yɛ Biretufɔɔ nanso sɛ woko ho a kuro no mufɔɔ nyinaa nyɛ Biretufɔɔ. Saa ara na sɛ woko Antoa, a adehyɛɛ a wɔforo puduo adwa no yɛ Aseneɛfoɔ nanso nanso ɛnyɛ Asenneɛ abusua no nko ara na wɔte Antoa. Ɛyɛɛ dɛn na ɛma ɛbaa saa?

Sɛ woko Akanfoɔ nkuro biara mu a wobɛnya kuro no wura wɔ ho. Saa Owura yi tumi yɛ Odikuro, Ɔberɛmpɔn anaa Ɔmanhene. Tete no, sɛ ɔbofoɔ bi kotena baabi yɛ ha a asase a ɔda mu no nyinaa hyɛ ne nsa. Sɛ ɛkɔba sɛ ɔne ɔbofoɔ foforo bi kɔhyia a, wɔto hyɛɛ a ɛkyerɛ sɛ obi nni ho kwan sɛ ɔyɛ ne ha tra. Nnipa afoforo a wɔkɔka abɔfoɔ yi ho ne wɔn tena no, na wɔma wɔtena ahyɛɛ no so, enti na wɔtaa ka sɛ wɔn na wɔde wɔn hyɛɛ. Ɛno mu na ɛnam so ma Akanfoɔ nyaa aɛm Ɔdehyɛɛ. Yei nti kuro biara mufɔɔ a wɔdii kan kɔboɔ hyɛɛ no, wɔn na wɔdi adeɛ wɔ kuro no so a wɔfrɛ wɔn adehyɛɛ no (Akuffo 1976)

Bio, ɛsiane sɛ obi a ɔde ne hyɛɛ na ɔnim asase no mu yie na ɔtumi di wɔn anim nti, na wɔkyerɛ a ne ho yɛ hu, na ne ho nso yɛ hene te sɛ apea anaa nsansono. Sɛ wonnim na wode w'asɛm kɔforo no a, ɔbɛte agu wo ho sɛ apea ama wo ho akeka wo anaa wo ayɛ wo hene. Yei ne aɛm Ɔhene abɔsɛɛ.

Deɛ nti a Akanfoɔ si Ɔhene

Akanfoɔ wɔ gyidie bi sɛ biribiara a ɛwɔ asase yi soɔ wɔ wura. Yei nti ɛsɛ sɛ onipa dasani nso nya ne wura a ɔbɛhwɛ ne so. Yɛn nananom birii wɔn mogya ani de pereɛ nsase ne agyapadeɛ gyaa yɛn Saa agyapadeɛ yi ɛsɛ sɛ yɛnya obi a ɔbɛhwɛ soɔ. \

Bio Akanfoɔ wɔ gyidie bi sɛ onipa firi wiase foforo bi a ani ntumi nhunu mu na ɔbaa ha, na ɛtwa sɛ deɛn ara a ɔɛsan ako ho. Saa wiase no mufɔɔ a wɔyɛ nsamanfoɔ no wɔne atasefoɔ di nkitaho daa. Wɔn gyidie ne sɛ ɛsiane sɛ wɔwɔ honhom mu na wɔyɛ yɛn abusuafoɔ no nti, wɔɔɔ yɛn ho ban daa. Ne saa nti ɛsɛ sɛ yɛnya obi a ɔɛyɛ ntamgyinafoɔ ama awufɔɔ ne atasefoɔ. Saa ntamgyinafoɔ yi ne ɔhene. Ɔno na ɔhwɛ gu nananom nsa ma wɔn nnuane die wɔ bere a ɛfa mu.

Sɛ ɛba kuro nketewa mu amammuo a, Odikuro anaasɛ ɔberempɔn a ɔda kuro no ano. Wɔsi ɔhemmaa ne atenankonnwa binom a wɔɔɔ no wɔ n'amammuo yi mu. Saa atenankonnwafoɔ yi taa yɛ abusua ahodoɔ a wɔwɔ kuro no mu mpanimfoɔ binom na wɔɔɔ ɔhene yi ma no bu ɔman no. Wobɛkae sɛ mpanimfoɔ anaa dibeɔ yi bi a yɛreka ho aɛm yi? Yɛwɔ atitire binom a sɛ wɔkɔ Akanfoɔ biara mu a yɛtaa te wɔn din. Saa atenankonnwa yi bi ne: Kurontihene/ Abɔntendɔmhene, Gyaasehene, Nifahene, Benkumhene, Twafɔɔhene, Kyidɔmhene, Ankɔbeahene. Saa ahemfo yɛinom titire na ɔhene a ɔwɔ kuro no mu ne wɔn bu ne man. Sɛ saa mpanimfoɔ yi pa ho a ɔhene biara wɔ n'akyeame, nhenkwaa ahodoɔ a wɔɔɔ no wɔ daadaa amammuo mu. Wonim nsɛnɛfoɔ na wonim nkonnwa ahodoɔ binom a yɛamfa wɔn din anto dwa wɔ saa ɔfa yi mu? Twɛn ansa na sɛ yɛba ɔfawa 4 no mu a, wobɛte saa nhemfo dodoɔ no ara din ne dwuma a wɔdi.

ƆFAWA 4 (Unit 3 Session 4) Ɔman Amammuo ne Asɛnnie

Adesua yi nko awieɛɛ no, na yɛahunu

- i. Deɛ Akan frɛ no ɔman
- ii. Nsonoeɛ a ɛda kuro ne ɔman ntam
- iii. Nhemfo binom ne wɔn dwumadie wɔ ahemfie
- iv. Ɔkwan a Ɔmanhene bi fa so bu ne man

Saa ɔfa yi mu no yɛbɛhwɛ amammuo wɔ aman ahodoɔ binom mu wɔ wɔ Akanman mu. Sɛ Akanfoɔ ka ɔman a, na wɔrepɛ akyerɛ nkurofokuo bi a wɔaka wɔn ho abɔ mu a ɔhene titire baako bi na wɔdi wɔn so. Yɛwɔ Asanteman, Denkyiraman, Kwawuman, Ɔkyeman, Akuapemman, Ɖɔmaaman, Akwamuman, Oguaman, Gomoaman, Edinaman, Berekuman ne pii a ɛkeka wɔn ho. Ahemfo a ɛdeda saa aman yi ano no yɛfrɛ wɔn Amanhene. Wonim amanhene binom a wokae wɔn din ? Wɔɔɔɔso yie wɔ Akanman mu.

Ɖmanhene na ɔda ɔmansini/ ɔmantam no mu adikurofoɔ, aberempɔn ne nnipa nyinaa ano. Ne tiawa mu no ɔno ne asase no wura. Ɖno ne ɔtemmuafɔɔ panin wɔ ɔman no mu. Wɔdi ne manfoɔ anim wɔ ɔko anaa asenkesee bi anim(Akuffo 1976, Korang 1993). Ɖman no ne ɛmu nneɛma nyinaa ho bammɔ hye ne nsa. Ɖno na ɔhwe se atenankonnwa nyinaa ye wɔn asedee sedee ɛbeyɛ na asomdwoee ne ahotɔ beba ɔman no mu. Ɖmanhene na ɔyi ɔman no ti mmusuo wɔ bere a asem bi asi wɔ ɔman no mu. Ɖhwe se ɔman no amammerɛ ntoto ase na biribiara nso beko so kama na ankɔfa mmusuo amma ɔman no mu

Ɖmanhene hwe ma wɔsi ahemfo na wɔn nso suae kyerɛ no. Ɖmanhene no wɔ ho kwan se ɔpagya ɔhene bi dibere bɔ no ɔberempɔn anaase apakanhene. Ɖhwe bɔ ɔman no agyapadeɛ ho ban na bio ɔhwe se ɔman no ntankesee a ɛkura ɔman no nyinaa sunsum no ɔntoto no ase koraa. Se yɛfa Asanteman ye nhwesɔ a wɔwɔ Ɖhempɔn baako a ɔne Otumfoɔ Asantehene a ɔtua Asanteman nyinaa ano. Otumfoɔ akyi wɔwɔ Amanhene aduasa nan wɔ Asanteman mu. Saa Amanhene yi mu bi ne Mampɔn, Dwaben, Nsuta , Bekwae, Kokofu, Agona, Adanse, Agogo, ne wɔn a wɔkeka ho. Saa Amanhene yi nyinaa nso wɔ nkurotoɔ ahodoɔ a wɔhyehye wɔn ase sedee yɛadi kan akyerɛ mu no. Momma yɛmfa deɛ ɛwɔ aseɛ ha yi nye nhwesɔ

Mampɔn: Efiduase, Ejura, Sekyɛdumase, Gyamase, Apaa, Banko

Dwaben: Konongo, Dwaaso, Odumase, Asiampa

Kumawu: Bodomase, Dɔɔbonso, Woraso, Bodwease, Temaate

Kumase: Bantama, Amakom, Tafo, Asafo, Kenyase, Mamponten, Antoa,

Se asem bi si Ɖmanhene bi mpasua so a, ɔne n'atenankonnwa a ɛye aberempɔnfɔɔ ne adikurofoɔ a wɔhye n'ase no no na wɔtena ase siesie asem no.

Momma yɛmfa Kumansɛman nye mfatoho. Se yɛka se Kumansɛman na yɛkyere Kumase ne amansini binom a atwa kumase ho ahyia te se Kwabere nne adena wɔka bɔ mu Kumase Traditional Council. Saa Abadwakuo yi wɔ fekuo ahodoɔ yi: Kontire, Akwamu, Adonten, Benkum, Nifa, Gyaase, Ankɔbea, Kyidom, Oyoko, Mawere ne Nkɔsɔ. Fekuo ahodoɔ yi mu biara wɔ ne Fekutire. Bantamahene na ɔda Kontire fekuo no ano; Asafohene nso na ɔda Akwamu fekuo no ano, Tafohene na ɔda Benkum fekuo no ano ɛna ; Asɔkre Mampɔnhene nso da Nifa Fekuo no ano. Saa fekuo ahodoɔ yi na bere biara wɔko asetena na wɔhwe siesie nsem na wɔhwe se ɔman no reko so yie.

Momma yɛnhwe binom a wɔboa Ɖmanhene ne ne wɔn bu ɔman no

Ɖhemmaa: Ɖhemmaa din baako nso ne Ɖbaa Panin. Ne dwumadie titire baako ne sɛ ɔtu ɔhene fo. Bio, ɔno na sɛ akonnwa bi tɔ a ɔyi ɔhene foforo firi adekyee abusua no mu Ɖhemmaa na ɔdi mmaa nsem wɔ ɔman no mu Ɖhemmaa na ɔkyerɛkyerɛ ɔhene foforo akonnwa no ho mpaninsem. Berɛ biara ɔhemmaa tena ɔhene nsa benkum so wɔ adwabo ase

Kontihene Ɖno na ɔkura Ɖman no safoa. Akan nkuro binom so wɔfrɛ Kontihene sɛ Mankrado anaa Abɔntendɔmhene. Sɛ Ɖhene nni ho a Kontihene na ɔgyina nana anan mu hwɛ ɔman no so. Ahensie mu no Kontihene na sɛ akonnwa tɔ a, ɔkɔbisa ɔhene foforo firi ɔhemmaa nkyɛn. Ahemfie tumidie mu no sɛ woyi ɔhene firi ho a Kontihene na ɔdi ho. Sɛ yɛde Kumaseɛman (Kumase Traditional Council) yɛ mfatoho a, Bantamahene ne Kontihene

Gyaasehene :Gyaasehene na ɔyɛ ahemfie nnipa no nyinaa safohene. Ɛnnɛ mmɛrɛ yi mu amammuo mu a anka potɔ kasa mu yɛbɛka sɛ ɔno ne “Chief of Staff”. Nnipakuo a wɔhyɛ Gyaasehene ase ne Nkonnwasoafɔ, Asokwafo, Mmɛnhyɛnfɔ Akyerɛmadefɔ ne Nhenkwaafɔ a wɔaka ahemfie no nyinaa.

Adɔntenhene: Adɔntenhene ne ɔhene a tete no na ɔdi ɔɔm anim wɔ ɔko mu. Ɖyɛ Ɖsahene a ɔno na ɔdi ɔman no nyinaa ɔɔm no anim de wɔn kɔ ɔsa. Ɖko no mu dwumadie titire no, Adɔntenhene no ne obi a ɔdi mu akotene pa ara.

Nifahene: Tete no a na wɔkɔ ɔko no, Nifahene ne obi a na ɔdi ɔɔm anim wɔ ɔhene nifa so a na wɔkɔ ɔhene ho ban wɔ ɔko mu. Sɛ woba ahemfie nso a, berɛ a ɔko nnim no, nifahene di dwumasono pa ara. Ɖhene taa yi Nifahene ma no kɔsi n’anan mu wɔ nhyiamu bi a anka ɔno ɔhene no na ɛsɛ sɛ ɔkɔ. Ahemfie tumidie mu no, sɛ Ɖhene nni ho a, Nifahene na ɔtɔ so mmienue a ɔhwɛ akyire ma ɔhene.

Benkumhene : Sɛdɛɛ yɛhunu wɔ Nifahene ho sɛ ɔno na ɔdi ɔɔm anim wɔ Ɖhene nifa so bɔ ne ho ban no, saa ara na Benkumhene nso di akofoɔ anim wɔ Ɖhene benkum so bɔ ne ho ban wɔ ɔko mu.

Kyidɔmhene: Akanfoɔ akodie nhyehyɛɛ mu sɛdɛɛ yɛahunu Nifahene benkumhene ne Adɔntenhene, Kyidɔmhene nso na ɔdi Ɖhene akyi pɛɛ wɔ ɔko mu bɔ ne ho ban

Ankɔbeahene:Sɛdɛɛ ne din kyere no ɔne ne ɔhene a ɔnko baabiara ne titire no ɔsa no bi na mmom ɔhwɛ Ɖhemmaa ne mmɔfra so berɛ a ɔko asi. Mmabunu a wɔyɛ adehyɛɛ ne ahene mma nso hyɛ Ankɔbeahene nsa

Mawɛɛhene: Mawɛɛhene na ɔhwɛ sɛ ɔhene apɔmuden bɛdi mu, Ɖhene yiedie ne ahemfie ho mpaninnie bɛkɔ so pɛpɛpɛ

Enye ahemfo a wowa ahemfie nyinaa na yede won dwumadie ato dwa wo ha yi. Nokwasem nie wadwoso yie enti bo mmoden se won a aka no wobehwehwe won din ne won dwuma a wodi. Won a waka binom ne: Bamuhene, Dabehene, Sanaahene, Akyeame ne pii a wakeka ho

Ofawa 5 : (Unit 4 Session 5) Oman Komfo/ Abosomfo

Ofawa yi Batae

Adesua yi nko awiee no na yehunu

- i. **Sedee na tete komfo boa Akanfo amammuo**
- ii. **Dwumasono a na wodi wo Akanman mu**

Ofawa a eto so nan mu no yesuaa nneema bi faa sedee Ahemfo nam nhyehyee pa so bu won man. Yehunu se Omanhene biara hwe oman soronko bi so. Owo nkuro pii hye n'ase a ohwe so. . Saa nkuro a whye n'ase mu aberemponfo ne adikurofo na wayi won de atuata fekuo ahodo ano ma oman no amammuo tumi ko so yie. Saa nhyehyee yi firi tete na eda so ye adwuma enne mmeri yi.

Bio yesuaa ahemfie ahemfo atitire bi ne won dwuma a wodi. Se woe binom?

Saa ofa yi mu dee yerebwe onipa/nnipa titire binom a na tete no kuro anaa oman biara so won se koraa ne ngo. Saa nnipa yi mu baako ne Oman Komfo. Tete no dee na erekame akoye se kuro anaase oman biara wo saa komfo anaa abosomfo yi a wboa ahemfo no na wodi oman no so. Tete abosom a na wagyie din wo Akanman mu no bi ne Ta Kora, Ta Kese, Tano, Boaboduru. Gyabum, Atia Mframa, Akorokoto, Ampontua, Ntoa, Dente, ne pii a wakeka ho. So woate tete abosom akese a na wowa Akanman yi mu din pen? Bo baako bi din ma yentie?

Edekoraa ne abosom? Ebisi nne Akanfo ntumi nkyeree saa asem yi ase yie. Ebinom kyere se “abosom” ena ebinom nso se “adee a esom me bo”. Ebi ye nsuo, ebi ye abosaa ara na ebi ye nnua anaa nsase. Mpo ebi ye anwea a watete no nsuo mu na wode anwene ohoni. Se abosom no ye asuo, ebos, dua homa, akuaba anaa asase ye adee a omanfo no wo gyidie se sunsum/ honhom bi te mu na saa ebos anase nsuo na eye n'agynahyede nti se obi fre abosom bi a na sunsum no na oya refre no. Ofre sunsum no wo n'agynahyede no anim anaa beae bi a saa agynahyede no mmen ho, nanso enam se abosom no ye sunsum nti, ote na obua no.

Akanfoɔ wɔ gyidie bi sɛ biribiara a ɛbɛkɔ so wɔ wɔn asetena mu no, ɛyɛ adeɛ a abosom no bɛtumi ayɛ ho biribi. Ɛna, sɛ abosom yi wɔ dibea wɔ Akanfoɔ mu nti, ɛrekame ayɛ sɛ ɔman biara wɔ abosom titire a wɔsom. Abosom no bi wɔ ho a, ɛyɛ ɔman no bosom. Abusua bi wɔ ho a wɔwɔ bi saa ara nso na ankoreankore nso wɔ wɔn abosom

Abosom a yɛaka ho asem yi nyinaa mpɛ fi, kyere sɛ wɔyɛ ahonhom a wɔn ho te nti, wɔmpɛ sɛ obi nde wɔn akyiwadeɛ bɛka wɔn. Ɔbosom biara wɔ ne mmara a wɔahyehyɛ ato ho ama wɔn a wɔsom no. Na obiara a ɔbɛdi bosom no apɛdeɛ soɔ no, tumi nya nhyira ne siadeɛ firi ɔbosom no ho. Deɛ ɔbosom biara pɛ ne sɛ wɔn a wɔdi no bɛhwɛhwɛ no berɛ a akwansideɛ anaa atoyerɛnkyɛm bi ato wɔn patasia.

Wobɛbisa sɛ na ɛdeɛn dwuma pa ara na saa abosom yi di? Deɛ yɛhunu ne sɛ Akanfoɔ asetena mu no, abosom di nnwuma pii. Deɛ ɛdi kan ne sɛ wɔbɔ ɔman no ho ban. Sɛ ɛba sɛ nyarawa a, naase atoyerɛnkyɛm bi reba ɔman no mu a, wɔn na wɔwɔ ani anaase aso a Ɔbɔadeɛ yi kyere wɔn. Sɛ ɛba saa a wɔkyere mmusuo a ɔmanfoɔ nyi mfa nsi ano kwan mfiri saa asiane no ho.

Tete a na ɔko wɔ mu no, na ɛyɛ akɔmfɔɔ yi na wɔnoa ɔsa no dware akofɔɔ no nnuro ahodoɔ sɛdeɛ wɔbɛdi nkonim wɔ ɔsa no mu. (sɛ wokae dwumasono a Ɔkɔmfɔ Anɔkye dii wɔ Asante ne Denkyire sa no mu?. Bɔ mmɔden sɛ wobɛkenkan nwoma “Afrakoma” na wobɛte deɛ mereka yi ase.)

Ɛnam sɛ Akɔmfɔɔ na wɔwɔ sunsum mu aniwa na wote deɛ Ɔbɔadeɛ reyɛ nti na wɔyɛ ntamgyinafoɔ ma Onyankopɔn ne adasamma

Akɔmfɔɔ na wɔhwɛ yi ɔman no ti mmusuo na ɔman no mu nananom mpɔ ne ‘kronkronbea’ ahodoɔ nyinaa akɔmfɔɔ na wɔhwɛ so.

Akɔmfɔɔ hwɛ tu ɔmanfoɔ fo fa abrabo teneneɛ ho na bio wɔhwɛ ankoreankore ahiasɛm di ma wɔn.

Obi tumi frɛ ɔman bosom anaase abusua bosom sɛ ɔmmɛyɛ no mmoa berɛ a onipa korɔ no wɔ ahokyerɛ bi mu.

Sɛ ɛba sɛ Ɔhene ne ne mpanimfoɔ hyia mu redi asem a, wɔtaa ma wɔn a wode asem no baeɛ ne adansefoɔ no nyinaa de ɔman no bosom suae di nse sɛ wɔbɛka asem no mu nokore. Dwuma a abosom di fa duabo ho no hyɛɛ aseɛ firi nkontompo, atorɔ, ntwatosoɔ, korɔno, apooboɔ, de kɔsi awareɛm so. Sɛ akɔmfɔɔ yi hunu sɛ obi redi awurukasɛm fa yeinom biara ho a, na wode kosua ahyɛ ne nsam sɛ ɔmfa mmo dua nsan ne ho.

Enam saa nhyehyee a na ewo ho tete no nti na anidie, asomdwoee, ne obra basabasa nni ho te se enne mmere yi. Na obiara suro se se nye bone bi a suman anaase obosom bi bekye no na n'anim agu ase. enne koronobo adwoso kyen tete no.

Fa tete akomfo tototo enne asofor ho na kyere won a wodaadaa nnipa

OFAWA 6 (Unit 3 Session 6) ASENNIE

Yema woakwaaba ba ofawa a eto so nsia yi mu. Yegu so ara rehwɛ Akanfoɔ amammuo ne sedee wɔsi di asem. Ofawa a eto so enum no yesuaa sedee na tete no akomfoɔ boa Nananom na wɔdi nsem ahodoɔ. Yɛadi kan asua sedee Agya bi hwe siesie ntawantawa bi a ebeto ne mmofra ntam. Bio yehwɛe sedee abusuapanin nso di ne dwuma na ohwe korakora n'abusua mu nsem nyinaa. Saa ofawa yi dee yebɛhwe Akanfoɔ asennie ankasa.

Ofawa yi Botaee

Adesua yi nko awiee no, na yɛahunu

- i. Nsem a ede nsamane ba wo Akanman mu
- ii. Okwan a obi fa so samane obi
- iii. Asennie da no/ Asennie no ankasa
- iv. Asotwe anaase mpata a ewo asennie

Mpanin se “ Asemmwone nti na ahemfie wo ho.” Eno nti Akanman mu se obi ye obi bone a, otumi de no ko mpanin anim ma no kokyere no aseɛ’

6.1 Nsem a ede nsamane ba.

1. Obi a ode ka na wodane no a ompɛse otua.
2. Asase ho apereaperee
3. Atennidie/Mpoatwa (Se obi ka asem bi a enye de de kyere ne yonko)
4. Se obi pe se obu ne yonko kwasea
5. Ntwatosoɔ

6.2 Okwan a obi nam so samane obi.

1. Dee obi adi no asemmone no ko okyeame ho de asem no koto n'anim. Okyeame no di n'anim ne no ko ahemfie ma no kobo n'amanee wo chene anim.
2. Dee okosamane obi no tua nsamanesika de ma chene no ma wode mane ko koka kyere dee wasamane no no. Wokyere no da a wobefre asem no wo ahemfie
3. Bio dee ode n'asem bae no tua sika ma chene krakye ma ode asem no hye nsamannwoma mu.
4. Dee ode n'asem bae no san te sika foforo de samane n'adansefo nyinaa.
5. Se dee yeasaman no no wo akurogya baabi a, dee okosamane ne yonko no tua sika ma nhenkwaa a wode mane beko akobo dee yeasan no no amanee.
6. Se dee yeasaman no no pene so se one ne yonko no bedi no nwononwono so a, otua nsaman sika no mpemanimu de kyere se waye krado se beko mpanin anim akodi asem no.

ASENNIE DA NO/ ASENNIE NO ANKASA

- I. Asennie da no duru so a, dee okosamane ne dee yeasamane no no adansefo ne badwafo no nyinaa ye krado. Se wotena ase na ode asem no rebeyehye so a, wode adansefo no ko kose baabi sedge wrente dee wreka no na ommedi adansekurumu.
- II. Se chene ne ne badwafo ye krado a, wofre NKUROBOFOO baanu no ba badwam na wabisan won mu biara kyigyinafo. Se wohnu no saa a, woma won mu biara tua badwadee. Saa badwa-sika yi na edi ho adanee se wopene so se abadwafo no nhwehwe asem no mu mma.
- III. Afei woma won a wrebadi won asem no mu biara di nse ansa na wabo ne nkuro. Saa ara nso na adansefo no nso mu biara di nse ansa na wadi adanee.
- IV. Dee okosamane ne yonko no na odi kan bo ne nkuro ma nea yeasamane no no ne badwafo abisabisa no ne nkuro no mu nsem. Dee yeasamane no nso bebo ne nkuro ma badwa no nso ne dee okosamane nso bisabisa no nsem
- V. Se nkurobo no si a, wofre asem no ho adansefo nso ma wreka dee wonim wo asem no ho; na wabisabisa won nso nsem saa ara.
- VI. Ansa na badwa no beko agyina no, okyeamekaakae badwa no nsem a wakeka no nyinaa ani so ansa na wasore ako agyina no.

- VII. Ɛto da bi a woma nkurobofo no firi asennie ho na mpanimfo no atena ho ara atu aghina no. Ɛnte saa de a, na badwqafos no mmom asore ko pato mu akobesebese asem no ho. Se woreko agyina no a, ohene no nko bi nanso se wofiri agyina no ba a, okyeame yi no asotire.
- VIII. Se wofiri agyinatuo no ba a, woma okyeame no tasetase nsem no nyinaa n'apo so n'apo so ansa na ode de wode firi agyinatuo mu no bae no ato dwa.
- IX. Wobu fo na nsenniafo abo de odii bem no hyire
- X. De wadi bem no nso tua bemdie de da Nana ne badwafo no ase.
- XI. Asem titire a ewo afobuo no akyi ne se, aka biara a de wadi bem no bebo wo asem no ho no, de odii fo no na ese se otua de ka mpata ne ade a badwafo no bekyere no ho.

Kane no, se wobu obi fo na wobo noka na wantumi antua a, na woso ne nneema no. Ɛne se na wode won asa to n'agyapade biara a wo a se woton a ano besi ka ode no ano. Se wobo obi ka na wantumi antua a, wode no fa kwan biara a wope so. Ebi ne se wotumi ma de wabo no ka no kosom mmer bi mu de tua ne ka no. Bio na wotumi ton no de tua ka no.

ƆFA 4 : Unit 4 ASETENA MU NHYESO (Social Control)

Ɔfa yi Nhyehyee

- Ɔfawa 1 Ɛdeen ne Asetena mu Nhyeso
- Ɔfawa 2 Akyiwade
- Ɔfawa 3 Nsem bi yefa kwatikwan so kyere (indirection)
- Ɔfawa 4 Nneye binom a ekasa
- Ɔfawa 5 Bradwom mu nsem
- Ɔfawa 6 Asotwe

Yema wo akwaaba ba ofa yi dwumadie mu. Ofa a etwaa mu no wosuaa okwan a Akanfoɔ fa so bu won man ne sedee wosiesie nsem wo abusua mu, kuro mu ne oman mu. Ofa aeto so enan yi mu dee yebehwe okwan ahodoɔ bi a na Akanfoɔ fa so twe omanfoɔ firi nneyee binom a emfata ne ye ho. Na wonam nneema bi te se akiwadee batabata won asetena mu nneyee ho de twe omanfoɔ adwene firi nneyee bi a emfata ho. Saa ara nso na na wonom nnwom, ne asotwe binom bra nnipa firi abraɔ bi a na wosusu se enye ho.

Ofa yi Botaee

Adesua a ewo saa ofa yi mu nko awiee no na:

- i. Wotumi kyere asetena mu nhyeso ase yie
- ii. Wotumi kyere akiwadee ahodoɔ bi a ewo akanman mu
- iii. Wotumi kyere nsem binom a yenam sabuakwan anaase kwatikwan so ka
- iv. Wotumi kyere nneyee binom a yede kasa
- v. Wotumi to bradwom bi a yede tu fo
- vi. Wotumi kyere asotwe binom a Akanfoɔ de ma omanfoɔ

Ofa 4 Ofawa 1 Edeen ne Asetena mu Nhyeso

OFA 3 mu no yehunuu se Akanfoɔ wo nhyehyee soronko a wofa so bu wo man. Yehunuu nhyehyee wo fidua mu, abusua mu, nkuro ahodoɔ mu ne oman mu. se obi fom wo fidua bi mu a agya ne ena na wohwe siesie mmofra no ntam. Se asem si abusua bi mu a, abusuapanin na ohwe siesie na se asem si mmusua mmienun ntam a ohene ne n'atenkonnwa na wohwe siesie. Se asasesem bi beto ahemfo baanu bi ntam a, Omanhene a owo ho no na ohwe siesie. Saa nhyehyee yi ma obiara tena ase asomdwoee mu a wantwiwantwi biara nni mu.

Saa Ofa yi mu dee yebehwe asetena mu nhyeso binom a Akanfoɔ de agugu akwan mu a se obi fom a wotumi gyina so ma no asotwe. Yebehwe akiwadee ahodoɔ binom, atennidie ne asotwe bi te se ekabo, asuotwa, ekum ne ebinom a ekeka ho.

Ofawa yi Botaee

Adesua yi nko awiee no na yeatumi

- i. Kyerekyer asetena mu nhyeso ase
- ii. Ma nhwesoo afata wo saa nkyerekyeremu yi ho

Ɔɔɔadeɛ ɔɔɔ onipa na ɔhyehyɛɛ mmara maa no sɛdeɛ ɛɛyɛ ɔɔɔdi yie wɔ n'asetena mu nti ɔde mmara so die kaa ne ho. Wɔɔɛkae saa mmaraɛm yi bi? Ɛdeɛn mmara na moahyehyɛ no wɔ fie a ɛmma wontumi nyɛ deɛ w'ankasa wɔpɛ? Anka mmara nni wiase a anka wɔgye di sɛ wiase tena ɛyɛ de?

Onipa nte sɛ sɛbe mmoa na obiara hyia ne yɔnko a ɔtimi no a na wakye no awe no. Dabi. Ɔɔɔadeɛ ama onipa adwene a ɔde ahyehyɛ n'asetena mu nɛm binom a obiara hwɛ di so sɛdeɛ ɛɛyɛ a asomdwoɛɛ ɛɛba wɔn asetena mu. anka mmara nni wiase a, anka asikafoɔ ne ahodɔnfoɔ mma ahiafoɔ ne wɔn a wɔn ho nyɛ den nnya ahahan mpo na wɔate ahyɛ wɔn anom. Yei nti sɛ yɛka sɛ asetena mu nhyɛsoɔ a na yɛkyɛɛ nhyehyɛɛ soronko a adasa de agugu akwan mu sɛdeɛ ɛɛyɛ na obi nsisi obi na obiara ho ɛɛɔ no wɔ asetena mu.

ƆFAWA 2 AKYIWADEɛ

Akyiwadeɛ yɛ Akanfoɔ mmara bi a ɛfa wɔn gyidie ne wɔn anyamesom ho a, wɔnam so bu wɔn man. Wɔnam saa mmara yi so sankaa nnipa firi nneyɛɛ ahodɔɔ bi a ɛmfa nkɔsoɔ mmereɛ ɔman no. Akanfoɔ hu no sɛ, sɛ obi bu saa nneɛma anaa mmara ahodɔɔ yi a wɔde abatabata nneɛma bi yɛ no ho so a, na wafom abosom ne ahonhom ahodɔɔ no nyinaa. Saa mfomsoɔ yi de ɔhaw, abɛɛɛɛ, ne amanehunuu ba onipa kɔɔ no anaa n'abusuafoɔ anaa ɔman mu no nyinaa so.

Ɔfawa yi Botaeɛ

Adesua yi nko awieɛɛ no na yɛahunu

- i. Akyiwadeɛ asekyɛɛ: Ɛdeɛn ne akyiwadeɛ?
- ii. Akyiwadeɛ ahodɔɔ
- iii. Asotwe ahodɔɔ a ɛbata saa mmarato yi ho

Akyiwadeɛ ahodɔɔ

Wokae akyiwadeɛ binom? Ɛdeɛn pa ara ne w'akyiwadeɛ wɔ wiase yi mu? Ɛdeɛn aduane na wokyiri? Ɛdeɛn nso na ɛyɛ wo kuromfoɔ akyiwadeɛ? Nɛm ɛɛn na sɛ obi gyina dwam ka a na wo se afem anaase w'anom ato? Wiase yi mu ebinom kyiri nwa na ɛyɛ wɔn akyiwadeɛ kɛsɛɛ.

Saa ara nso na ɔwɔ nam yɛ akyiwadeɛ kɛsɛɛ ma nnipakuo binom. Mpanimfoɔ bu ɛɛ sɛ:

“Aduane a woammɛto wɔ wo maame gya soɔ no yɛ w'akyiwadeɛ.”

Yebetumi akye Akanfoɔ akyiwadeɛ yi mu mmien. Ɛne sɛ saa akyiwadeɛ yi bi wɔ ho a, mpanimfoɔ bu no sɛ ɛyɛ mmusuo ankasa. Sɛ ebia, kyiribra, mogyafra, mmɔnaatoɔ mmogyahwieguo, ahahantwe (sɛ obi akɔfa ɔbaa bi wɔ wiram) ne ade. Bio yɛwɔ akyiwadeɛ a ɛfa Asase Yaa afoofi da ho. Kuro bi wɔ ho a wonko afuom Fiada. Mpanin sɛ, saa da no yɛ kuro no abosom ne nsamanfoɔ da ɛno nti sɛ obi bu saa mmara yi so na ɔko afuom a, na wabo mmusuo ; na ɔde fi aka Asase Yaa, Abosom ne Nsamanfoɔ. Wɔtumi hwɛ ho de asotwe a ɛfata brɛ adasamma. Saa asotwe yi bi ne ɔkom, sukɔm, awomawuo, ohia anaa ɔyaredɔm bi. Ansa na saa mmusuo yi befiri ɔman no so no, agye sɛ wɔatwitwa nnwan ne ade de pepa saa mmusuo no.

Akyiwadeɛ a ɛdi ho yɛ deɛ ɛfa kasa ho. Kasa bi wɔ ho na sɛ obi ka no badwam na sɛ wote pɛ na wo se afem anaase wo bo fono wo. Yeinom na oburoni frɛ no “Verbal Taboos”. Saa akyiwadeɛ yi taa fa owuo, nnpadua akwaa, atɛnnidie ne deɛ ɛkeka ho. Sɛ obi gyina bawam ka na wanka no kasakoa mu a obiara hu no sɛ n’ani nteeɛ, ɔyɛ atetekwaa na afei nso ɔnnim nyansa

Nokwasɛm nie ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ obi bekeka nɛm a ɛdidi soɔ yi wɔ badwam

1. Ɔhene awu
2. Ɔrekɔne aba.
3. Nsoso obi kunu so mma no nnidi wo fie, anhwɛ a ɔbedi wo aka ho
4. Me kunu kɔte abenem anɔpa yi
5. Ɔbarima wei deɛ wabɔdam
6. Me ba baa no akyima nti mogya retu no.
7. Hmm obi ata wɔ ha.

Akanman mu sɛ obi yare na sɛ wohwɛ saa yadeɛ no ho de to no pe anaase didi no atɛm a ɛyɛ akyiwadeɛ keɛɛɛ. Sɛ onipa koro no kɔsamane wo wɔ ahemfie a mpanimfoɔ no bebo wo ka.

Nhwɛsoɔ:

1. Woyɛ bonini! Na ɛba a ɛde ba deɛ woremfa bi nhyɛ w’akyi da
2. Mo moyɛ nnipa. Abɔdamfoɔ ne etwire asefoɔ
3. Tweaa wode wo ho rebetoto me ho Mo a mo abusuafoɔ nyinaa bo nsamanwa
4. Tweaa woyɛ barima? Kɔtewuiɛ. Wo ne mmaa pɛ. Nkurɔfoɔ na ɛdi wo yere

Sɛ obi de saa nɛm yi bi di obi atɛm a sɛ nnipa amma mu a aɛm no yea ma onipa no koku no ho mpo. Mpanimfoɔ bu saa nɛm yi sɛ akyiwadeɛ a ɛnɛ sɛ obi ka kyerɛ ne yonko.

Adee baako nso a mpanimfoɔ bu no akyiwadee ne se obi bekɛye ne yonko ase se ɔye sebe donko. Nnipa binom ano ye ya pa ara na se wokoka won a, wobekɛye w'ase.

Nhwesoo:

1. Wo, woye nipa? Me nana na ɔkotɔɔ mo asefoɔ nyinaa.
2. Wo, wofiri ha? Enye asomasi Nana ne wo?. ɔmanfrani. Dua bi ho mmire.
3. Wo wonim baabi a mofiri? Donko a ɔte se woɔ. Mo asefoɔ afe ne yen?

Akanman mu eye akyiwadee se ɔbaa biara bese ɔbarima kwasea. Se ɔwarefoɔ ɔbaa bi na ɔka kyerɛ ne kunu a barima no tumi gyina so gyae ne yere no. Se ɔbaa no nye ɔyere nso a, barima no tumi kosamane saa ɔbaa no ma no bekɛye ne kwasea no ase.

Nhwesoo

1. ɔbarima kwasea a wo yere adane wo odwan na wonhunu
2. ɔbarima kwasea a gye se aduane nko ara na wonim di
3. Kwasea barima. Wɔagyimi ataba asram so.

Se ɔbarima bi te saa nsem yi na se wansi abotere kakra a ɔbedi awu. Anhwe yie a, ɔbebo saa onipa a ɔdidii no atem no fe.

Bio atennidie a efa nnipadua no nso ye akyiwadee a yentaa nka. Se woka kyer ɔbaa a ɔwo kunu a, ne kunu betumi akosane wo wo ahemfie abo wo ka. Enye mmaa nko na mmom woka kyerɛ mmarima nso a, eye akyiwadee

Nhwesoo

1. ɔbaa fo, ɔbaa tantan. Wo tumi ye ɔbaa. Wo ho kankan se atee
2. Wo yere fo, ɔbaa tantan a ɔntumi mma nnipa mu.
3. Woye ɔbaa!. Wo ho bon. Wo ho kankan. Wo ho nyanyan se adwene mono

Nsem foforo binom nso a se obi ka no badwam a, yesamane no ma no bekɛye ase ne se wobeka se obi ye ɔbayifoɔ, ɔbofoɔ, obusuefoɔ, ɔbonsam.

Nhwesoo

1. Aberewa bayifoɔ a woawe efie ha nnipa nyinaa
2. ɔbaa busuefoɔ a wode wo bayie nso ase ye yen a aka nyinaa
3. ɔpanin, bofoɔ, bayifoɔ, wo na worebo abusua yi.

Atennidie soronko bi a tete no na mmofra taa de didi won yonkonom atem no nso ye akyiwadee a mpanimfo ntumi nka no baabiara. Saa nsem yi bi ne: Wo ni twe! Wo ni twease! Wo ni pim! Wo se kote boto!

Akyiwadee a eto so mmiensa no ne nea se obi bu so a, na enye mmusuo nko na wabo na mmom yehunu no se pe a mpanimfo mpe se won mmofra beyi suban bi adie no nti na wchyebye saa mmara no. Wonom saa ye so de ehu bi hye mmofra no mu senea ebeye na wabesuro na watwe won ho afiri saa nneyee bone anaa se nneyee nketenkete yi a eho ntee se okanni biara beyi ne ho adi no ho. Yei ho nhwesoo bi ne se wompra dan a woda mu anadwo. Saa adee yi asekyere ara ne se odan a onipa da mu no eno ara mu na okora ne biribiara. Enti se abofra bi pra mu anadwo a, ebia na wapa adehiadee bi anaa dwete bi akoto agu. Sadee ebeye na wrenhwere won ade pa bi nti, na woka se se obi pra odan mu anadwo a, ohia behia onipa koro no.

Akyiwadee ahodo no bi ne dee edidi soo yi

1. Se woto ebooo bokoosakyi a, wo nsa bekoakoa
2. Woye abomu anadwo a fa gyabidie to mu, anye saa osaman de ne nsa betom.
3. Wo ne obi nam okwan so anadwo a, mmo ne din anye saa a osaman de ne ba beto wo.
4. Se obi soma wo na ote ntasuo gu fam na woamma ansa ntasuo no we a, wo funuma beporo.
5. Wote ntasuo to ogya mu a tasuokrona ye wo.
6. Se wodwonsoko gu okwan mu na woante ntasuo anto mu a, na dwonsokoyayaa aye wo.
7. Wohwie aduane ho nsuo gu ho na woko tra a, anisobiri ye wo.
8. Se wordware na woto dwom a wo maame bewu.
9. Se osuo reto na woko bi ma abofra no a, osoro ka no.
10. Se obarima tafere kwansen mu a, omfu bodwese.
11. Se wode wo ano butu asubonten mu nom nsuo na se obirekuo su saa bere no a ese se wonom nsuo no nyinaa ma esa.
12. Wokosie obi wo amusiee ba a ese se obiara hohoro ne nsa ne ne nan ho wo aboboano ansana waba fie anye saa a owuo bedi obi akyi ako ne fie.

ƆFA 3 SABUAKWAN/ KWATIKWAN (INDIRECTION)

Ɔfa a eto so mmienun no mu no yesua nneema bi faa akyiwadee ho. Edeen ptee na wokae wo akyiwadee ho? Edeen na mo kuro mufoo kyiri? Da ben na womfa nko afuom? Da ben na wonsie nnipa wo kuro no mu? Agya bosom ben na won akyiwadee ye afasee? So w'ankasa wo aduane bi a wokyiri? Aden nti na Akristofoo ne Nkramofoo pii no ara kyiri prakonam?

Ɔfawa yi Botae

Adesua yi nko awiee no na yeehun:

- i. Sabuakwan anaase kwatikwan asekyere
- ii. Kasakoa ne kasamrani ahodo Akanfoo de di dwuma
- iii. Nnwom ahodo binom a Akanfoo de kasa tia nneyee bi
- iv. Anansesem a yede kasa tia nneyee binom

Ɔfawa yi adesua mu no yebehwe biribi afa asemfua sabuakwan ho. Megye di yie se saa asemfua yi ye foforo wo w'asom. Saa asemfua yi gyina ho ma ekwan bi a enye kwantempom a onipa bi fa so na okwati kwan pa no, nanso ɔfa so koduru baabi a ɔpe se oko ara. Agyekum (2011) kyere mu se yenam kwatikwan so ka biribi fa owuo, sunsum mu mmoo, yarebone, ketemusem, kyima, nyinsen ne ade ho. Eye asem bi a yeabuka no afa baabi. Yenka saa asem no tee na mmom yeka koa no a emma won a wote no ntumi ntwe ho manso ankasa. Se yeye se yeka asem bi kyere obi na yesuro se yebeka no penpen a na yafa saa kwan no so de nnwontoo, anansesem, kasakoa, ayan na mpo kommye so de nsem no ato dwa.

Obi bebisa se aden nti na se yerekasa a yenka no tee na mmom gye se yede konwonwan ansa? Aden nti koraa na yede sabuakwan di dwuma na eho mfasoo ne sen? Dee edi kan ne se obiara a ode saa adee yi di dwuma ma yehunu se obu adee na n'ano ate, onim nyansa se ense se ogyina badwam na oka biribiara penpen. Ee se ɔfira dee oreka no ntoma ma anidie ba ho. Bio se obi rekasa na okoa kasa no a, emma atiefoo no bo mfu keee efiri se enye won a wowo ho nyinaa na wobete dee oreka no ase.

Momma yentase saa nsem yi bi na yenhye sedge yede di dwuma fa.

Maame bi na osomaa ne ba se onko abonten nkofre ne papa se ommra fie mmedidi anye saa a aduane no beee. na ne papa yi te dame ase a one nkurofoo bi atwa ahyia regye won ani. Asem

a abɔfra no kɔɛɛ no ɔkaɛɛ nie: “Papa, me maame sɛ woanya ahɔhɔ wɔ w’akyi enti bra seesei ara.” Asem a ɔkaɛɛ yi ne papa tee aseɛ na ɔsɔre dii ne ba no akyi kɔɔ fie. Sɛ abɔfra no kɔɛɛ no na ɔkaa sɛ: Papa me maame se wawie aduane enti bɛdidi a, anka obiara bɛhunu sɛ ɔnnim nyansa na yɛntetee no yie.

Momma yɛnhwɛ ɔkwan a adwontofoɔ fa so kyere wɔn adwene fa amanyɛsem ne amammuo ho. Efiri tete na Ghana adwontofoɔ abɔ nnwom ahodoɔ a wɔn a wɔwɔ aso hunu no sɛ ayɛ akutia nnwom. Afe 1965/66 mu na Lord Bob Cole nnwom “Aban Nkaba”. Edwom no mu nsɛm kyere sɛ na aberantɛɛ reko na aban nkaba gu ne nsa na apolisifoɔ di n’akyi. Ne yɔnko bi hyiaa no na ɔbisaa ne sɛ na efie te sɛn?. Deɛ nkaba gu ne nsa yi buaa sɛ: Sɛ efie yɛ a anka Aban Nkaba gu me nsa” Yei yɛ nnwom a na ɔmanfoɔ kyere sɛ ɔde rekasa tia Nkruma aban no ho.

Bio Nana Kwame Ampadu bɔɔ “Ebi Te Yie “ afe 1967 mu. saa nnwom yi nso na ɔmanfoɔ kyerekyere mu sɛ na ɔrekasa fa NLC Aban no ho. Ebinom kyere sɛ saa bere no na asogyafɔ no a na wɔsɛ Nkrumah aban nyɛ no mmom redidi gya ɔmanfoɔ.

Ɔdwontofoɔ baako a wagye din wɔ nnwontoɔ mu akutiabɔ nso ne Asebu Amanfi. Ɔmanfoɔ kyere sɛ ne nnwom pii no ara kasa tia aman mpanimfoɔ a wɔwɔ Ghanaman yi mu. Wokae Asebu Amanfi nnwom yi bi? Ebi na edidi soɔ yi:

1. Moakum ɔdehyɛɛ ama ɔnko adi adeɛ
2. Ka na wu nsɛmfo yi ahi
3. Kakra bɛka wo
4. Sika kankan

Sɛ woto wo bo ase tie saa nnwom yi nyinaa a, wobɛhunu sɛ ɛkasa amammuo a ɛnko so yie wɔ ɔman yi mu. barima Sidney, Sarkodie ne A Plus ne adwontofoɔ binom nso hyehyɛ wɔn nnwom binom wɔ kasatia kwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ na amannyɔfoɔ nsisi ɔmanfoɔ.

Bio Akannfoɔ nam twene kasa de kasa kyere ɔhene ma ɔte deɛ ɔkyerɛma reka no ase. Abasɛm bi kyere sɛ ɔhene bi tenaa ase a na ɔmpɛ sɛ obi tu no fo. Bio na wayɛ ne ho “kankabi” a sɛ woka deɛ ɛyɛ kyere no a ɔmfa na mmom ɔde wo bɛgoro atɔprɛ. Afahyɛ bere bi ɔhene yi kɔɔ agyananbea na ne ntoma kɔtee sɛbɛɛ yi bi. ɛnam sɛ obiara suro no nti na wɔntumi nka nkyere no. Bere a wɔatu santene reko no akyerɛma no bɔɔ wɔn atwene no de twee Nana adwene sii deɛ aba no so. Sei na na twene si bɔ

Ntumi nka, nankokom bini,

Nana hwehwe wo ho yie, nankokom bini

Ntumi nka nankokom bini

Nana aye animguasee, nankokom bini

Nana tee twene yi ase pe na ne bu fuu ne nhenkwaa se woadi no awu.

Yɛadi kan akyerɛ mu dada sɛ saa sabuakwan yɛ kasa bi a tee na mmom deɛ yɛakoa no na mmom nkyekyɛmu bebreɛ wɔ mu . Deɛ yɛaduru soɔ ne kasakoa anaa kasa ɔkasammrani. Saa asemfua yi gyina ho ma ɔkasa a yɛabra ani anaa yɛde adeɛ akata so. Yɛtaa hyia wei wɔ berɛ a yɛrekasa na nsemfua bi a ewɔ mu no yɛ ammodin na enti yɛntumi mmɔ din nwe. Wei nti gye sɛ wobra ani sɛdeɛ ɛbeyɛ a kasa no beyɛ akɔnnɔ na ayɛ dɛ na atiefɔ ahunu sɛ woadare wɔ ɔkasa no mu (Agyekum 2011)

Deɛ yɛaduru soɔ a yɛbɛka ho asem ne Anansesɛm. Obi bebisa sɛ anansesɛm ne deɛn koraa? Ne tiawa mu no Anansesɛm yɛ abrabo mu osuahunu bi a yɛn nananom tetefɔ nam wɔn nyansa so ahyehyɛ no sɛ agoro de ato ho agya nkyirimma sɛ abrabo pa ho susudua. Mpen bebreɛ no, ɛda onipa asetena mu osuahunu bi a, ɔpe sɛ afoforo fa mu aba de bo wɔn bra adi. Eyɛ kwan bi a Akanfɔ nam so de tu afoforo fo fa asetena mu nnebɔne anaa nnepa bi a ɛma ɔbra wie pɛyɛ. Ne tiawa mu no eyɛ agoro bi a Akanfɔ nam so de da wɔn asetena mu nneyɛ pii adie.

Akanfɔ bu bɛ sɛ, “Onipa anim te sɛ kurotwiamansa”, sɛ woreka n’anim asem na woanka no yie a, adeɛ beyɛ wo. Akanfɔ asetena mu no, nnipa bebreɛ taa yi suban ahodoɔ pii adi. Saa suban ahodoɔ yi bi yɛ, na ebi nso nyɛ. Eyɛ a na nnipa suro sɛ wobɛka saa suban ahodoɔ yi ho asem ne titire no, suban ahodoɔ a ɛmfata sɛ Ɔkanni bebɔ no. Sɛ ɛba no saa a, wɔnam anansesɛm da saa su no adi na nea ɔbo saa bra no bi te a, ɛtumi sesa no ma no gyae saa bɔne no yɛ. Wokae anansesɛm bi a ɛkasa fa asoɔden ho? To baako bi kyerɛ yɛn. Ma yɛnhwe tiawa wei.

Ababaawa hoɔfɛfoɔ bi na ɔtenaa ase. Berɛ a ɔduruu ne mpanin mfee soɔ no sɛ ɔbarima biara besɛ no awareɛ a ɔse ɔmpene. N’awofoɔ kyerɛɛ no mmarima pii nanso wampene wɔn awareɛ no so. ɔka kyerɛɛ n’awofoɔ sɛ da a ɔbehunu ne ɔfoɔ no ɔde no beba abɛkyerɛ wɔn. Da koro

bi a saa ababaawa yi kɔɔ atomasie no ɔbarima hoɔfɛfoɔ bi bɛpuee ne so na ɔkaa sɛ ɔbɛware ababaawa no. Ababaawa yi de mmirika kɔɔɔ n'awofoɔ amannee sɛ afei na wanya ne kra ɔɔfoɔ. Awofoɔ yi tuu wɔn ba yi fo sɛ wɔnnim aberantee no ho hwee nanso wɔn ba no kaa sɛ ɔno ara na ɔbɛware no na sɛ awofoɔ no ampene so a, ɔbɛnom aduro aku ne ho.

Awofoɔ yi de amemenemfe penee so maa ɔbarima yi bɛyɛɛ wɔn babaa no ho adeɛ. Akyire yi ɔbarima no srɛɛ sɛ ɔde ne yere bɛkɔ ne kuro mu. Bere a wɔreko no ɔkwan mu na ɔbarima no danee onini na ɔhyɛɛ asee sɛ ɔremene ne yere no. Ababaawa yi teateaa mu na ɔɔfoɔ bi tee esu no ɔde mmirika de ne tuo kumm onini no na ɔgyee ababaawa no nkwa.

Ɛdeɛn asuadeɛ na woasua afiri saa anansesɛm yi mu? Ampa yɛahunu sɛ asoɔden nye na afei nso sɛ w'awofoɔ tu wo fo a tie.

ƆFAWA 4 NNEYƐƐ BINOM A ƐKASA (Paralinguistics)

Ɔfawa a ɛto so mmiɛnsa mu no yɛsuua nsem bi faa kasakoa ne kasammrani a ɛwɔ Akan kasa mu. yɛhunuu sɛ yɛtumi fa nnwom, twenebo, anansesɛm , mme ahodoɔ so kasa kyerɛ nnipa binom ma wɔgyae anaase wɔye nneɛma binom. Yɛhunuu sɛ sɛ obi fa saa kwan yi so kasa a yebu no sɛ ɔnim kasa, wapo ana ɔbu adeɛ nso. Edin titire bɛn na yɛde too ɔfawa mmiɛnsa yi? Wobɛtumi ato anansesɛm bi a ɛfa atirimuɔden anaa adufurupɛ ho?

Ɔfa yi Botaɛɛ

Adesua yi nko awieɛɛ no na yɛahunu

- i. Nneyɛɛ ahodoɔ binom a ɛkasa
- ii. Nnipa akwaa ahodoɔ binom a yɛde kasa
- iii. Afadeɛ binom a yɛde kasa kyerɛ nnipa

Saa ɔfawa nan yi deɛ yɛbɛhwɛ nneyɛɛ binom a Akanfoɔ bu sɛ yɛde kasa bere a yɛmmue yɛn ano. So wokaɛɛ saa nneyɛɛ ahodoɔ a nnipa bi yi no adi kyerɛ afoforo yi bi. Bio ɛnye nneyɛɛ nko ara na mmom nsɛnkyerɛnne bi nso a yɛyi no adi nso ka ho. Anokwasɛm ni yɛtumi de yɛn nnipadua, aduradeɛ mu ahosuo, ahofa, kommyɛ ne pii a ɛka ho de kasa kyerɛ obi ma no te asee yie. Momma yɛmfɛ saa nneyɛɛ anaase nsɛnkyerɛnne yi mmaako mmaako na yɛmpɛsɛpɛsɛmu .

Nipadua: Edeɛn nneyɛɛ na yetumi de nnipadua akwaa no bi ye a etaa de abufuo ba anaase obi tumi kasa se woadidi no atem? Dee edi kan momma yeka ani a yede kasa ho asem. Akanman mu yetumi de yen ani kasa yie bere a yemmue yen ano. Se aobi reye dee enye bi anaase oreka asem bi a anka ense se oka ne badwam a obi betumi abo n'ani akyerɛ no ama wagyaee dee oreye anaa dee oreka no. Enye mmofra nko ara na yebɔ yen ani kyere won na mmom mpanimfoɔ nyinaa taa de saa anibo yi di dwuma yie. Yetaa nso han yen ani kyere mmofra de kyere wwon se yempene dee woreye no so koraa enti wontwe won ho mfiri ho.

Anibo dee Akanfoɔ ani gye ho na mmom anikyibuo dee enye adeɛ a wososo so. Obi tumi kosamane ne yonko se ohyiaa no wabu no anikyeɛ enti ommekeye no aseɛ. Anikyibuo ye nneyɛɛ bi a etaa de ntɔkwa ba nnipa ntam. Adeɛ baako nso a eka anikyibuo ho a Akanfoɔ mpe koraa ne se wobehwe obi anitanhwe. Wonim sɛdeɛ yehwe obi anitanhwe? Saa asem yi ara na Mfantsefoɔ ka se wohwe obi anikankye no. Anitanhwe ne se obi gyina ho na wohwe no hwɛbɔne, wokyee w'ani hwe no na wo hwe no soro hwe no fam. Saa adeɛ yi taa de ntɔkwa si mmaa ntam efiri se won na wɔtaa de saa anitanhwe yi di dwuma.

Ani koro yi ara nso yetumi fa kwan foforo so de yi ɔɔɔ adi. Ene se barima bi tumi pa n'ani akyi kyere ɔbaa bi ma ɔbaa no te aseɛ se saa ɔbarima yi rese no pe. Se eba se ɔbaa yi ɔbaa yi pene dee ɔbarima yi reka so a ɔno nso bepa n'ani akyi yi bi bi. Se eba saa a yeka se ɔbarima yi ne ɔbaa no reto aniboaa. Se ɔbarima yi pa n'ani akyi yi na se ɔbaa no mpene so a, wobehunu se ɔbaa no abu no anikye. Anikyibuo yi kyere se ɔbarima no mfa n'asem mma no so na ompene so.

Yetumi sobere yen ano kyere obi anaase yebɔ obi apee. Apeebo nso kyere atennidie. Onipa y temmu no na yetaa bbo no apee. Se wone ɔpanin bi rekasa na se wobɔ no apee anaase wotwee no a ɔtumi kosamane wo wo mpanimfoɔ anim ma wobekyerɛ saa apeebo no ase.

Adeɛ baako a mpanimfoɔ mpe ne se wone wo rekasa no wommue w'ano nka bi na mmom woreniam wo tiri anaase worebo wo tiri nko. Wotumi gyina saa nneyɛɛ yi so ka se wommu adeɛ. Bio enye Akanfoɔ amammerɛ se ɔpanin bi ne wo rekasa a wo akwadaa no wo nne beko soro atra ɔpanin no dee no .bere biara ese se wo kasa wo fam de kyere ahobreaseɛ. Se wo kasa no boro ɔpanin no dee so pe obiara hunu se wommu adeɛ na w'ani nso tra wo nton

Mpanin bu be bi se: "Womuna a yede ma wo enna wosere nso a yede ma wo enti sere na gye." Adeɛ baako a Akanfoɔ kyiri baako ne se wobehunu se obi akunkum n'anim anaase wamuna n'anim tumm. Se womuna a, obiara mpe se obeba wo nkyen na mmom se wosere a mmere biara na nnipa retwi ben wo.

Yɛtumi nyam yɛn nsa de kyea onipa anaase nnipa bi a wɔgyina baabi bere a yɛmmue yɛn ano nkasa na mmom ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛnyam wo nsa benkum de akyea. Sɛ ɛba sɛ worekyea obi a ɔbɛn wo na wopɛ sɛ wode wo nsa to ne nsa yam na sɛ saa onipa korɔ no twe ne nsa a na ɛkyerɛ sɛ ɔne wo wɔ aɛm a ɛsɛ sɛ wotumi bisa noBio ɛnye obuo ne anibue sɛ wo ne ɔpanin bi rekasa a wobɛtenetene wo nsa wɔ ne so na kampɛsɛ akɔyɛ nsa benkum. Saa ara nso na yɛmfa biribi nhyɛ yɛn nsa benkum mu mma ɔpanin anaase yɛn yɔnko bi.

Momma yɛnhwɛ aduradeɛ anaase afadeɛ ahodoɔ a ebinom de yɛ wɔn ho. So woahunu sɛ obi awo afa ne ho afa ne ba na sɛ ɔreko asɔre a na ɔfira kɔbene , birisi anaase kuntunkuni pɛn? So woahunu sɛ ɔmanfoɔ bi reyɛ ayeforɔ na wɔfira birisi pɛn? Akanfo asetena mu no fitaa kyere nkonimdie ɛnna tuntum anaa kɔkɔ kyere aniberee. Sɛ obi wɔ na wɔreyɛ ɔteyie anaase funnahɔ a, abusuafoɔ nyinaa fira birisi , ntoma a ani dum anaase ntoma kɔkɔ biara. Sɛ obusuani bi kɔfira ntoma fitaa a, na ɛkyerɛ sɛ ɔnim owuo no ho bi anaase owuo no yɛ no de. Mpanin se:” Animdua kyere adwene a ɛwɔ obi tiri mu” Sɛ wɔreyɛ ɔte tie na sɛ woyɛ busuani a, wonni ho kwan sɛ wokɔtena baabi ɔɔ nserehehe na mmom ɛsɛ sɛ wotene baabi yɛ kosoo anaase yɛ bosaa ma ɔmanfoɔ hunu sɛ woredi yea

Menim nkokɔhwedee mmienu bi a na wɔreko obi afuo ase (mpenafoɔ baanu bi a na wɔreko obi kunu ho). “ Akokɔhwedee “ yi mu baako ne ne nnamfonom kɔtwaa ntoma bi a yɛfrɛ no: “Wote me ho aɛm a fa akonnwa tena no.” Akokɔhwedee yi mu baako no nso ne ne nnamfonom nso kɔtwaa ntoma bi a na wɔfrɛ no “Wobɛka Aberɛ “.

ƆFAWA 4 BRADWOM

Ɔfa a ɛtwaa mu no yɛsuaa nneɛma bi faa nneyɛɛ binom a ɛkasa ho. Wobɛkae saa nneyɛɛ ahodoɔ yi bi? Yɛbobɔ ebinom so na menim sɛ woahwehwɛ binom aka ho. Ɛmu deɛ ɛwɔ he na wonya kaa ho? Sɛ obi resa na ɔtoto ne nsa de kɔ nifa ne benkum na ɔde pem ne bo a na ɔde reka aɛm. Sɛ obi buka ne nsateaa nan no mu no na ɔde kokurobetie no to so a na ɛyɛ atɛnnidie kɛsee. Sɛ wopɛ sɛ wofrɛ obi ba wo nkyɛn ɛwɔ sɛdeɛ wobɛyɛ wo nsa na sɛ wopɛ sɛ onipa korɔ no nso nko nso a ɔwɔ sɛdeɛ wobɛyɛ wo nsa.

Ɔfawa yi Botaee

Adesua yi nko awieɛ no, na yɛahunu

- i. Bradwom a wɔto de da Onyankopɔn ase

- ii. Bradwom a wode bo akutia
- iii. Bradwom a wode kasa tia awarebone
- iv. Bradwom a etwetwe obaa no adwene ba awadee so
- v. Dee wode hoahoa obi

Saa adesua yi mu dee, yebehwe amammer bi a eno nso boa ma asetena mu nhyeso no nso di mu. Saa amannee yi ne bragoro. Obi bebisa se dee koraa ne bragoro? Kae se Ofa a eto so mmien (Unit 2) mu no yesuaa nnooma pii faa saa adee yi ho. Se wokae dee yesua faa bragoro ho no? Akanfo se abasobaa na ema ogya pae nti momma yenka nsem mmien bi mfa nkae yen adwene. Eyi amammer bi a Akanfo ye de ma abaayewa bi a waduru ne mpanin mfee so. Woye de kyere se wafiri tebea dada a na owo mu no ko tebea fofro mu. Saa amammer yi woye de ma abaayewa bi a wadi beye mfee dummiensa kosi dunsia.

Dee yaduru yi dee yebehwe bradwom sdee Akanfo nam so de tu fo, bo akutia na wode hoahoa ababaawa bi a wregoro ne bra. Enam se Akanfo gye di se ababaawa bi a waye bra no aye ade ksee nti, wonam bradwom so kyere won anigye a wowa mu saa bere no. Wode ahosepe, ahurisie ne osebo ma nnipa fofro hunu gynabere anaa tebea a wowa mu. wode dwom yi bi kyere sdee abayewa bi atumi atena asee ahwe ne ho so yie ama waye bra. Wode ma ababaawa no tirinkwa san de da Onyankopon ase se wadomahwe abaayewa no so na wamma bone biara anto no na watumiakum sono.

Wode bradwom ma won mma mmaa hunu sdee ese se abaayewa ye ne ho wo asetena mu ne titire no bere a waye bra na wrepagya no ako ne mpaninye mu. Esi se obu obra pa, sua nidie, kasa pa ne kasade, adunenoa, obuo ne ahobrasee. Ekyere mmabaawa no se, se wosi so na wrepere awaree awonto won bo ase na wonhwehwe mu yie efiri se awaree kwan ware. Bio, enye nsafufuo na wakoka ahwe na se enye de a woagya eto. Ne tiawa mu ne se Akanfo nam bradwom so tu akagyiriwa no ne ne nnamfonom fo fa won asetena mu ho ne senea wobobo bra ma asom bo na won din Okanni no afata won.

Afei momma yenhwe bradwom yi ho mfatoho yi bi. So obi ato bi akyer eo pen?

1. Dee wode da Onyankopon ase

Osee yee! ,yee yee!

Tweeduampɔn yeda wo ase oo!

Yeda wo ase amen o, yen na yeni oo! (woamma yeammer bere hunu)

Atadwe yanya ate de nne

Yei ye edwom a wode reda Onyankopon ase se waboa won na won anim angu ase

2. Dee yede bo akutia

Osee yee, yee, yee
Aɔaɛ tɔ Kwasiada a yede Amankwaa aɔɛ ma no oo!
Ei yede Amankwaa aɔɛ ma no no oo kon!
Na mo a modi animu
Yede Amankwaa aɔɛ ma no oo kon!
Eei na mo a mohu aduro
Yede amankwaa aɔɛ ma no oo kon!
Ee mmaabasia wɔgoro nkramo
Yede Amankwaa aɔɛ ma no oo kon!
Eei mmaabasia a motu asuman
Yede Amankwaa aɔɛ ma no oo kon!

Wɔde nkanto regye awaɔɛ
Wɔde ananta abɛgyina n'akyi

Saa nti ne ahotɛ yi
Wo kunu de rema wo
Kaya nso de rema wo
Saa ara nti ne ahotɛ yi

3. Dee wɔde kasa tia awarebɔne

Ee yɛpɛ aware pa nsuo wɔ ho
Yɛmpɛ awareɛ gyamoporo
Yɛpɛ aware pa nsuo wɔ ho
Yɛmpɛ aware a akate asi soɔ
Eei nsuo wɔ ho masa bi manom
Eee yɛpɛ aware pa nsuo wɔ ho
Ee kwabere awareɛ a akate asi soɔ

4. Dee wɔde kasa tia bonniaye

Eee Amoatema, Amoatema
ɔbaabasia ɔɔ nkwaɛ

Eee kookoo no abere
Yɛse woyɛ kwadworɔ oo
Ayee!

Amoatematic, Amoatematic
ɔbaabasia a ɔkyere nkyedua oo
Ee! Kookoo no aba botwoo
Yɛse yɛmpɛ woo
Ayee!

5. Deɛ ɛtwetwe ɔbaa no adwene ba awadeɛ so

Eee hini me oo, ɔhene hini me
Na ɛyɛ a hini me me oo
Na hini me oo
Osibreketɛ a ɔsi Bantama kurotia
Me wura ba, ɔhenenana hini me
Na wo nti na mereba oo!

Eee Yaa Anane
Yɛde benkum na ɛgyegye kɔtɛɛ ano
Yaa Anane ee, ayee
Eee Yaa Anane ee
Yɛde anidie na ɛgye obi adeɛ
Yaa Anane ee ayee
Ee yɛreyɛ yɛn kuro yie
Nakwaafɔɔ na ɛyɛ kuro yie
Yaa Anane ee ayee

Eee yɛreyɛ yɛn kuro yie
Asugyafoɔ na ɛyɛ kuro yie
Yɛreyɛ yɛn kuro yie

6. Deɛ wɔde hoahoa obi

Osee yee, yee yee
Yɛde mmaa akɔgyina kurotia

ɔhene ne hwan?
Agya Tawia
Ɔdo ko ne mu oo!

Kwaku Ata ei, si don, don
Ɔdo beba na etua mu oo si don don
Kwaku Ata ei, si don don
Ɔdo beba na etua mu oo!
Agya mpa so

ƆFAWA 6 ASOTWE

Ɔfawa yi Botaee

Adesua yi nko awiee no na yɛahunu

- i. Deɛ Akanfoɔ bu sɛ ɛyɛ bone akɛsɛɛ ne nketewa
- ii. Asotwe a ɛbata bone akɛsɛɛ ho.
- iii. Asotwe a ɛbata bone nketewa ho

Ɔfa a ɛto so mmiɛnsa mu no yɛsuaa nneɛma bi faa akyiwadeɛ ho. Yɛsuaa sɛ akyiwadeɛ yɛ adeɛ a kuro anaasɛ ɔman no kyiri asɛ obi bu saa adeɛ no so a, wɔtwe n'aso. Yɛnim sɛ apɔnkyɛ yɛ Ɔbosom Tano akyiwadeɛ enti kuro biara a saa bosom no wɔ no wonyɛn apɔnkyɛ wɔ ho. Sɛ obi bu saa mmara yi so a mpanimfoɔ twe n'aso.

Saa ɔfawa yi yɛbehwɛ asotwe ahodoɔ a mpanimfoɔ de agu akwan mu sɛdeɛ ɔman no mu bɛdwo. Mpanin sɛ sɛ mmarato nni ho a asotwe nso nni ho. Akanfoɔ wɔ asotwe pii a wɔahyehyɛ afa mmarato pii ho.

So woayɛ bone bi anya ho asotwe pɛn? Ɛdeɛn asotwe na wonyaɛ? So wo nso woatwe obi aso pɛn? Ɛdeɛn bone na onipakoro no yɛɛ maa wotwee n'aso?

Akanman mu bone gu ahodoɔ mmienɛ. Yɛwɔ bone akɛsɛɛ a ɛho asotwe no nso so ne bone nketewa a ɛho asotwe no sua

Wobɛtumi akyerɛ yɛn bɔnɛ akɛsɛɛ a sɛ obi yɛ a wɔabɔ mmusuo kɛsɛɛ? Bɔ mmɔden sɛ wobɛkaɛ bi na woatwerɛ bi agu ho.

Momma yɛnhwɛ saa bɔnɛ akɛsɛɛ yi bi

1. Obi didi ɔhene atɛm
2. Obi te ɔhene so atua
3. Obi kɔfa ɔhene yere
4. Obi yɛ ɔhene dɔm
5. Obi kɔgya n'anan gu ɔmanfoɔ nsuo mu
6. Obi kɔdi ne yɔnko awu/ kum ne yɔnko
7. Obi kɔto ne yɔnko aduro pɛ sɛ ɔsɛɛ anaasɛ ɔkum no
8. Obi di mogyafra (atwɛbɛnfie)
9. Obi kɔfa ɔbaa bi wɔ afuo mu/ wiram (ahahantwɛ)
10. Obi kɔto akwadaa anaasɛ ɔbaa bi mmɔnnaa
11. Obi bɔ ne yɔnko nnitandua
12. Obi kɔ asieɛ kɔtu Nananom nnankasa
13. Obi kɔwia Nananom nkonnwa tuntum

Sɛn na wo nso woanya aka yɛinom ho. Ɛnyɛ akɛsɛɛ no nyinaa na matwerɛ agu ha yi. Adɛn nti na wodwene sɛ saa bɔnɛ yi yɛ bɔnɛ akɛsɛɛ? Momma yɛmfɛ no mmaako mmaako na yɛnkyerɛkyerɛ mu.

Sɛ yɛhwɛ deɛ ɔwɔ soro yi a yɛɛtumi akyɛ mu akuokuo: Deɛ ɛfa ɔhene ho deɛ ɛtia Asase Yaa ne Ahonhom nkaɛɛ no ne ɛtia yɛn yɛnko nnipa

Sɛ yɛfa deɛ ɛfa ɔhene ho a yɛhunu sɛ ɛyɛ bɔnɛ kɛsɛɛ koraa sɛ obi bɛkasa atia ne hene. Sɛ ɔrekasa na n'ano kɔpa ma no ka aɛm bi a wanhunu ka yie mpo a, ɔwɔ asotwe na kampɛsɛ wayi ne sɛ aduasa mmienɛ adidi ɔhene atɛm. Yɛadi kan akyerɛ mu dada sɛ ɔhene na ɔyɛ ntamgyinafoɔ ma nsamanfoɔ ne ateasefoɔ nti sɛ obi de n'anim twitwiri fam a na wɔama ɔman no kra aboto. Sɛ Nana si apini a na ɛkyerɛ sɛ ɔman no nyinaa nso resi apini. Tete no sɛ obi kɔyɛ bɔnɛ ahodoɔ a yɛaboboɔ so wɔ soro ho yi bi a, yɛfrɛ no bɛgyina ahemfie na n'abusuafoɔ nyinaa nso abɛgyina n'akyi wɔ dwam ho bi. Sɛ wɔdi n'asɛm na sɛ ampa ara ɛbo no sɛ wakasa atia ɔhene a, na wɔma adumfoɔ kɔgya no kwan. N'abusuafoɔ nyinaa nso na wɔtwa wɔn asuo ma wɔfiri kuro no mu. Adɛn na wɔde saa asotwe yi ma abusuafoɔ yi? Anka ɔkotɛrɛ na wakɔdi ne mako na anka aponkyerɛnne deɛ fifire te no sɛn? Mpanin sɛ otimfoɔ tim wo a ɔwɔɔ wo kawa fa w'abatiri.

Sε obi kɔwia Nananom nkonnwa tuntum, obi kɔfa ɔbaa wɔ wiram anaase obi di mogyafra a mpanimfoɔ bu no sε eyε bɔne a etia ahonhom no sε ebia, nananom, nsamanfoɔ ne Asase Yaa ne abosom. Mpanimfoɔ wɔ gyidie bi sε, sε obi kɔfa ɔbaa bi wɔ wiram na sε wɔanyε εho amammerε anyi ho mmusuo a, Asase Yaa bεma ɔyaredɔm, ɔkɔm ne atoyerɛnkyεm bi aba ɔman no mu. Nananom bεyε deε wobɛtumi biara sε wobɛhunu onipa a ɔkɔdii saa amumuyεsεm no na wɔatwe no aso sɛdeε εbεyε a ahonhom no bo bεtɔ wɔn yam. Saa bɔne yi ho asotwe nso ne sε wɔgya nnipa baanu a wɔkɔyεε saa bɔne yi kwan na wɔn abusuafoɔ nso wɔatwa wɔn asuo afiri kuro no mu.

Akanfoɔ kyiri owudifoɔ. Obi a ɔdi awu a ɔmpε sε ne yɔnko nipa bɛtena ase adi nkyene deε, εnsε sε ɔno nso tena ase. Saa ara nso na deε ɔkɔto ne yɔnko aduro pε sε ɔsεε no nso wɔgya no kwan na wamfa saa su bɔne no ansae nkurɔfoɔ. Saa nnipa bɔnefoɔ yi abusuafoɔ nyinaa nso wɔtwa wɔn asuo firi kuro no mu. ansa na wobεkɔ no wɔma owudini ne n'abusuafoɔ pata deε wawuo no abusuafoɔ ansa na wɔama wɔakɔ.

Sε obi nso yε awurukasεm de sεbεε kɔgu nsuo a ɔmanfoɔ nyinaa nom mu a, na εkyerε sε saa onipa no tiri mu yε sum, ɔbofoɔ ne obusuefoɔ. ɔne obi a ɔde awuduro gu aduane mu ma obi di wu yε nnnipa baako. Saa amammɔεsεm yi nso adumfoɔ kɔgya no kwan sε ɔnni ho kwan sε ɔne adasa bɛtene abɔ mu.

Tete ho no sε ɔbarima bi kɔto ɔbaa bi mmɔnnaa na sε wɔkye no a na wɔsa no sɛdeε εbεyε na ɔnko so ara ntoaa saa suban bɔne yi so. Akanfoɔ tumi si asiwa berε a ɔbaa no sua na bio nso Akanfoɔ nsi awaredodoɔ ho kwan. Yei nti sε obi firi yeinom nyinaa akyi na na ɔkɔto ɔbaa bi mmɔnnaa a na εkyerε sε saa onipa no odufurupεfoɔ ne ɔsan yε tɔsoferε a, εnni sε ɔtena asase so di dε. sε wɔsa saa onipa no wie a na wɔatwa no asuo nso.

So moate sε obi rebɔ ne yɔnko dua pɛn? ɔbɔɔ no sɛn? Na woate asεm 'nitandua' pɛn? Sε yεkyekyε sa asεm no mu a yεbɛnya nsemfua mmienu: nitan ne dua. Yei nti sε yεrepε ne nkyyerasεε a na εkyerε sε obi tan obi na ɔpε sε ɔfa duabɔ so yi no firi ho. Yεwɔ nhɛhyɛε a yεfa so bɔ dua na obi amfa saa kwan no so na nitan nti ɔbɔ dua no a eyε bɔne kεsεε

Nhwεsoɔ :

1. Onipa a wabɛwia me sika yi Anyaman nku no na obiara nso a ɔde bεtɔ aduane ama no adi nso nwu
2. Sε wo ne wo kunu kɔda a Tegare nku wo
3. Sε wosɔre dware kɔtena dwam sε woretɔn nnεema a, Anyaman nku wo.
4. Sε wosɔre na wode aduane si gya so anaase wokɔto aduane wɔ abɔnten di a Akɔnnɔdi nku wo.

Sε yεhwε mfatoho εnan a εwɔ soro yi a yεhunu pefee sε anitan bi nti na onipa no de bɔɔ saa dua yi. Sε deε yεabo no dua no kɔsamane deε ɔbɔɔ dua no wɔ ahemfie a, mpanimfoɔ bεma deε ɔbɔɔ dua no adane. Mpanimfoɔ hunu sε adwemmɔne nti na ɔdomee ne yɔnko no a, wɔtumi twa no asuo firi ɔnam ana kuro no mu ma ɔde saa adwemfi no akɔtene baabi abɔ ne bra.

Deε yεaduru yi momma yεnhwε bɔne nketewa yi bi ne asotwe nso a εde nam. Sεdeε yεadi kan akyerε mu dada no bɔne deε εmpa nnipa ho da sεdeε mogya mpa huruε tirim da no. Sε wobεkaε bɔne nketewa a yεreka ho a sεm yi bi. Twεε bi gu ho ma menhwε. Mo woayε adeε! Momma yεnhwε deε εdidi sɔɔ yi:

1. Sε obi ka ntanhunu.
2. So obi hyε da didi ne yɔnko atεm twitwa no mpoa.
3. Sε obi kɔdi ne yɔnko ho nkɔnkɔnsa.
4. Sε obi hyε da twa atorɔ to ne yɔnko so.
5. Sε obi ne ne yɔnko pere asase/ εhyεε bi ho.
6. Sε obi kɔwia ne yɔnko nneεma (korɔnobo)
7. Sε obi de ne yɔnko ka na ɔse ɔrentua saa ka no.
8. Sε obi gu ne yɔnko anim ase wɔ badwam
9. Sε obi nam nnaadaa kwan so gye ne yɔnko yere
10. Sε obi tu obi fo bɔne ma ɔgyae ne yere/kunu

Εnyε yeinom nko ara ne bɔne ahodoɔ a Akanfoɔ de asotwe ma nnipa. Εdɔɔso yie a yεka sε yeretwεε a εrenkɔ .ha. Sε wo nso wokae saa bɔne yi bi? Afei momma yɔmfa no mmaako mmaako na yεmpεnεmpεnεm yie na yεhwε asotwe a εbata εmu bi ho.

Akanman mu sε obi ka ntanhunu a yεbu no sε woayε bɔne. Sε ɔhene bi rebεsuae akyerε ne manfoɔ a ɔɔɔ afena mu ka ntam di nse sε esum mu oo, εhann mu oo, sε ne manfoɔ hia no a ɔbεba. Sε εduru berε bi na sε ɔmanfoɔ frε no na wamma a, na εkyerε sε waka ntanhunu a wantumi anni ne bɔhyε so. Sε εba saa a wɔtumi gyina saa ntam yi so tu no firi adwa no so. εnyε sε wɔtu no nko ara na mmom wɔma no twitwa nnwan ahodoɔ de bi pata ateasefoɔ ne awufɔɔ.

Sε nnipa bi de wɔn a sεm ba ahemfie sε Nananom nhwehwε mu a, ansa na wɔbεfiri asεnnoie no ase no wɔma afaanu no mu biara ne adansefoɔ no ka ntam di nse sε nokorε nkutoo na wɔbεka. Sε εba sε asεnnie wɔhunu sε obi retwa atorɔ a, wɔtumi bɔ no kwaadu sε waka ntanhunu. Sε εba saa a abadwafɔɔ no bɔ no ka na afei nso wɔma no twitwa nnwan ahodoɔ de papa nananom sε wabu wɔn animtia watiatia wɔn ntam so.

Sε obi se n'ano didi ne yonko atem twitwa no mpoa a, Akanfoɔ bu no sε eyε bone a emfata. Nokwasεm ne sε nnipa binom ano yε ya papa.obi bεtumi ato obi ho afiri ne soro akɔsi ne nan ase. Hwε nhwεsoɔ ahodoɔ a yεde maa wɔ Ɔfawa 2 a εfa akyiwadeε ho. Sε wokae saa atennidie yi bi. Sε wonyaa nsεm a yεde twa adapaa yi bi kaa ho

Nhwεsoɔ: ohohwini, sansani, ɔdapaafɔɔ, kwaadonto, mmaafodie,tuutuuni, baasini, gyantrani, busuefɔɔ, bayifɔɔ, ɔbofɔɔ, kwaseampanin, ogyimifɔɔ, tibɔnkɔso, ogyigyiri, ɔtwea, ɔtɔfɔɔ.

Sε obi ka saa nsεm yi bi kyerε obi de didi no atem a ɔtumi kɔsamane no ma wɔbεkyerε aseε wɔ mpanin anim. Sε onipa a ɔkaa saa nsεm yi antumi ankyerε deε nti a ɔkaa saa a, mpanimfɔɔ tumi bɔ no ka san gye mpata ma deε wagu ne ho fi no. Eto da bi nso a mpanimfɔɔ ma deε ɔkekaa saa nsεm yi twitwa nnwan de dware deε ne kra aboto no kra.

Sε obi de ne yonko ka na wayε n'adwene sε ɔntua a, ne yonko no bεtumi akɔsamane (kaprim) no wɔ ahemfie na wabεkyerε saa kwaseabuo yi ase. Sε mpanimfɔɔ hwehwε asεm yi mu na wɔhumu sε b u na ɔpε sε ɔbu ne yonko no kwasea a, wɔbɔ no ka εne sε wɔma no tua sika no mpemanim

ƆFA 5 AKANFOɔ AYARESA HO NHYEHYεε

Ɔfa yi Nhyehyεε

- Ɔfawa 1. Edeen ne Ayaresa/Ayarehwε
- Ɔfawa 2. Apomuden/Akwahosan
- Ɔfawa 3. Ayaresa mu Nhwehwεmu
- Ɔfawa 4. Abisa
- Ɔfawa 5. Akanfoɔ Aduruyεfɔɔ
- Ɔfawa 6. Ayaresa Ahodoɔ

Ɔfa yi Botaee

W'adesua a ewo saa ɔfa yi mu nko awiee no:

- i. Na wotumi kyerekyere Akanfo ayaresa/ayarehwe mu yie
- ii. Na wotumi kyerekyere nsemfua apomuden/akwanhosan mu yie
- iii. Na woate ayaresa mu nhwehwemu ho nsem ase yie
- iv. Na wotumi kyerekyere sɛdeɛ Akanfo kɔ abisa fa won ayaresa ho.
- v. Na wotumi kyerekyere Akanfo aduruyefo dwumadie mu yie
- vi. Na wotumi kyerekyere ayaresa ahodoɔ mu (honhom, honam ne adwenem)

Ɔfawa 1 Ɛdeɛn ne Akanfo Ayaresa/ Ayarehwe

Yema wo akwaaba ba saa ɔfawa yi mu. Saa ɔfawa yi yede besua nneɛma bi afiri asempo a ɛda ɔfawa yi soɔ ho: Ɛdeɛn ne Akanfo ayaresa? Wiase a yete mu yi yɛahunu sɛ obiara yare a ɔsi nkete pere hwehwe sɛ ɔbenya ahodɛn de atena ase ayɛ n'adwuma. Ɛnnɛ mmerɛ yi sɛ obi yare a ɔko asopiti ɔko kɔgye ayaresa nanso ebinom da so ara kɔ asɔfo, akomfo ne Mallamfo ho kɔgye mpaɛɔ ne 'oil ne incence' ahodoɔ sɛ wɔde rebo won ho ban.

Ɔfawa yi Botaee

Adesua yi nko awiee no na wotumi

- i. Kyerekyere Akanfo nsemfua ayaresa/ ne ayarehwe mu yie
- ii. Na wotumi kyere nhahamma bi ne nnua nhini bi a Akanfo de sa yadeɛ

Akanfo wɔ gyidie bi sɛ Ɔboadeɛ boɔ adasa sɛ ɔmmɛtena asase na ɔnhwe n'abodeɛ so. Wɔgye di sɛ Ɔdomankoma yi ara na ɔboɔ nnua ne nhahamma ahodoɔ sɛ adasa nni nnua yi aba na wɔmfa n'ahahan no nso nsa won ho yadeɛ. Bio wɔgye di sɛ Onyame koro yi ara na ɔbue nkurofo bi ani ma wɔnya nimdeɛ wɔ saa nnubena, nunsini, nnuaba, ne nhahamma ahodoɔ a wɔde sa nnyarewa yi ho. Ansa na Kwasi Buroni de n'ayaresa reba Ghanaman mu no na yɛn Nananom nim nneɛma anaase nnuro ahodoɔ a wɔde sa won nnyarewa. Ɛrekame ayɛ sɛ Akanman mu deɛ obiara yɛ odunsini a ɔnim nhahamma mmienu anaase mmiɛnsa bi a yede sa yadeɛ. Sɛ wobɛtumi akyerɛ yɛn saa nnuro yi bi a wo maame anaase wo nana de gyaa wo no bi. Sɛ woate afama ne nunum din pɛn? Saa nhahan yi ara na na mpanimfo de sa mmɔfra a

na won yam ha won. Ntenkyem anaase burompete agu wo pen? Edeen aduro na wode sraa soo? Enam se atiridii/huraa/ yarefufo abu so wo Ghana ha nti nnipa bebree nim n'aduro kye n yadee biara. Mpompo anase sameee abo wo pen? Edeen aduro na wode sraa so maa no pae anaase etwetwee? Saa nnuro ahodo a yede sa, tua, kwaha, punu, nom, we, tafre yi na ebinom ato ne din se Abibduro. Enne nnipa bebree abueabue soto ahodo a woton saa nnuro yi bo wo ho. Enne se obi foro loore a obeshunu nnipa ahodo a woreton saa abibiduro yi bi wo mu.

Dee eto so mmien nso ye adunsifo a wogye din a se woboo yadee bi din a obiara bekyere wo faako a fa saa yadee no ko kogye ayaresa. Akanman mu ha se obi nsa, ne nan mu bu aobiara bekyere wo se fa ko Takyimantia Dwomo na eho na obi sa saa yadee yi afere so. Mampom Nintin nso agye din wo yadee sutroku ho ayaresa ho. Wonim kuro bi nso a agye din wo yadee binom so?

Abakosem kyere yen se Asempatre Abrafo a wodi kan baa Ghana a eye Baselfo no hunuu amane yie wo oyaredom ho. Asrafo nan a wodii kan baa afe 1828 no annya mfee mmiensa na won nyinaa wuwuuie. Weinom akyi no asrafo mmiensa san baa Ghana a na baako ye Doktani nanso awerehosem ne se anni nnaahe bi na won mu baanu wui a na Doktani no ka ho. Dee okae a yefre no Andreas Riis no, abakosem kyere se Ghana dunsini bi na otetee nhahamma de bi punuu buroni saa no yadee maa otee apo wo Akuropon Akuapem.

Akanman mu won a watu won ho asi ho se wobeye yen ayaresa ho adwuma ne akomfo (priest healers) abosomfo (cult healers) ne adunsifo (herbalist) akyire yi yebefa won nnwuma mmaako mmaako na yeka ho asem

Ofawa 2: : Akwahosan/ Apomuden

Ofawa yi Batae

Adesua yi nko awiee no na

Se yeka se obi wo ahoden a, sen na wote ase fa.? Se eto da bi na wobisa se obi ho te sen a, mmuaee a ebinom de ma ne se :” Menyare nso mente apo.” Ade a Akanfo kyiri koko ko wo asetena mu ne yadee. Se Okanni biara resuae a, asem a otaa ka ne se “Mesuae meyi yadee” Yadee, ma obi gyigya, yadee ma obi see, yadee gu onipa anim ase, na yadee tumi ma onipa bere wo ne wedee mu. Obi tumi yare da ho na oresu fre owuo se ommefa no nko na oebre.

Sε Ɖkanni bi ka sε obi yare a na εnkyere sε honam fam yadeε nko ara. Yei kyere sε yεwɔ honhom mu yadeε, honam fam yadeε ne sεdeε yεsi dwene nneεma bi ho fa. Sε yεka sε obi te apɔ deε a na εkyere sε honam mu o, ne ho baabiara mmu no dwe, sunsum mo nso o, biribiara nha no na saa ara nso na adwendwene biara nna no so a εma no haahae.

Enne abodeε mu nyansape mu nhwehwεmu ama yεahunu sε onipa biara ne sεdeε Ɖɔɔadeε si nwonoo no. Obiara ne ne mogya ne ntini, ne akwaa ahodoɔ a ɔwɔ. Obi wɔ hɔ a sεdeε ne ɔɔbea si tee nti, ɔwɔ ahooɔden mapa a ɔsi pi si ta. Yεwɔ nipa binom a εfiri sε wɔbaa asase yi so wɔmfaa aduro da nanso da biara na wɔwɔ nkwa ne akwahosan. Wɔnni yafunu yadeε, na wɔn tiri mpae wɔn. Wɔn a yadeε taa ha wɔn ani tumi bere saa nnipa yi a wɔn ho baabiara mmu wɔn dwe no. Akanfoɔ se: Sε onipa bεnya wo a na εfiri yadeε.”

Bio sε yεyε nhwehwεmu yie a yεbεhunuu sε mmeranteε ne mmabaawa wɔ ahooɔden anaase wɔte apɔ kyεn mmerewa ne nkɔkora. Wogyε di deεn nti na εma no ba saa? Nhwehwεmu ada no adi sε mogya a εwɔ nnipadua mu no sε obi renyini a na mogya no so rete anaase mogya no mu ahooɔden no reko fam. Ne saa nti sε obi yε panin a mmoawa a εwɔ nnipadua mu a anka wɔtumi ko tia nyarewa no afei deε na wɔntumi nyε saa dwuma no. Yεtaa ka sε mmeranteε ne mmabaawa mogya ano yε hye ne saa nti yadeε ntumi nkye wɔn dodo sε mpanin.

Yadeε a εto so mmienuu a Akanfoɔ gye to mu sε εwɔ wiase ne sunsum mu yadeε. Tete no na Akanfoɔ bu yadeε ahodoɔ binom sε εyε sunsum mu yadeε a abonsamfoɔ ne abayifoɔ na wɔde ma nnipa. Wokae saa nyarewa yi bi? Nyarewa bi te sε, kwata, nsamanwa, kɔmpɔ, gyepim, akyakya, ne pii a εkeka ho yε sunsum mu yadeε, asikyire yadeε, mogyaborosoɔ ne pii a εkeka ho. Enne mu abodeε mu nyansasua ama yεahunu sε yadeε yi mu pii wɔ hɔ a mmoawa bi te sε varɔso, na εde ba. Εβεsi nne a merekasa yi Akanfoɔ gye di sε yadeε ahodoɔ bi no ara yε honhom mu yadeε a εnsε sε yεde kɔ ayaresabea. Yadeε bi te sε ada mmɔ, etwire, boninyε, kɔtewuiε, kwata, mmubuo nyinaa abonsamfoɔ na wɔkɔto bεgu nnipa so de sεε wɔn.

Akanfoɔ gye di bio sε onipa kra nso tumi yare anaase ɔkra no boto. Yei nso yε yadeε baako a sε onipa no antumi ansɔ ano yie a ne kra besane ako amena mu anaase ɔbεhwere ne kra. Akanfoɔ gye di sε nneεma mmiεnsa na εma onipa yε nnipa--- mogya, sunsum ne ɔkra. Wogyε di pa ara sε ɔkra no firi Ɖɔɔadeε Nyame hɔ, enti sε ɔkra no boto anaase ɔsi apini pε, na nnipadua no nyinaa nso yare. Εdeεn pa ara na εbεma onipa bi asi apini anase εbεma ne kra aboto? Obi wɔ hɔ a sε asem to no pε, ne na wafiri aseε resi apini. Ne were tumi ho ne ho na sε wannya obi antu ne fo pε na wakɔsɛn ne ho anaase waka n’ano aduro. Asenhyeε, asenyeyaa ma ma kra boto.

ƆFAWA 3 Ayarehwe mu Nhwehwemu

Ɔfawa a etwaa no yehwee nneema bi faa yadee ahodoɔ bino a etoto onipa wo n'asetena mu. yekaa se yewo onipadua mu yadee, sunsum yadee na bio yen kra nso tumi si apini ma onipa no to. Saa ɔfa yi mu dee yebehwe okwan a adunsifoɔ, akomfoɔ ne abosomfoɔ yi ye anyankomade ahodoɔ de hunu dee ereha ɔyarefoɔ no. Yei na borofo kasa mu no yefre no 'diagnosis'. Se woako ayaresabea pen? Wokoe no nsem ben na ante Neese ne Dokota bisabisaa wo? So ɔfee w'ani ase hwee sedee eho si tee? Megye di se nsem a ayaresabea adwumayefoɔ no bebisa wo ne mmuae w wode bema won no na ebekyerɛ won deɛ wonye. Se obi ko ayaresabea na se yadee no mu ye den nti wontumi nkasa a wobisa deɛ ɔde ɔyarefoɔ no koe no nsem ansa na watu anammɔn biara. Se woako ayaresabea ama yeama wo krataa se kohwehwe wo mogya mu, wo dwonso, agyanan, ne deɛ ekeka ho. Saa nhwehwemu yi boa Doktafoɔ yi ma wohunu deɛ eha ɔyarefoɔ no ntem.

Se yeka daegonosis a, na yerepe akyerɛ akwan ahodoɔ a ayarehwe ho animdefoɔ fa so de hwehwe yadee bi a ereye anaa ereha obi ne nsɛnkyerɛne ahodoɔ a eɔa no adi wo onipa no ho. Akanman mu mpɛn pii no ansa na ayarehwe mu animdefoɔ bekyerɛ yareɛ bi a ereha obi no, wodi kan toto oniikoro no ano hwehwe nneema bi anaa nyarewa bi a aye no pen ansa na watumi agyina so akyerɛ yare koro a aye no. Akanman mu deɛ won a wotumi kyerɛ se asomasi anaa ɔbenten wo saa yadee wei ye adunsifoɔ, akomfoɔ ne asumanfoɔ anaase abosomfoɔ. Wonim nsonoeɛ a ededa saa nnipa yi ntam? Akyire yi yebete won ho asem yie wo ɔfawa num no mu. Sedee yeadi kan aka no, se obi nte apo na yede no ko odunsini bi ho a, ɔbetoto ɔyarefoɔ no ano ahunu deɛ aye no. Adunsifoɔ yi mu pii wo ho a, honam fam yadee nko ara na wowo ho aduro na eba sunsum fam yadee deɛ a ebekyerɛ wo okomfoɔ anaase ɔbosomfoɔ bi a ɔwo saa nimdee no. Adunsifoɔ no bi nso wo ho a wosan ye akomfoɔ a wowo ani a yede sa sunsum mu yadee nso. Se odunsini bi hunu deɛ ereha obi se ebia ne nsa mu na abu anaase se ne mu na eye no ya a, okotete nhahamma, twitwa nnua nhini na ɔwaewae nnubena de abre ɔyarefoɔ no.

Se obi anko odunsini ho na mmom oko okomfoɔ ho a, enam se akomfoɔ yi ne abosom ne nsuman na eye adwuma nti, saa akomfoɔ yi nnyina won nimdee so anaa won nhunumu so

nkɔyɛ yare kɔɔ a ɛreha onipa no, wɔdane wɔn ani hwɛ abosom ne asuman ahodoɔ na wɔbisa deɛ ɛreyɛ onipa no ansa na wɔde ato dwa. Akɔmfɔɔ yi bi wɔ ani a wɔtumi de hunu sɛ ɛyɛ honam fam yadeɛ anaasɛ sunsum fam yadeɛ. Sɛ obi de ne yadeɛ kɔ ho a, wɔtumi gu nserewa de hwɛhwɛ yade kɔ a onipa no de aba. Sɛ ɔhunɔ sɛ ɛyɛ sunsum yadeɛ a ɔtumi gye sika sɛ ɔde rekɔhunɔ saa sunsum mu atumfɔɔ no na wɔagyaeɛ de ɔyareɛ no.

Sɛdeɛ yɛadi kan aka no, ɛnyɛ akɔmfɔɔ nyinaa na wɔyɛ adunsifɔɔ. Obi wɔ ho a ɔtumi kyere deɛ ɛreha ɔyarefɔɔ no nanso na ɔnni ɛho aduro a yɛde sa saa yadeɛ yi. Gye sɛ ɔno nso kyere wo odunsini bi a waben ho. Adeɛ baako a yɛhunɔ wɔ saa nkurɔfɔɔ yi dwumadie mu no sɛ na nokorɛdie wɔ wɔn dwumadie no mu. Sɛ obi nim sɛ ɛnyɛ n'adwuma a, ɔntintim ne ho nnye saa adwuma no nto ne ho so mma onipa no nwu. Sɛ yɛde saa nnipa dwumadie toto nnɛemmafɔɔ yi ho a, sikannibereɛ nti wɔn nnuro ne deɛ wɔyɛ nyinaa asɛɛ ɛnam nkontompo ne nnabraba a aba wɔn dwumadie mu nti. Wɔntumi nye a na wɔagyɛ abɔ so ɛno nti nnipa nni wɔn mu awerɛhyɛm bio.

Ɔfawa 4 Abisa

Akanfɔɔ wɔ gyidie ahodoɔ pii a ɛda adi wɔ wɔn asetena, nneyɛɛ ne wɔn abrabo mu. Wɔwɔ gyidie wɔ Onyankopɔn mu, bayie, abosom ne owuo akyi asetena mu ho. Akanfɔɔ gye di sɛ saa sunsum mu atumfɔɔ yi wɔ dwuma bi di wɔ wɔn asetena mu. ɛnam saa nti wɔmpɛ sɛ wɔbeyɛ saa ahonhom yi ɔne na mmom wɔbeyɛ wɔn apɛdeɛ ama wɔn na wɔanya nhyira ne ahummɔboro afiri wɔn nkyɛn

Mpanimfɔɔ bu bɛ sɛ: 'Onipa mfɔn kwa'. ɛnam saa asem yi nti biribiara a ɛbɛto Ɔkanni biara na wɔko ɛho abisa. Sɛdeɛ ɛnnɛ akristofɔɔ bebree kyini asɔfɔɔ ne nkɔmhyɛfɔɔ so rekɔtie wɔn bra mu nsɛm no saa ara na na tetefɔɔ no nso kyini saa ara. Sɛ obi kɔ afuom kɔyɛ adwuma na sikan twa no a, ɔgye di sɛ ɛnyɛ kwa na mmom biribi taa akyire. Sɛ ɔreko na ɔpori na ne nan twa anaasɛ ɔte kokoniwa a, ɛnyɛ kwa biribi na ɛmaa no baa saa. Sɛ ɔredidi na sɛ kaseɛ hia no a, gye sɛ ɔko ho abisa. Sɛ ɔda na ɔso daeɛ bi na sɛ ɔnte aseɛ yie anaasɛ daeɛ no yɛ hu dodo a, ɛno nso gye sɛ ɔko ho abisa. Ne tiawa mu no biribiara nsi wɔ ɔkanni abrabo mu kwa. Ne saa nti Ɔkanni ntena ho mma ɔyadeɛ mmɛto no ansa na wako ho abisa. Wɔdwene sɛ ebia na obi na abɔ ne dua, ebia na nananom nsamanfɔɔ na sunsum wafom wɔn a ɔnnim anaasɛ Asase Yaa na wafom no. Sɛ obi hunu sɛ ne ho dodo no kakraa bi na wafa nsa ne nkosua ahyɛ ne mmɔtoam rekɔbisa deɛ ama no aba no saa.

Mpanin san bu bɛ sɛ: 'Suro onipa na gyae saman.' Akanfɔɔ wɔ gyidie bi sɛ onipa tiri mu sum a ɔne mpa ne tiri mu da. Wɔsusu sɛ sɛ woreko soro a wo nua dasani bɛtumi atwe wo asan ɛno nti da nyinaa na ɛwɔ sɛ wɔde wɔn ho gyigya. Wɔbɛhwɛ na obi akɔgye bansere bi ato n'asene

mu se ɔde rebo ne ho ban afiri abayifoɔ ne abonsamfoɔ ho. Ebinom nso kɔgye nkawa de hye bo won ho ban sedee sum mu atumfoɔ nnya won ho kwan. Se yeinom nyinaa akyi se obi yare na ewo se wode aku gu awia mu hwe dee nti a ewo se eba no saa efiri se onipa mfon kwa. Se eba saa a, wobeyi mmusuo ahodoɔ de ahwehwe dee nti a, saa ɔyadee no aba no so.

ƆFAWA 5 Akanfoɔ Aduruyefoɔ

Ɔfawa a eto so mmiensa ne enan mu no, yehunuu se aduroyefoɔ a wɔage din wo Akanman mu no ne adunsifoɔ, akomfoɔ ne asumanfoɔ anaase abosomfoɔ. Baabi wo ho a yewo nsamanfrefoɔ, nkaberekyerefoɔ, ntafoayifoɔ ne pii a wɔkeka ho. Saa ɔfawa yi mu dee yebehwe won a wɔagye din no dwumadie mu yie ne titre no ntetee ahodoɔ a wɔfa mu ansa na wɔadi mu .

So woabisa dunsini bi ɔkwan a ɔfaa so nyaa nimdee wo ayaresa ho pen? Wobisaae no mmuaee ben na wode maa wɔ? Mmere bi mebisaa odunsini bi a wagye din yie na dee ɔka kyeree me nie:

“Me nana na ɔkyeree me papa , na me papa nso akyerɛ me. Asumasem a ewo mu ne se me nana ɔye ɔbofoɔ se ɔko wiram na mmoatia ɔkyeree no kɔhyee baabi adaduanan. Abusuafoɔ kyini hwehwee no saa adaduanan yi nyinaa wanhu no enti wɔsusuu se ebia aboa bi akye no awe enti woyee n'ayie. Adaduanan yi akyi na mmoatia yi gyaa no kwan ma ɔbaa fie. Ɔbeduruu fie no na ɔkuru nnuoro ahodoɔ a saa mmoataia ne sasabonsam de kyee no se ɔmfa mmesa adasa yadee. Efiri saa da no na ɔmanfoɔ gyee no too mu se ɔye odunsini a Ɔboadee, nsamanfoɔ ne abosom ada won tumi adi akyerɛ no se ɔmmesa adasa yadee..”

Se wobisa ɔkomfoɔ biara a waben nso a, dee ɔbeka akyerɛ wo ara ne se ne bosom a ɔsom no na ɔbuee n'ani kyerɛ no sunsum mu nneema binom a etumi sa nyarewa na wotumi de hunu saa yaresuo no.

Adunsifoɔ: Sedee yeadi kan akyerɛ no nnunsifoɔ ye won a wotete nhahan, wode nnua nhini, nnuaba,nnubena nom sa yadee. Se odunsini bi nyaa n'aduro yi firii ahonhom no ho dee a, na ewo se ɔdi mmara ne nhwehyee a saa ahonhom de maa no so pɛpɛpɛ sedee da nyinaa n'aduro no nso beye nnam. Se eba se obi pe se ɔsua saa adwuma yi a ewo adesua ne ntetee a ewo se ɔfa mu ansa na ɔno nso abeye odunsini mapa. Eɛ se osuani yi pa ne ho akyi firi nneyee bone

pii ho. Ɖɛɛ sɛ ɔsonson ne ho firi nneɛma pii ho. Ɖɛɛ sɛ ɔkyiri nneɛma bi a ne panin no kyiri. Saa akyiwadeɛ yi bi ne nsa, adwamammɔ, ntɔkwa, ne pii a ɛkeka ho

Adunsifoɔ no bi nso kyere sɛ mpɛn pii no wonya saa adom akyedeɛ yi firi daeɛso mu. Ɖne sɛ bere a wobɛso daeɛ no, na obi kura aduro bi de rema no sɛ ɔmfɛ nsa yadeɛ pɔtee bi a aba ɔman no mu. saa ara na ebi nso kyere sɛ won abusuafoɔ bi a wɔawuwu dadaada tumi hyia won akwantimfi bi de saa nnuro yi ma won sɛ wɔmfɛ nkɔsa nyarewa.

Akɔmfɔɔ: Sɛdeɛ yeadi kan akyere mu no Akɔmfɔɔ ye nkurofoɔ bi a won na wɔkɔm abosom. Obi tumi kɔfa ɔbosom firi kuro bi so ba baabi a ɔte. Saa onipa no yefre no ɔbosomfoɔ anaase osumanfoɔ. Ɖno na bosom no ye ne deɛ na boson no tumi si obi so ma ɔkɔm no. Ɖbosom no tumi si obi a ɔmfiri ɔbosomfoɔ no abusua mu ma ɔbekɔm no. Ne saa nti, akɔmfɔɔ nteteeɛ ye soronko, na ɛsono sɛdeɛ ɔman anaa kuro biara tete n'akɔmfɔɔ. Sɛ wobisa ɔkɔmfɔɔ bi ɔkwan a ɔfaa so bekɔmm saa bosom no a ɛbeyɛ wo nwanwa. Obi wɔ ho a na ɔte asɔredan mu reye asɔre na biribi te sii ne so sɛ akɔm. Akyire yi a wɔkɔɔ abisa no wɔhunuu sɛ ɔbosom asomasi na ɔpe sɛ ɔfa no anaase “ɔware no”. Obi nso se na ɔte sukuu dan mu resua adeɛ na yadeɛ bi te sii ne so sɛ yarefufuonini. Ayaresabea antumi ansa saa yadeɛ yi. Akyiri yi na ɛkɔpueɛ mu sɛ ɔbosom asomasi na ɔpe sɛ ɔbekɔm no.

Sɛ obi gye to mu sɛ ɔbekɔm ɔbosom bi a, wɔde no fa nteteeɛ mu. Ɖkɔko panin anaase ɔbosomfoɔ no na ɛwɔ sɛ ɔtete saa abɛɛfo yi. Deɛ ɛdi kan ne sɛ wɔhyɛ nnuro de dware saa abɛɛfo yi sɛdeɛ ɛbeyɛ na sunsum mu no ɔbeyɛ nnam. Saa nnuro yi wɔtaa kɔdware wɔ nsamanpɔ mu anaase ɔman no amusieɛ beyɛ sɛ nnawɔtwe. Saa onipa yi dware aduru yi anɔpa, awia ne anwummerɛ saa na da a ɛto so nson no, wɔtwa odwan de kyere sɛ wɔayɛ saa amannee no awie. Wɔwie a, wɔde ahwennee hyehye ɛdowa mu de bobɔ ne nsa ne ne nan. Wɔde ɔɔn nso hyɛ mu de bɔ ne nan sɛdeɛ ɔreba a obi bɛte sɛ obi a ɔwɔ nteteeɛ mu na ɔreba.

Deɛ ɛdi ho ne sɛ saa bere yi mu na wɔkyerekyerɛ saa onipa yi akɔm ho mmara, sɛdeɛ yefre abosom, sɛdeɛ yene ahonhom nya nkitahodie. Bere koro ara mu no ɛnni ho kwan sɛ onipa a ɔnam nteteeɛ mu no ne ɔbaa bɛda. Ɖnni ho kwan sɛ ɔhyɛ mpaboa, ɔnom nsa, ɔko ntɔkwa, ɔdi nkɔnkɔnsa, Ɖɛɛ sɛ ɔrekyea panin bi a ɔbo ne mu ase na ɔde ne nsa nifa no si fam, na ɛnsɛ sɛ ɔno nko ara nnante anadwo anase ɔne mmerantekwaa awɔwɔ ho di agoro.

Ɔfawa 6 Ayaresa Ahodoɔ

Ɔfawa 5 no mu yesuaa ɔkwan a Akanfoɔ aduroyefoɔ fa so nya won nnuro ne ɔkwan a wofa so nya won nteteeɛ wo won adwuma no ho. Nneɛma ben na wokae wo adunsifoɔ, akomfoɔ ne abosomfoɔ ho? So wonyaa nnipa afoforo binom nso kaa saa nkurɔfoɔ yi ho a won nso wo nimdee fa ayaresa ho?

Saa ɔfawa nsia yi mu dee yebɛhwɛ ayaresa ahodoɔ. Yeadi kan ahwɛ ebinom ho nsem wo ɔfawa mmienno no mu. saa ɔfawa yi mu dee yebɛhwɛ adwene mu anaase dee ema yen kra boto, ɔman ayaresa, sunsum mu ayaresa ne honom fam ayaresa

Adwene mu ne nneyɛɛ ayaresa

Yeadi kan aka se eto da bi a na obi nyare nso na onte apo . Akanfoɔ gye di se onipa kra tumi yare anaase ɔkra no boto. Yei nso ye yadeɛ baako a se onipa no antumi ansɔ ano yie a ne kra besane ako amena mu anaase ɔbɛhwere ne kra. Akanfoɔ gye di se nneɛma mmiensa na ema onipa ye nnipa--- mogya, sunsum ne ɔkra. Wɔgye di pa ara se ɔkra no firi Ɔbɔadeɛ Nyame ho, enti se ɔkra no boto anaase ɔsi apini pe, na nnipadua no nyinaa nso yare. Edeen pa ara na ebɛma onipa bi asi apini anase ebɛma ne kra aboto? Nneɛma titre a etumi ma onipa bi kra boto anaase ɔsi apini ne owuo, ohia, ahokyerɛ, ankonamyɛ, akomateɛ ne nneɛma pii a ekeka ho. Se mpofirem aberanteɛ bi gyae ne mpene yaayaaya a etumi ma ababaawa no si apini na ne kra boto a se afotuo e kasakyere amma mu a ɔtumi wu. Saa yadeɛ yi yɛmfa aduro nka gye se afotuo, kasakyere ne awerɛkyekyerɛ. Saa ara nso na se obi hwere ne dofo bi a, nnipa taa twa okunafoɔ no ho hyia sɛdee ebɛye a wɔbɛkyekyerɛ ne were na wɔatu no fo afa dee aba no ho. Obi wo ho a se asem to no pe, ne na wafiri aseɛ resi apini. Ne were tumi ho ne ho na se wannya obi antu ne fo pe na wakɔsen ne ho anaase waka n'ano aduro. Asɛnhyeɛ, asenyeyaa ma ma kra boto.

Nnipakuo Ayaresa (social Healing)

Sɛdee yeadi kan asua wo Ɔfa 3 mu no, ɔman biara wo mpanimfoɔ a wɔhyɛ kuro no mpontuo so hsunsum ne honam fa mu. Yekaa se abusua biara wo abusua bosom saa ara nso na ɔman biara wo ɔman bosom a ɔman komfoɔ na ɔda ano. Se atoyerɛnkyɛm bi te se ɔyaredɔm, nsuyiri ogyahyeɛ ne biribi bone biara si ɔman no mu a ewo se saa ɔman komfoɔ yi na wɔyi ho mmusuo. Tete no Akanfoɔ nam won nyasa so hyehyeɛ afahye binom de boaa won man. Saa afahye no mu baako ne Odwira. Odwira afahye ye bere a Akanfoɔ hyɛ fa de dwira ɔman no. Se eduru saa bere yi a wɔsiesie kuro no mu nyinaa sɛdee ebɛye a eho bete nwann na enkɔfa

yadee biara mma efiri se ansa na aborɔfo reba no na yen Nananom nim se efi na ede yadee ba. Oguaafoɔ afahye titire ne Fetu. Saa edin asekyere ne se wɔretu efi ase. Afahye bere yi mu abosom aduɔson- nson a wɔwɔ Oguaa nyinaa hwe ɔmanfoɔ beyi efi akwa afiri kuro no mu.

Sedee yeadi kan akyerɛ mu dada no, se ɔhaw bi ba ɔman bi mu a na eyɛ ɔman no kɔmfɔɔ asedee se ɔhwe yi mmusuo bɔ ɔmanfoɔ ho ban. Wɔtumi kyere mmusuo a abusua mpanimfoɔ no mu biara nye wɔ won abusua mu. ɔman kɔmfɔɔ no na ɔyi ɔman no tiri so mmusuo sre abosom ne nsamamnfɔɔ se ɔmmɛgyina won akyi na saa atoyerentyem yi mfiri ɔman no so. Abakɔsem kyere yen se afe 1883 mu no nkɔnkɔn yadee kumm mmɔfra aduɔwɔtwe wɔ Kukurantumi. (Adams Mohr) ɔhene ne ne mpanimfoɔ kɔhunuu ɔman kɔmfɔɔ na ɔkyere ɔmanfoɔ mmusuo a wonyi mfa nsi saa yadee no ano. Tete no na wɔbu nyarewa binom te se mpete, nkɔnkɔn, kolera, nsamanwa konkuraa ne ebinom a ekeka ho se eyɛ mmusu yadee. Saa nyarewa yi nyinaa na ɔman kɔmfɔɔ yi yi ho mmusuo sedee ebeye a abosom ne nananom nsamanfoɔ beyi afiri won so.

Sunsum Ayaresa.

Yadee a eto so mmienɔ a Akanfoɔ gye to mu se ewɔ wiase ne sunsum mu yadee. Tete no na Akanfoɔ bu yadee ahodoɔ binom se eyɛ sunsum mu yadee a abonsamfoɔ ne abayifoɔ na wɔde ma nnipa. Wokae saa nyarewa yi bi? Nyarewa bi te se, kwata, nsamanwa, kɔmpɔ, gyepim, akyakya, ne pii a ekeka ho ye sunsum mu yadee, asikyire yadee, mogyaborosoɔ ne pii a ekeka ho. Enne mu abodee mu nyansasua ama yeahunu se yadee yi mu pii wɔ ho a mmoawa bi te se varɔso, na ede ba. Ebesi nne a merekasa yi Akanfoɔ gye di se yadee ahodoɔ bi no ara ye honhom mu yadee a ense se yede kɔ ayaresabea. Yadee bi te se ada mmɔ, etwire, boninye, kotewuie, kwata, mmubuo nyinaa abonsamfoɔ na wɔkɔto begu nnipa so de see won.

Bio honhom mu nyarewa a Akanfoɔ mfa nni agoro ne suban ne nneyee a nnipa binom da no adi wɔ abrabo mu. Obi wɔ ho a ɔbo korɔno mma obi mmɔ bi. Gye se wanhunu se obi adee bi da ho, ɔbema so ako seesei ara. Se obi ye korɔmfo tatyiammoa saa a, Akanfoɔ bu nso se ɔyare wɔ sunsum mu a won a wɔwɔ ani na wɔbetumi asa no yadee.

Obi wɔ ho nso a ɔye odwammanfoɔ kyɛn ɔkraman. Gye se n'ani antwa ɔbarima bi so, ɔbedi n'akyi seesei ara. Gye se wanhunu se ɔbaa bi resene ɔbese no pe. Se da koro biara ɔne obi anna a ne ho ntene no. Saa suban yi Akanfoɔ bu no se eyɛ sunsum mu yadee a saa onipa no hia sunsum mu ayaresa.

Se ɔbarima a wadi mfee beye aduanan so kɔsi aduɔkron kɔseese akwadaa bi a wadi mfee mmiɛnsa kɔsi edu so a, Akanfoɔ gye di se biribi taa saa nnebɔne yi akɔi. Wɔgye di se barima biara a sunsum fam ɔte apɔ no rentumi nni saa nnebɔne yi. Wɔgye di se eye abonsamfoɔ na wɔahu biribi agu saa onipa no ani so ama

Afei deɛ se woahunu deɛ merepe akɔre no? Se akwadaa keka nsem bi anaase ɔda nneyee soronko bi adi a wɔtumi ka se ɔyare wɔ sunsum mu. Ebia na akɔm sunsum na epe se efa no, anaase na bayie sunsun na obi pe se ɔde ma no. Hwehwe saa sunsum mu yadeɛ yi bi ka deɛ yeakɔre mu wɔ soro ha yi.

Honam mu ayaresa

Ɔfa yi mfitiaseɛ pee na yekaa honam fam ayaresa ho asem. Saa nyarewa yi ne deɛ mpen pii no ara yekasa fa ho anaa yetaa te ho asem. Ene se saa yareɛ yi sa ntaa nye den bebree enam se mpen pii no ara wɔma kwan ma deɛ ɔyare no kyere deɛ ereye no se ebi a, ne ti ne nan mu abu anase ne tiri mu hyehye no. Se eba se ne yadeɛ no mu ye den ma ɔntumi nkasa a, wɔn a wɔde no kɔ ayarehwe no na wɔbisa wɔn nsem ma wɔyi ano.

Ɔkwan ahodoɔ so na adunsifoɔ ne akɔmfoɔ kyere ayarefoɔ no kwan a wɔmfa so nye aduro no. Nnuro no bi wɔ ho a yede punu ɛna ebi nso wɔ ho a yenom. Ebi wɔ ho a yede sa anaase yede tua, kwaha anaase yede wasa yen ho. Yadeɛ ben sei na wogye di se yepunu aduro wɔ ho? So wonim sɛdeɛ yepunu aduro? So wosua no wo maame tuaa wo pen? Adunsifoɔ tumi de aduro gu kukuo bi a egya wɔ mu na wɔde ɔyarefoɔ no atena ho de kuntu akata ne so se ɔmpunu. Se fifire firi ɔyarefoɔ no a na ekɔre se ɔresa no yadeɛ. Nnuro no nso bi wɔ ho a, wɔyam na wɔde afra nkuto se ɔyarefoɔ no mfa nwaso no ho bere biara.. Atua ne asa nso ɔɔso wɔ adunsifoɔ nnuro mu. Wɔtumi yam nnubena ne nnua nhini ne nhahamma binom se ɔyarefoɔ no mfa ntua anaase ɔmfa nsa nnawɔtwe biara. Se mpɔmpɔ anaase sameeɛ bɔ obi a wɔtumi ma no dufa bi se ɔnse na ɔmfa ntwa ho nhyia na ebepae ntem so. Yadeɛ no bi wɔ ho nso a gye se odunsini no we aduro no wɔ n'anom na ɔde apuu so. Yadeɛ baako a yede aduro pore anaase puu so ne ananse. So wonim sɛdeɛ yede aduro kwaha? Mmaa na wɔtaa ma wɔn nnuro a wɔde kwaha na nnuro no mu dodoɔ no ara yede sa nyarewa deɛ yetaa nom.

ƆFA 6 NNɛ MMERɛ ASETENA NE AMAMMERɛ

Saa ɔfa yi mu yɛbɛhwɛ tete amammerɛ no na yɛde atoto ɛnnɛ mmɛrɛ deɛ yi ho na yɛahwɛ nsakyɛɛɛ a aba mu. Yɛbɛhwɛ nsunsuansoo a ananasom/ anyamesom ahodoɔ anya wɔ yɛn amammerɛ so. Bio yɛbɛhwɛ nsunsuansoo bi a nwomasua, amannɔne amammerɛ, ne ɛnnɛ mmɛrɛ yi mmara binom anya wɔ yɛn amammerɛ so.

Ɔfawa 1 Ananasom binom

Ɔfa a ɛdi koraa mu no yɛsua nneɛma bi a ɛma nnipakuo bi amammerɛ da nso koraa. Saa nneɛma yi bi ne kasa, afadɛɛ, aduane ne ɔsom. Ɔsom ahodoɔ bebreɛ na ɛwɔ wiase. Saa ɔsom yi bi ne Abibisom, Juddasom, Kristosom, Nkramosom, Budasom, Hindisom ne pii a ɛkeka ho. Sɛ yɛhwɛ Ghanaman yi nyinaa mu a yɛbɛhunu sɛ ahɔhosom mmienɔ a agye din pa ara ne Kristosom ne Nkramosom. Saa ɔfawa yi mu yɛbɛhwɛ nsunsuansoo a ananasom/ ahɔhosom anya wɔ Akanfoɔ som so.

Kristosom : Kristosom ka ɔsom akɛsɛɛ a agye din wɔ wiase afanan nyinaa no ho bi. Saa ɔsom yi abɔsɛɛ firi Israelman mu na ne fapem gyina Yesu Kristo awoɔ, ne nkyerɛkyerɛ ne ne wuo so. Nwoma a wɔgyina so da wɔn gyidie adi ne Twɛrɛ Kronkron anaasɛ Baboro. Sɛ wokae saa ɔsom yi nhɛhyɛɛ, wɔn mmaransɛm, wɔn gyidikasɛm ne asafo ahodoɔ a wɔhyɛ Kristosom ase? Kristofoɔ gye di sɛ Onyankopɔn baako pɛ na ɔwɔ ho na ɔno ne Ɔbɔɔadeɛ. mmom ɔda ne ho adi wɔ ɔkwan mmiɛnsa so ---Agya, Ɔba ne Sunsum Kronkron. Kristofoɔ gye di sɛ wɔnam Yesu Kristo nko ara so na wɔbɛnya nkwayyɛɛ. Wɔgye di bio sɛ Onyankopɔn bebu wiase atɛn, na atɛnɛneefoɔ no deɛ wɔde wɔn beko Ɔsoro ahemman mu.

Obi bebisa sɛ saa ɔsom yi tiri firi amannɔne na ɛyɛɛ dɛn na wɔbɛpuee Ghanaman mu ha? Sɛ woasua biribi afa aborofo ne Abibifoɔ nkitahodie ho? Aborofo bɛn na wɔdii kan baa Ghanaman mu ha? Aborofo adwadifoɔ bɛn nso na woate wɔn din sɛ wɔbaa Ghanaman mu ha?

Aɛmpatrɛ Abɔfoɔ bɛn nso na woate wɔn din sɛ wɔde Kristosom baa Ghanaman mu ha?

Abakoɔsɛm kyɛrɛ yɛn sɛ Portuguesefoɔ, Danefoɔ, Dutchfoɔ, Swedesfoɔ, Enyirensifoɔ nyinaa baa Ghanaman yi mu bɛdii dwa. Berɛ a wɔbaɛɛ no na Aɛmpakafoɔ binom ka wɔn ho a wɔde Kristosom baa Ghanaman yi mu. Aɛmpatrɛ Abɔfoɔ a wɔdii kan baa ɔman yi mu a wɔn aɛmpatrɛ adwuma no timm yie ne Baselfoɔ ne Wesleyanfoɔ no. Baselfoɔ yi firi Basel a ɛwɔ Switzerland a na saa berɛ no wɔhyɛ Gyamanfoɔ ase no na wɔde Basel Asɔre anaasɛ Presbyterian Asafo baa Ghana afe 1838. Aɛmpatrɛfoɔ nan a wɔdii kan baɛɛ no ne G. Holwarth; C. Salbach; J. Schmidt ne J.P Henke. Wesleyanfoɔ a wɔn nso firi Enyirensi aburokyire na wɔde Wesley asafo anaasɛ Methodist baa Ghana ha afe 1835 ne Joseph Dunwell. Ne wuo akyi na Mr & Mrs Wriggley ne Mr & Mrs Harrop Roman Catholic ne Asafo a wɔto so mmiɛnsa a wɔbaa Akanman mu. French Aɛmpatrɛ baanu a wɔbaa Ghana ha afe 1880 ne Father Auguste Moreau ne Father Eugene Murrat.

Ɛnam saa asafo a yɛaka wɔn ho aɛm wɔ soro ha yi na ama kristosom ahyeta wɔ Ghanaman yi mu afanan nyinaa no. Asafo yi bi wɔ Ghana ha yi wɔn abɔsɛ mfiri amannɔne na mmom ɛhyɛ aɛɛ wɔ Ghana ha yi ara. Sɛ wonim saa asafo yi bi a ɛtete saa?

Nkramosom/Islamsom:

Sɛ yɛhwɛ Nkramosom mu a, yɛnya aɛm Islam firi Arabic kasa Salaam mu a ɛkyɛ “asomdwoɛ”. Ne saa nti na Nkramofoɔ nkyɛa yɛ: “Salaam alekum” a ɛkyɛ sɛ Asomdwoɛ nka wo. Nkramofoɔ gye di sɛ Otumfoɔ Nyankopɔn nam ne somafoɔ Kronkron so na ɔde saa ɔsom no baɛɛ. Nkramofoɔ nwoma kronkron a wɔde wɔn ho to so no ne Qu’rananaaɛ Koran. Mohammed anodisɛm a wɔde baɛɛ nyinaa ne sɛ Onyankopɔn yɛ baako pɛ na ɔno nkutoo na ɛwɔ sɛ wɔsom no. Ne berɛ so no deɛ na Makkafoɔ no som abosom bebreɛ.

Nkramofoɔ wɔ gyidie ahodoɔ nsia a wɔntoto no ase koraa. Wɔwɔ gyidie wɔ Onyankopɔn (Allah) mu; gyidie wɔ Onyankopɔn abɔfoɔ mu; gyidie wɔ Onyankopɔn aɛm mu; gyidie wɔ Onyankopɔn adiyifoɔ mu; gyidie wɔ atemmuda mu; ɛna gyidie sɛ onipa biara nkrabea wɔ Onyankopɔn nsam. Bio Nkramofoɔ fapem gyina nneɛma num so. Yeiinom ne wɔn gyidie sɛ Onyankopɔn yɛ baako(shahada) Mpaɛɔ mprenum da koro(salat) Adɔɛ a wobɛyɛ ama mmɔborɔfoɔ (zakat) Akɔnkyene (siyam) ne akwantu kronkrom a wɔtu kɔ Makka (hajj). Ɛha nso obi bɛbisa sɛ ɛyɛɛ dɛn na Nkramosom nso bɛpueɛ wɔ Ghanaman yi mu? Abakɔsɛm kyɛɛ yɛn sɛ tete aman bi te sɛ Ghana, Mali ne Songhai a wɔsɛi so mmɛɛ a atwam no, na saa ɔsom yi di mu akotene. Bio sɛ yɛhwɛ Abibirem Atifi fam a saa aman yi nyinaa yɛ Nkramofoɔ. Ebinom kyɛɛ sɛ Hausa adwadifoɔ a wɔfiri Niger, Mali ne Nigeria na wɔde saa ɔsom yi baa ɛnnɛ Ghana Atifi fam na agye ntrɛha afa ɔman no mu nyinaa.

Ɔfa baabi a saa ɔsom yi dii Akanfoɔ nya wɔ mu ne wɔn amammerɛ. Saa ɔsom ahodoɔ yi huu biribiara a ɛyɛ Akanfoɔ amammerɛ sɛ ɛyɛ ɔbonsam adeɛ. Wɔhunuu Akanfoɔ tweneɔ ne asa, wɔn nnwontoɔ, aduradeɛ, kasa, abusuabo ne nneɛma pii sɛ ɛyɛ ɔbonsam nnwuma a ɛsɛ sɛ wɔn akyidifoɔ twe wɔn ho firi ho. Amanneɛ bi te sɛ bragoro, kyiribra, a na ɛboa mmayewa ma wɔdi wɔn ho nni no nyinaa wɔbuu no abosomdeɛ. Afahyɛ ahodoɔ bi a na ɛboa ma wɔsiesie wɔn atenaɛ nyinaa nso wɔbuu no abusudeɛ enti wɔguu no nyinaa. Yei nti ɛnnɛ Akristofoɔ pii no ara nnim asa na wɔto sini wɔ wɔn amammerɛ ne amanneɛ pii mu. wɔnnim sɛdeɛ yɛde kasakoa di dwuma wɔ badwam na biribiara nni wɔn ho a ɛkyɛ sɛ wɔyɛ Akanfoɔ mapa,

Ɔfawa 2 Nwomasua

Adesua yɛ adeɛ a ɛhyɛ asɛɛ bɛrɛ a yɛbɛwo obi kɔpɛm sɛ onipa no bɛfiri asase yi so. Adesua nko so wo sukuu dan nko ara mu na adesua tumi ko so baabi biara a nipa wo biara. Na yɛn Nananom wo ɔkwan a wɔfa so kyere won mma adeɛ ma wonya nimdee wo mu ansa na nwomasua reba. Na saa kwan a yɛfa so nya nimdee ne sɛ wobɛhwɛ biribi pa a obi reyɛ na woasua anaa woadi n'anammɔn akyi.

Sɛ yɛka sɛ nwomasua a, na yɛrɛka dee ɛko so wo sukuudan mu no. Saa nwomasua yi dee hyɛhyɛɛ da ho a ɛkyere sɛ yɛwo karikɔlɔm ne adesuaɛɛ mapa a akyerɛkyerɛfoɔ hwɛ so de yɛ won biribiara. Yɛde akyerɛkyerɛfoɔ no fa nteteeɛ mapa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi aboa ma adesua mapa ako so. Saa adesua yi na ɛko so wo ahyɛaseɛ sukuu de kɔsi suapɔn mu. abakɔsɛm kyere yɛn sɛ Aborɔfo adwadifoɔ ne asɛmpatrɛ abɔfoɔ no na wɔdii kan hyɛɛ sukuu ase wo ɛdina ne Oguaa Abankɛsɛɛ mu. Sɛ wokae aborɔfoɔ binom a yɛrɛka won ho asɛm yi? ɛnam won so na ɛnnɛ nwomasua atrɛ aduru Ghana afanan nyinaa. Sɛ wonim sukuu akɛsɛɛ a ɛwo Oguaa ɛnnɛ mmɛrɛ yi Sɛ yɛhwɛ sukuu akɛsɛɛ bi te sɛ Presec Legon, Prempeh College, Mfantsepem School, Opopu Ware School, Wesley Girls High School, St Augustines College, Adisadel College, Holy Child School, Ahmadiyya School a ne nyinaa yɛ saa Nsɔrɛ nsɔrɛ sukuu. Akyerɛkyerɛfoɔ Nteteɛbea ahodoɔ bi te sɛ Akuroɔpɔn PCE, Aburi PWTC, Abetifi Presby. Agogo PWTC, Wesley College, Asokore SDA ne pii a ɛkeka ho nso nyinam nam Asɛmpatrɛ abɔfoɔ yi so na ɛbaɛɛ. ɛnnɛ mmɛrɛ yi mpo asɔrɛ akɛsɛɛ da so ara buebue sukuupɔn ahodoɔ wo Ghanaman yi mu. Ɔsom ahodoɔ yi nso sisii ayaresabea ahodoɔ de boaa apɔmuden adwumayɛ.

Ɔfawa 3 TEKNOLOGYI

Saa ɔfawa yi nso yɛbɛhwɛ ɔkwan a teknologyi aboa anaase asɛɛ yɛn amammerɛ. Oobi bɛbisa sɛ ɛdeɛn koraa ne teknologyi? Sɛ yɛka teknologyi a asekyere ara ne sɛ yɛde abɔdeɛ mu nyansapɛ mu nimdee bɛboa ama ayi nnipa haw anaa ahiadeɛ biara afiri ho ama aboa ama won abrabo ako tɔtɛɛ. Sɛ yɛhwɛ loɔrɛ, kasafidie, mfidie akɛsɛɛ, a yɛde di dwuma wo mfuo mu, nnuro, wiemhyɛn, telɛfoon ne dee ɛkeka ho ayɛi nyinaa yɛ teknologyi nnnwuma no bi. Saa nneɛma yi nyinaa boa ma nnipa abrabo tu mpon. Yɛhunuu sɛ abɔdeɛ mu nyansapɛ ne teknologyi yɛ nneɛma mmienɛ a yɛntumi ntete won ntam koraa. Nimdee a wonya firi nhwehwɛmu mapa mu na ɛboa ma teknologyi ho ba mfasoɔ ma onipa biara. Momma yɛnhwɛ saa mfasoɔ yi bi.

Dee edi kan teknoloji aboa ama kuadwuma atu mpon yie. Enam nhwehwemu mapa nti, akuafo anyanuro pii a wode gu won nnobae so a ebema no anyini fe so na aso pɔɔɔ. Teknologyi aboa ama akuafo anyan mfidie a wode di dwuma wo won afuom bi te se mfidie a wode funtum asase no, afidie a wode twa nnobae, lɔɔre a wode fa nnobae no ko dwa man so ne ade. Yeiinom nyinaa ye nneema a teknoloji de aba a ereboa ama kuaye ako so.

Ɔfawa 4 Amammeresua

Ɔfawa a edi kan mu no yesuaa se nnipakuo biara wo n'amammerɛ. Yehunuu se amammerɛ nyini na yesua nso. Yehunu bio nso se Akanfo amammerɛ pii wo ho a wɔsua firii nnipakuo afoforo binom ho. So wonim saa amammerɛ yi bi a abɛfra Akanfo deɛ mu. Ebi ne deɛ ewo he? Yɛadi kan aka se nwomasua firi aborɔfo nkyɛn na ebɔa Ghana ha. Enne nnipa binom pɛ se borɔfo kasa na wode di dwuma wo baabiara, se eyɛ efie anaase sukuu mu. Eyɛ nnipa fɛre se obi bɛhnu se ɔreka ne kurom kasa

Yɛadi kan akyerɛ mu se amammerɛ ye ɔkwan a ɔman bi mufɔ agye atom a wɔfa so ye won abrabo mu nneyɛ ahodoɔ ma wɔda nso wo aman afoforo mu. Eno nso na wode hunu won manfo na wode yi ahɔho a wɔbɛba abɛfra won mu adi. Nokwasɛm ni eno na ehyɛ won agyinaɛɛ.

Se obi te ɔman bi mu anaase ɔye ɔman bi muni a eno deɛ esɛ se ɔbo mmɔden hunu amammerɛ yi na ɔde bo ne bra anyɛ saa a, ɔbɛto mu ayɛ atetekwaa wo ne mfɛfo mu. wanhwe no yie mpo a ɔbɛto mmara ama wɔadi no kasa. Obi ye Ɔkanni na wowo no to Akanman mu nyin wo mu a, n'abrabo bɛyi no adi se Ɔkanni ɔkwan biara so. Nanso se wɔanwo no anto ɔman no mu deɛ a gye se ɔsua ansa na watumi de abo ne bra

Tete ho no a na aman ntu mmɔɔ mu a ɔman bi mufɔ nko ara te won baabi no, na won nyinaa ye won adeɛ pɛ ma won mma ne mmanana sua so ye bi. Saa berɛ no deɛ na adoeɛ ka de hyɛ ne ba ano. Enne nso deɛ ente saa. Adesua ne abatatuo ahwete agyanom ne won mma ntam. Mmasiriwa po rehweɛ daa ko deɛ adwuma ne sika wo. Enti amammerɛ atutu abobom a obi ntumi nhunu deɛ eyɛ ne dea ne nea enye nea dea

Enye bone se obi bɛsua afoforo bi amammerɛ na mmom deɛ eyɛ ya ne se ebɛye suatra. Momma yenhwe nneema bi a yeasua afiri afoforo ho a ereye ayɛ suatra. Deɛ edi kan ne

aduanedie. Tete no na Asantefoɔ aduane titire a wɔdi no bi ne fufuo, ampesie, ɛto, mpotɔmpoto, nuuu, nkyɛkyerɛwa, adebinkyenewom, dɔkono, ɔgɔɔ, mpampa ne pii a ɛkeka ho. Ɛnnɛ mmerɛ yi deɛ nnipa pii no ara agyae saa nnuane yi di na wɔredi indomie, pizza, fried rice, shawana ne amannɔne nnuane ahodoɔ binom. Atosodeɛ bi te sɛ nkontommire, nyaadewa, nturopo, ɔɛm, prɛkɛsɛ, odii aba, wedɛ aba, hwenteaa, ne nneɛma bi a na ɛboa Akanfoɔ ma wɔdi a wɔnyini yie no, wɔagyaeɛ na wɔredi 'curry powder' 'nut neg' 'maggie cube' ne nneɛma bi a ɛkeka ho..

Sɛ ɛba nnwontoɔ ne asa mu nso a, Akanfoɔ suatra da adi pefee. Deɛ na menim ne sɛ Akanfoɔ sae dwom de tu fo, de ɔɔ akutia, de kasa kyere wɔn ho wɔn ho nanso ɛnnɛ deɛ nnwom ahodoɔ no pii wɔ ho a wonhunu ne tiri ne ne kɔn kɔsi. Ɛnnɛ Ghana mmeranteɛ ne mmabaawa nnwontofoɔ agyae Akanfoɔ nnwom na wɔreto 'reggae' hip-hop, 'dance hall' ne ebinom a ɛkeka ho. Woate Agya Koo Nimo din pɛn? Twere Koo Nimo dwom baako a woate to ho. Nana Kwame Ampadu nso ɛɛ? Ɛdeɛn na ama wagye din. Twere Nana Ampadu dwom baako to ho

Ntadehyɛ mu ne ntomafira mu nso Akanfoɔ binom asua aborofo no atra wɔn. Ɛnam awɔ a ɛwɔ aburokyire nti aborofo no afadeɛ pa ara ye kootuhyɛ. Ɛnnɛ Akanfoɔ pii no ara na wɔhyɛ saa kootu yi wɔ awia kataban yi so. Mmaa basia binom nso asuasua aborofo no wɔ wɔn ntadehyɛ mu.. wɔtumi hyɛ ntadeɛ tiatia bi a sɛ wɔkoto a wohunu sɛ wɔn ho nyinaa gu ho. Atadeɛ no ye tiatia pa ara sɛ wotumi hunu n'asenu mu nneɛma nyinaa. Nofɔɔ a ɛye Akanfoɔ mmaa agyapadeɛ titre a wɔfere ho no biara pɛ sɛ ɔde sie no wobɛhwɛ na ɛdeda abɔnten. .

Sɛ ɛba kasa mu nso a ɛnnɛ nneɛmafoɔ mmu wɔn kasa baako sei. Ɛye Ɔkanni anwu sɛ ɔde ne kurom kasa bɛkyea. Ɛnnɛ ɛye den ma Ɔkanni ababaawa anasɛ krakye bi sɛ ɔɔɛka Twi anasɛ mfantse kronkron a ɔremfa borofo kasa mfrafra. Yei ama ɛnnɛ Akan kasa no ayɛ yurobii ɛfiri sɛ yɛnte kasa no papa. Yede borofo kasa na yɛne yɛn mma de di nkɔmmɔ wɔ fie. Asɔre dan mu asɔfoɔ a wɔte Akan kasa no nso pɛsɛ wɔde borofo kasa ka anyamesɛm ma yɛhunu sɛ ɔno nso wɔ ho.

Awaregyeɛ ne awaregyaeɛ mu nso ɛnnɛ Akanfoɔ asua aborofo no deɛ ama aboro so. Sɛ obi de aborofo awareɛ toto Akanfoɔ deɛ ho a ɔɔɛhunu sɛ nsonoeɛ wɔ mu yie. Akanfoɔ amammerɛ mu no ansa na ɔɔbarima bi bɛware ɔɔbaa bi no gye sɛ ɔtu nnipa ma wɔkɔsrɛ ɔɔbaa no ase firi n'abusuafoɔ ho. Wɔye ho amanneɛ ne amammerɛ nyinaa ansa na ɔɔbarima no abɛfa ne yere akɔ ne fie. Ɛnnɛ nnipa binom ayɛ suatra ara sɛ sɛ wɔhyia ɔɔbaa bi wɔ asɔre, ayie ase, apontoɔ ase a na wahyɛ no kawa sɛ ɔɔɛware no. Saa awadeɛ yi wobɛhwɛ na abusuafoɔ nnim ho maakye. Sɛ ɔɔbarima no pɛ sɛ ɔkɔhunu ɔɔbaa no abusuafoɔ a wobɛhwɛ na wasesa n'asɔremma ne nnamfonom na adi n'akyi. Bio kawahyɛ nso abɛyeɛ adesoa a ɛmma mmarima pii no ara

ntumi nware. Mmaa no pii pɛ sɛ wɔhyɛ wɔn kawa na wɔde wɔn pue dwa so sɛ gye wɔn akurumu ansa na wɔn bo ato wɔn yam.

Sɛ yɛhwɛ adansie nso mu a yɛhunu sɛ nsakyerasɛ aba mu pa ara. Na tetefo no si adan de ntokuwa toto ho nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mframa bɛfa ɔdan no mu. Abibirem ha yɛ hye yie enti na na wɔyɛ saa nanso nnɛmmafoɔ asua aborofo no adansie ma wɔde bɔmframa na ɛpra wɔn ho. Wɔde nhwehwɛ asisi ntokuwa no nyinaa anim enti sɛ wɔdum nkanea na bɔmframa no nyɛ adwuma pɛ na wɔn ahome rete.

Ɔfawa 5 Ankoreankore Fawohodie (Human Right)

Adeɛ baako nso a Ghanafoɔ anaasɛ Akanfoɔ ayɛ suatra wɔ ho ne asɛm bi a aborofo ato din sɛ “Human Rights”. Ɛyɛ asɛm bi a ɛredi adenkyekye wɔ wiase afanan nyinaa a aborofo no titire na wɔagyɛ agyina mu. Aman ahodoɔ binom a, wɔwɔ sika ne na wɔatu mpon wɔ abrafo mu na wɔagyɛ saa asɛm yi agyina mu. Sɛ ɛba sɛ woyɛ Abibiman anaasɛ ɔman a wonni bi na sɛ woamfa ntoma ammo wɔn deɛ ano a, bosea mpo wɔmpɛ sɛ woma wo bi. Asɛm yi asekyerɛ titire ara ne sɛ onipa biara wɔ ne fawohodie a ɔɔadeɛ de ama no a ɛnsɛ sɛ obiara tiatia saa fawohodie yi soɔ. Onipa biara wɔ ho kwan sɛ ɔtumi kyere n’adwene wɔ asɛm anaasɛ ho a ɛnni sɛ obiara hunahuna no anaasɛ ɛsuro anaasɛ ehu biara ba mu. Sɛ ɔyɛ aberantɛɛ anaasɛ ababaawa a ɔwɔ ho kwan sɛ ɔware obiara a ɔɔ no a ɛnni sɛ n’awofoɔ anaasɛ abusuafoɔ sianka no saa awadeɛ yi ho. Abɔfra biara wɔ ho kwan anaasɛ ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛkyerɛ aduane a ɔbɛdi a ɛnni sɛ awofoɔ de ɔhyɛ kyere no aduane ɔtɛɛ bi a ɛsɛ sɛ ɔdi.

Onipa biara wɔ tumi anaasɛ ɔwɔ ne fawohodie sɛ ɔkyerɛ ɔsom a ɛsɛ sɛ ɔde ne ho hyɛ mu an’awofoɔ ntumi nhyɛ sɛ ɔnni wɔn akyi. Bio obiara wɔ ho kwan sɛ ɔɔm ekuo biara a ɔpɛ na mmom ɛnyɛ sɛ obi anaasɛ n’awofoɔ bɛhyɛ no sɛ ɔmmɛgyina faako nso a wɔgyina. Ɛnnɛ Aburokyire aman binom te sɛ Holland, Germany, U.K, U.S ne aman binom agye ato mu ahyɛ ho mmara sɛ ɛsɛ sɛ ɔbaa tumi ware ɔbaa na ɔbarima nso ware ne yɔnko barima. Wɔkyerɛ sɛ obiara wɔ tumi na ɔɔadeɛ nso ama no fawohodie kyere ɔpɛ sɛ ɔware no. Aman ahodoɔ a yɛaboboɔ din wɔ ha yi sɛ ɛba sɛ obi twerɛ biribi anaasɛ ɔkasa tia saa awadeɛ yi a, awarefoɔ no tumi kɔsamane oniikoro no wɔ kɔto sɛ watiatia ne faahodie so.

Momma yɛmfa nsem yi bi a yɛaka ho asɛm yi na yɛmfa ntoto Akanfoɔ amammerɛ ho. Adeɛ baako a yɛahunu ne sɛ saa mmara ahodoɔ a wiase afanan atintim afa human rights ama yɛn abatetɛ na abayɛn ayɛ den yie. Abibifoɔ binom asuasua aborofo yi amammerɛ ama wɔn nso

ntumi mmɔ wɔn mma kyɛm so. Wɔn a wɔatena Aburokyiman yi mu bi kyere sɛ, sɛ wo ne wo ba rekasa na woato wo bo ase a, abɔfra yi tumi frɛ apolisifoɔ ma wɔbɛfa wo kɔ sɛ woretiatia ne fawohodie so. Saa adeɛ yi abɛyɛ adesoɔ ama aborofo wɔ mmayɛn mu na ebi nso aduro Akanman mu.

Yɛadi kan aka nwomasua ho aɛm. Yɛkaa sɛ, sɛ obi ankɔ sukuu a ɔnya ne nimdeɛ ne n'adwuma firi n'awofoɔ ne mpanimfoɔ a wɔwɔ nimdeɛ wɔ dwuma titire bi ho. Sɛ obi yɛ okuafoɔ a ɛsɛ sɛ ne ba di n'akyi ne no kɔ afuom na ɔsua kuayɛ. Sɛ obi nso yɛ fareni a ɔwɔ sɛ ne ba di n'akyi ne no kɔ po na ɔsua saa adwuma yi. Dua dwumfoɔ kyere ne ba adwinneɛ ahodoɔ wɔ n'adwuma mu saa nso na ɔtomfoɔ kyere ne ba atono wɔ atonan mu ho. ɛnnɛ Ghanaman yi mu sɛ ebnoɔm hunu sɛ abɔfra bi di n'agya akyi kɔ afuom anaasɛ ɛpo so a, wɔkyere sɛ yɛretiatia saa abɔfra no fawohodie so. Yɛrehyɛ no ama wayɛ deɛ ɛnsɛ sɛ ɔyɛ anaasɛ deɛ ɔbɛtumi ayɛ(child labour).

Sɛ yɛhwɛ abayɛn mu nso a, na Akanfoɔ wɔ nteteeɛ soronko a wɔde ma wɔn mma. Na abusua biara pɛ sɛ wɔtete wɔn mma yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnkɔgu abusua no anim ase wɔ badwam. Tete no deɛ, na abɔfra biara yɛ obi ba a sɛ ɔyɛ bone bi a obiara tumi twe n'aso anaasɛ ɔtea no. Sɛ abɔfra bi kɔyɛ bone na abɔntensoni bi tea no a, awofoɔ no tumi kɔda saa onipa no ase sɛ watea ne ba no ama no. ɛnnɛ deɛ sɛ obi pɛ ne ho na ɔkɔhwɛ obi ba a ɔno ara bɛte adomankomasɛm. N'awofoɔ anaasɛ abɔfra no mpo de saa onipa a ɔhwee no no akɔgyina asenniiɛ. ɛnnɛ ɛnam 'Human Rights' nti atikyafoɔ mpo suro sɛ wɔde abaa bɛtea obi ba. Momma yɛnhwɛ aɛm bi a ɛsii nnansa yi na yɛmfa nyɛ mfatoɔho. Nnansa yi mmabaawa bi a wɔwɔ SHS yɛɛ vidio bi a wɔn mfonini ne wɔn nɛm a wɔkekaɛɛ nyinaa kɔtoɔ kɔtoɔ nnɛmmamfoɔ sohyiaa media. Na nɛm a ɛwɔ vidio no mu nyinaa yɛ adwamansɛm a obiara a ɔbɛte no na ne se afem anaasɛ ne ho adwiri no. Mmabaawa yi amfɛre ansuro sɛ wɔn awofoɔ anaasɛ wɔn akyerɛkyerefoɔ ne wɔn mfɛfoɔ asukuufɔɔ bɛhunu wɔn anim mpo. Akyire yi a aɛm yi teneɛ Ghana ha no, wɔn Hɛdmaseta de wɔn din bɛtoɔ dwa sɛ wɔayi wɔn afiri sukuu no mu baabi a wɔda no sɛ wɔnkɔtena fie na wɔmfiri ho mmra sukuu. Ekuo bi a wɔse wɔn na wɔkura Human Rights mmara mu tee saa aɛm yi na wɔse afari wɔde saa Hɛdmaseta no bɛkɔ kɔtoɔ na wabɛkyere deɛ nti a wɔde saa asukuufɔɔ no din too dwa. Saa aɛm yi sii wɔ Ghana ha yi ara na ɛnyɛ aburokyire. Mpanin se sɛ kokoram amfɛre sɛ ɔbɛbu wo hwene agu mu a, wo nso wɔmfɛre sɛ wode ahahan bɛtare so. Na aɛm-sɛ-bɛ!

Ɔfawa 6 ENNE MMERE MMARA BINOM

Adedie : Adedie ne se obi awu na obi refa n'akyiri nnooma. Akanfoɔ di adee ko ena fam na wɔwɔ asem bi se : Niwaamma nsaaee a wɔfasee nni adee. Yei kyere se se owuffoɔ no wɔ anuanom wɔ ho a na ekyere se won mu bi na ese se wɔdi n'adee. Se obiara nni ho dee a ansa na wɔayi wɔfaasee bi ama wasi n'anan mu. Dee abusuafoɔ taa ye ne se se ɔbarima bi wu a abusuafoɔ tene ase ye nhwehwemu wɔ ne nuanom ne ne wɔfaasee mu pe dee wɔbedane owuffoɔ no tuo ahye ne nsa

Tete ho no, se bere a na owuffoɔ no te asee no se ɔbuu kwaee anaase ɔne ɔbaa no koyee afuo bi a na se abusuafoɔ no nim ho bi a, wɔkye afuo no mu na wɔama ne yere ne mma bi efiri se ɔne won na eyee afuo no.. Se enye owuffoɔ no ankasa na ɔyee afuo no na mmom obi na ɔdii n'adee a wɔmma ne yere no bi. Na mmom ɔfa no kuna baa ware ma watumi ahwe okunafoɔ no ne ne mma. Enam se tete no na wantwiwantwi wɔ saa owuffoɔ no adekye mu nti bere biara na mmaa akunafoɔ ne mma rete nisuo se owuffoɔ no abusuafoɔ afa awunyadee no nyinaa. Enam saa adekye mu asisie ne amanehunu a na akunafoɔ hunu nti na Ghana Aban hyehyee mmara faa adedie ho a wɔtoo ne din se PNDC Law 111. Woate saa mmara yi ho asem pen. So obi akyerkyere saa mmara yi mu nsem akyer wo pen? Momma yenhwe sɛdee mmara no ahyehye afa adedie ho

PNDC MMARA 111: Ɔmanpanin Rawlings ne n'asogyafoɔ aban Provisional National Defence Council na wɔhyehyee saa mmara yi afe 1985. Wɔtoo saa mmara yi din wɔ Borɔfo kasa mu se: 1985 Intestate Succession Law, PNDC Law 111. Saa mmaka yi kasa fa ɔkwan a ese se abusuafoɔ fa so kye awunyadee bere a obi bewu na wannye nsamansee biara anto ho. Afe 1992 a Ghana yee ɔman mmara kunini (1992 constitution) no wɔde saa mmara yi ahye mu a abeye adee a obi ntumi mmu n'ani ngu so. Se obi fa 1992 Constitution yi na ɔhwe Article 22 yi a ɔbehunu saa mmara a efa adedie ne adekye no ho. Nneema mmienu a saa mmara yi si dua ne se:

1. Se obi wu na ɔgya okunani wɔ akwire a, ense se wɔkye n'agyapadee na wɔyi ɔkunafoɔ no si nkyen se ɔnni kyefa biara wɔ mu
2. Se awarefoɔ bi gyae awadee na se wɔwɔ agyapadee a, ese se wɔkye saa agyapadee yi ma ɔbaa no ne ɔbarima no nyinaa. Enni ho kwan se ɔbaa no de nsapan firi awadee no ase

Afei mmoma yenhwe sɛdɛɛ mmara no kyɛ agyapadɛɛ no berɛ a nsamanseɛ biara nni ho.

- Sɛ awarefoɔ bi wɔ ho na sɛ ɔbaako firi mu a, deɛ waka akyire ne ne mma na ɛsɛ sɛ ɔfa ɛdan a wɔte mu no nneɛma nyinaa. Nneɛma bi te sɛ ntoma, agudeɛ, nkonnwa, friigye, T.V, nwoma ahodoɔ, egyaade nnema, loɔre a na ɔtete mu ne ade.
- Sɛ obi wu na ɔwɔ hokafoɔ ne mma a wɔkyɛ agyapadɛɛ no mu dunsia na ɔhokafoɔ no atu mu mmiɛnsa (3/16), wɔkyɛ mu dunsia na mmɔfra no atu mu nkron (9/16), Deɛ aka no wɔkyɛ mu nwɔtwe na ɔwufɔɔ no awofɔɔ atu mu baako (1/8) na deɛ ɛbɛka no a ɛyɛ (1/8) no yɛde ama abusua mu deɛ ɔɔɛdi n'adeɛ.
- Sɛ obi wu na sɛ ɔgya kunafoɔ wɔ akyire na mmom wɔnni mma a, wɔkyɛ agyapadɛɛ no mu mmienu ma kunafoɔ no fa na ɛfa a aka no wɔakye ama owufɔɔ no awofɔɔ ne deɛ amammerɛ mu ɛwɔ sɛ ɔdi adeɛ.
- Sɛ ɛba sɛ owufɔɔ no gyaa mma na mmom ɔnni hokafoɔ a, wɔkyɛ agyapadɛɛ no mu nan na mma no afa mu mmiɛnsa; nkaɛɛ no mu fa kɔ awofɔɔ no ho na ɛfa nso kɔ ɔɔiadefɔɔ no ho.
- Sɛ obi wu na ɔnni yere nni mma a, wɔkyɛ agyapadɛɛ no mu nan na mmiɛnsa ako awofɔɔ no ho na deɛ aka no ako deɛ ɔɔɛdi n'adeɛ nso ho.
- Sɛ obi wu na ɔnni yere, mma anaase awofɔɔ a, agyapadɛɛ no nyinaa kɔ abusuafoɔ ho ne titire deɛ ɔɔɛdi n'adeɛ ho.
- Saa mmara yi ara hyɛ ketee sɛ sɛ boi wu a obiara ne ho kwan sɛ ɔkɔpam kunafoɔ ne ne mma firi efie anaase ɛdan a na owufuɔɔ no te mu no. Sɛ obi pɛ ne ho asem kɔyɛ saa akɔɔto bɛɔ ne ka Sidi 50,000 kɔsi 500,000 sika dada no mu